

СОЦИЈАЛНО—КЛАСНА СТРУКТУРА
САВЕЗА КОМУНИСТА БОСАНСКА ГРАДИШКА

РАДНИЦИ НЕЋЕ ДА БУДУ ДЕКОР

Страна 2

БАЊАЛУКА, уторак, 12. новембра 1985.
Број 4556 Година XLII Цијена 30 динара

ГЛАС

ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА

ИЗЛАЗИ СВАКОГ ДАНА ОСИМ НЕДЈЕЉЕ

У ЗВАНИЧНУ И ПРИЈАТЕЉСКУ
ПОСЈЕТУ ЈУГОСЛАВИЈИ

Допутовао бугарски премијер

• Осим разговора у Београду, предсједник Бугарске владе посјетиће и Сарајево

БЕОГРАД, 11. новембра (Танјуг) — Предсједник Министарског савјета Бугарске Гриша Филипов допутовао је данас прије подне у званичну пријатељску посјету Југославији на позив предсједнице Сарајева извршног вијећа Милке Планинци.

Он узвраћа посјету коју је предсједница СИВ-а учинила Бугарској јула прошле године.


ПОЛАГАЊЕ ВИЈЕНЦА

БЕОГРАД, 11. новембра (Танјуг) — Предсједник Бугарске владе Гриша Филипов посјетио је данас Меморијални центар Јосип Броз Тито и положио цвијеће на гроб предсједнице Тите.

Филипов је такође положио вијенац на гроб незнаног јунака на Авали.

На београдском веродрому, предсједника Бугарске владе и његове сарднике дочекали су и поздравили предсједница Савезног извршног вијећа Милка Планинца, предсједник Извршног вијећа Скупштине СР Србије Бранислав Иконић, члан Савезног извршног вијећа Мито Петровски, савезни секретар за

ОДСУТРА У ГЛАСУ
НОВИ ФЕЉТОН:



Гриша Филипова, предсједника бугарске владе, на београдском веродрому дочекала је Милка Планинца, предсједница СИВ-а

спољну трговину Миленко Бојанић, замјеник савезног секретара за иностране послове Будимир Лончар и други.

Пошто су интониране химне Југославије и Бугарске, Гриша Филипов је обишао почасну јединицу ЈНА, а затим се поздравио и са члановима Бугарске копоније у Београду.

Званични југословенско-бугарски разговори почеле давна послиje подне. Очекује се да ће Милка Планинци и Гриша Филипов размијенити мишљења о

бilateralnoj сарадњи и актуелним међународним питањима, посебно о кретањима у Европи и на Балкану.

Очекује се да ће предсједника бугарске владе током боравка у Југославији примити предсједнице Предсједништва СФРЈ Радован Влајковић и предсједник Предсједништва ЦК СКЈ Видоје Жарковић.

Осим Београда, Филипов ће посетити Сарајево, где ће разговарати с представницима СР Босне и Херцеговине.

ПОВОДОМ 110-ГОДИШЊИЦЕ СМРТИ
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА (1846-1875)

ЛУЧНОША СОЦИЈАЛИЗМА НА БАЛКАНУ

БАЊАЛУЧКИ ПРИВРЕДНИЦИ О ГУБИЦИМА

Више рада — једини излаз

БАЊАЛУКА, 11. новембра — Двадесет милијарде и осам стотина четрдесет милионадина износне губици бањалучке привреде за првих девет мјесеци: то је резултат рада 31. колективе, и преко 8.000 запослених у привреди! Ови су подаци били повод да нашаје сједнице Извршног одбора Скупштине општине, којој су присуствовали најодговорнији људи организација удруженог рада које нису успјеле да забиљеже позитиван пословни резултат. Губици су три пута већи у односу на исти прошлогодишњи период, а настали су у ситуацији кад укупна привредна кретања у комуни биљеже на важним секторима негativne rezultate: физички обим производње, након година значајног раста спао је на свега 0,7 процената, залихе се гомилају и извозни резултати нису ни близу очекиваних.

Све ово, констатовано је да-
нас, налаже мобилније стање ка-

ко би се, ова изузетно сложена ситуација за комуну, што је могуће више побољшала. У том смислу, колико сутра, сви су ови колективи дужни да пре испитају све предузете, и донесу нове мјере.

Ове године, недавно објављени нови прописи у погледу губи-
таша показују знатно више јасноће. Утолико ће бити мање (а заправо: нимало!) могућности позивања на „члан 15”, и друге опакшице да би се избегло зајачи-
ченом личном дохотку. Као што прописи кажу, под овим се сматра 80 посто просјечног личног дохотка који је, сваки радник понаособ, остварио у првих шест мјесеци ове године. Ујеравања-
пак која стикује из Службе дру-
штвеног књиговодства једнако су тако јасна: нико, ко доспије подударних прописа неће имати прилику да претендује на изузетан положај и третман.

Д. СОЧАНСКИ

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ НОВЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

НА ТЕМЕЉИМА АВНОЈ-СКИХ ОДЛУКА

• Подсјећајући на догађај отприје четрдесет година, 29. новембар 1945. године, када је Уставотворна скупштина усвојила декларацију о проглашењу ФНРЈ, Илијаз Куртеши,

БЕОГРАД, 11. новембра (Танјуг) — Југославија је током минуле четири деценије остварила крупне резултате у укупном друштвеној, економском и културном развоју — рекао је данас предсједник Скупштине СФРЈ Илијаз Куртеши, говорећи домаћим и иностраним новинарима о предстојећој проплати 40. годишњице проглашења Републике. Додајући да је напредак постигнут у свим дијеловима земље, он је посебно указао на чињеницу да је укупна производња повећана за преко седам пута, а реални друштвени производ по становнику за пет пута.

предсједник Скупштине СФРЈ је нагласио да је то био завршни чин на путу стварања нове, Титове Југославије настале у току НОБ-а и социјалистичке револуције

Подсјећајући на догађај отприје четрдесет година, када је 29. новембра 1945. године Уставотворна скупштина усвојила декларацију о проглашењу Федеративне Народне Републике Југославије, Куртеши је нагласио да је то био завршни чин на путу стварања нове, Титове Југославије која је настала у току НОБ-а и социјалистичке револуције. Нови политички систем израстао у току оружане борбе добио је тако и формалну уставну потврду, пошто се послијератна, уставом основана Југославија, темељила на одлукама Другог засједања АВНОЈ-а.

САВЕЗНА КОНФЕРЕНЦИЈА ССРНЈ

ДЕПОЗИТ НА КЛИНИКАМА — НЕЗАКОНИТ

• Депозит у износу од 50 хиљада (пет милиона стarih) динара, који грађани морају да положе приликом пријема на неким клиникама у земљи, мимо је уставних права и закона-категорично је речено у СК ССРНЈ

БЕОГРАД, 11. новембар (Танјуг) — Депозит у износу 50 хиљада динара (пет милиона), који грађани морају да положе приликом пријема на појединим клиникама у земљи, уведен је незаконито и мимо уставних права ове земље, категорично је речено прошлог petka у Савезној конференцији ССРНЈ у расправи о „стратегији здравственог даље хиљадите“.

Понедјеље, штавише, попла-
гање депозита захтјевано је и код пријема хитних меди-
цинских случајева. Стиму ве-
зи у Социјалистичком савезу је изричito напоменуто да ниједан грађанин који тражи хитну медицинску помоћ не можда буде враћен и не тре-
ба да плаћа депозит.

Највише што грађанин, од-

носно његова здравствена асоцијација треба да платије-
сте разлика између цијene здравствених услуга у мати-
чиној СИЗ и оне која важи у болници или клинички изван
територије. Другим ријечи-
ма, права грађана на здрав-
ствену заштиту ни по ком
основу не могу доћи у пита-
ње, констатовано је на поме-
нутом састанку.

Напоменуто је, у исти мах,
да је здравство-баш због спе-
цифичног карактера — једи-
на област која је у потпуности
изузета од многобройних да-
жбина — пореза, царина и та-
ко даље и да је ово друштво
једино здравству признало
право да може да исплаћује
пунеличне дохотке и услуча-
ју ако се нађе у губицима.

У ОКРУЖНОМ СУДУ У БАЊАЛУЦИ ПОЧЕЛО
СУЂЕЊЕ ЗА ПЉАЧКУ И КРАЂУ У ООУР—У
ЦРНО—БИЈЕЛА ТЕЛЕВИЗИЈА И АКУСТИКА
БАЊАЛУЧКОГ „ЧАЈАВЕЦА“

ЕКРАНИ МЕКА ЗА ЛОПОВЕ

• Пред судским вијећем одговара 12 радника „Чајавеца“ за пљачку, тешку крађу и крађу то-
ком 1983. до половине ове године

Страна 8.

СПОРТСКИ ПРИЛОГ

КРАЈИШКИ СПОРТСКИ
ДНЕВНИК — Дијалог преко
плота...

ПОБЈЕДА РУКОМЕТА — По-
слије реванш-сусрета КЕШ-а у рукомету Борац — Металопластика, а пред данашњи првенствени меч истих екипа

ФУДБАЛСКА ХРОНИКА — одјеци кола Друге савезне лиге, Републичке и Регионалне лиге

УЗ РУБ БОКСЕРСКЕ АРЕНЕ — А судије туку...

КАСПАРОВ НА ШАХОВСКОМ ТРОНУ — Пут до титуле првака света Гарија Каспарова

СВЕ О КРАЈИШКОЈ КОШАРЦИ — Порази Бораца — Инцепа и Младог Крајишника

Стране: 12, 13. и 14.



Јунак сусрета Борац — Металопластика 26:22 Златан Арнаутовић
истицао се изванредним одбранама

Снимио: В. ГАРИЋ

SPORT I DRUŠTVO

Više od pobjede

U nedjelju uveče igrači Borca i Metaloplastike izborili su „Boriku“ veliku pobjedu rukometu, a nekoliko sati ranije ukovodstva ova dva kluba donijela su veliku pobjedu sportu!

Pobjede, jedna i druga, imaju svoju snagu, javni uticaj, ali ostaje uvjerenje da je zajedničko saopštenje Borca i Metaloplastike potvrdilo da su u sportu misionarski motivi najvažniji. Borac i Metaloplastika, dva kluba koji su proslavili jugoslovenski rukomet, mogli su snage da prevaziđu nastalu situaciju zbog žalbe Borca IHF. Ljudski, poštano. Šapčani su tada rekli da „ko zna šta će biti pred Kontrolnom komisijom IHF“, napomenuli su „da Borac ima motiv za žalbu, čak išan-su da se povoljno riješi“. Banjalučani su, opet, mnogo ne filozofirajući, kazali da su njihovi motivi, prije svega, principijelni, da su žalbu željeli da dokažu kako jugorukometu dominiraju „privatizacija“ i klubštvo, odnosno da je ovaj sport svojim rezultatskim podvizima davno nadrastao organizaciju u kojoj biliše.

Svoju principijelnost, „da mu nije stalo do rezultata za zelenim stolom“, Borac je dokazao odustanjem od dalje žalbe, a Šapčani su, priznanjem da su, ipak, nesredeni odnosu RSJ doveli do svega ovoga, dali posebnu snagu zajedničkom saopštenju ocjenom „da su Borac i Metaloplastika saglasni i i moralno obavezni u raščišćavanju svih negativnih pojava u rukometnoj organizaciji, stranih našem društvu i socijalističkom moralu“.

Rukomet se, ipak, igra naparketu. Tu je Metaloplastika za njansu bila bolja i zasluzeno ide dalje. Važnije od tog je da će dva istaknuta kluba ubuduće djelovati na „istim talasnim dužinama“.

T. MARIĆ

SOCIJALNO-KLASNA STRUKTURA SA-VEZA KOMUNISTA: BOSANSKA GRADIŠKA

NEĆE DA BUDU DEKOR

Nakon rasta u 1980. a zatim izvjesnog pada u 1983. godini, broj radnika u bosanskoigradiškoj opštinskoj organizaciji SK stagnira i jednak je stanju od prije desetak godina. Među gotovo 6.000 članova u 192 osnovne organizacije je 31,6 odsto radnika. Istina, to je nešto više u odnosu na učešće radnika u SKJ (30,6 odsto), ali ne znači da nema potrebe za njihovim većim prijemom. Među radnicima u SK lani su bili najbrojniji kvalifikovani radnici. Mnogo je nepovoljnije stanje kod VKV- radnika, jer je od 600 zaposlenih u privredi samo 60 članova SK, ili 1,4 odsto. Izrazito su malobrojni polukvalifikovani i nekvalifikovani radnici - komuniti. O svezem ostvarivanju radničke većine u Savezu komunista Dragan Kragulj, izvršni sekretar u OK SK Bosanska Gradiška, kaže:

- Radnici sve češće napuštaju redove SK, i sve manje ulaze u SK. Oni koji su ranije postali članovi Saveza komunista napuštaju njegove redove obrazlažući da ne mogu bitno uticati u osnovnoj organizaciji i u SK uopšte. Visoke članarine su najčešći izgovor za napuštanje SK. Radnici neće da

budu dekor Partije. Sigurno je međutim, da je ogromna većina ušla u SK iz čvrstog ujedinjenja.

Malo je i individualnih poljoprivrednih proizvođača u SK, poljoprivrednika je 715 ili 12 odsto, a to je ipak, više nego u SK BiH (3,3 odsto), i SKJ (3,9 odsto).

Simptomatično je da je među 870 novopriljenih članova 1980. godine, kada je opštinska organizacija SK Bosanska Gradiška najviše brojno ojačala, bilo samo 139 poljoprivrednika, dok ih je lani među 277 novopriljenih bilo samo 18. Krajem prošle godine u Bosanskoj Gradišci su konstituisani aktivi komunista - radnika neposrednih proizvođača i individualnih poljoprivrednih proizvođača. Uočljivi su početni rezultati, ali oni u ovim bremenitim uslovima ne mogu ni približno zadovoljiti.

Podatak da se svaka šesta partitska organizacija na ovom području posljednjih godina bavila prijemom novih članova mnogo govori. To posebno potvrđuje činjenica da lani čak 159 osnovnih organizacija SK nije vršilo prijem novih članova, od kojih je 113 iz udruženog rada i 46 iz mjesnih zajednica. Istina, opštinska orga-

nizacija SK je u desetak godina postala brojnija za više od dva puta, ali je mnogo onih koji su ovdje došli sa partitskim knjižicama. U članstvu SK sve je više mlađih od 27 godina i to, uglavnom, učenika, pa tako raste i broj nezaposlenih u redovima osnovnih organizacija koje djeluju u mješnim zajednicama.

Istinske i prave diferencijacije u ovoj opštinskoj organizaciji SK za sada gotovo nema, iako je njene redove u minulih deset godina nastupilo 790 članova. Isključenih je najmanje, a najviše je prisutno skidanje sa evidencije, što se posebno ispoljilo prilikom zamjene partitskih knjižica. Prošle godine sa evidencije je skinuto 349 članova, 78 ih je svojevoljno napustilo SK, a 12 članova je isključeno. U strukturi onih koji su po svim osnovama napustili članstvo SK najbrojniji su radnici i mlađi, što znači da se oni i dalje, a posebno radnici, lakše pozivaju na odgovornost od ostalih socijalnih skupina.

V. SLIJEPEČEVIĆ

(Sutra: Čelinac)

RECEPT NIŠKIH PUTARA
PROTIV JAVAŠLUKA

Odgovornost ima ime i prezime

NIŠ, 11. novembra (Tanjug) — U Radnoj organizaciji za puteve „Niš“ počela je, prvi put, da se primjenjuje odredba Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka po kojim gubici i nerad povlače automatski odgovornost i smjenjivanje najodgovornijih ljudi u kolektivu. Član 37. Pravilnika primjenjuje se poslije devetmesečnog obračuna i prvi na udaru bio je jedan od šefova obračunske jedinice u Prokuplju.

Niški putari odlučili su još prolijetos da energično stanu na put neradu, neodgovornosti i gubica ma koji su ranijih godina često kucali na vrata radne organizacije. Član 37. Pravilnika je jasan: ako po devetmesečnom obračunu gradilište ima gubitak, šef gradilišta se razrješava dužnosti na njegovu mjesto se bira sposobniji radnik ako se do kraja godine gubitak ne sanira. Ako radna jedinica završi poslovnu godinu sa gubitkom, smjenjuje se njen rukovodilac i glavni inženjer. Ukoliko stručnieslužbenec obavlja svoj posao na vremenu i odgovorno, rukovodioci se takoder razrješavaju dužnosti i prije isteka mandata. Ako, na primjer, pravna služba, gubi sporove na sudu, razrješava se njen rukovodilac. On je dužan da blagovremeno upozorava na sve nezakonitosti i eventualne štete i druge propuste zbog kojih se kasnije može izgubiti sudski spor. U mehaničkoj radionici sve mašine moraju biti u 85 odsto kapaci-

titeta u ispravnom stanju, ukoliko to nije tako, šef mechanizacije mora ustupiti mjesto novom čovjeku. Direktor i tehnički direktor radne organizacije automatski se razrješava dužnosti i prije isteka mandata ako kolektiv završi poslovnu godinu sa gubitkom.

Ta odredba Pravilnika umnogome je doprinijela da se sada u kolektivu o odgovornosti razgovara na novi način. Umjesto da se stalno traže „opravdanja“ i potežu „objektivne i subjektivne teškoće“, sada je stvorena klima za valjano obavljanje svih radnih zadataka. Uz druge mjeru, to je doprinijelo da 500 niških putara ovogodišnji plan ispunji za devet mjeseci. Prijedozda devet mjeseci iznosi od milijardu i 114 miliona dinara do stručno je veći u odnosu na prošlogodišnji, troškovi rastu sporije i to je uticalo da dohodak bude dva i po putne veći. Za proširenje materijalne osnove rada već je zaradeno 85 miliona dinara, dok su prosječne mjesecne zarade dostigle iznos od 38.000 dinara. Samo prije nekoliko godina ovdje se zarađivalo oko deset hiljada dinara. Svi ugovoreni poslovi završavaju se u roku, naročito oni na Kopaoniku. Vodi se računa o kvalitetu rada i štedi svaki dinar. Nema više ni „lažne solidarnosti“ sa neradnicima i onima koji ne izvršavaju svoje radne zadatke.

Ljubiša ILIĆ

REKLI SU

Lažni patrioti

Služeći se mitom, nacionalizam nasilno miri unutrašnje suprotnosti u naciji da bi sve pripadnike nacije, bez obzira kakvi su, stavio u pokret za uske i sebične ciljeve. Naravno, upravo oni najgori imaju najviše interesa da ističu nacionalno pripadanje kao najvažniji kriterijum... svemu. Tako se unapred, bez truda, izjednačuju sa najboljim u svojoj nacionalnoj grupi. Nacionalistički mitomani, tradicijski i lažni patrioti hoće naciju dovršenu u prošlosti sa svim njenim vrednostima. Nade identitete sa već davnog odživilim ikoničnim reprezentacijama odvajajući nas od naših ovovremenih zadataka i problema debelim zidom iluzija. I zatvarajući nas u tamne vilajete i začarane šume nacionalne prošlosti. To je nudeći opijuma za sadašnje patnje i bolove ali bez nade na izlazak i boljatik.

(Dr Dušan Matić, prof. Fakulteta političkih nauka u Beogradu u reviji „Intervju“)

SLOBODNO VRIJEME MLADIH

Domovi pod ključem

Mlade bije glas da su inertni i nezainteresovani. Međutim, koliko je prepuštena sama sebi, posebno u slobodno vrijeme, mlađa generacija nije toliko apatična i ne zainteresovana za dnevnu politiku kako se to obično misli.

Primjer prvi: na područje krajiške regije postoji šezdesetak društvenih domova. Samo desetak od njih svoja vrata otvorilo je mladoj generaciji. Ostali su zaključani.

Primjer drugi: Urbanja, mjesna zajednica nadomak Banjaluke ima jednu osnovnu školu, dva sportska, jedno kulturno-umjetničko društvo, jedan zatvoren i dječji vrtić i - hiljadu mlađih. Postoji zatvarjanje vrtića je u najam izdat „Vetpromu“ i pretvoren u skladište, pa se mlađi u slobodno vrijeme okupljaju na ulici, kafani ili u džamiji.

Primjer treći: banjalučko Kulturno-umjetničko društvo „Veselin Mašleša“ koje vježba u ruševnim prostorijama, godišnje primi oko hiljadu novih članova i vrati dvaputatoliko-jer nemaju prostora. Istu sudbinu dijeli i preostalih devedeset banjalučkih KUD-ova dok izvjesni sportski klubovi u ovom gradu imaju sve.

Za ovo područje ne bi se moglo reći da nema


prostora. Samo za Banjaluku izračunato je da postoji 24 hiljade kvadratnih metara kulturnog prostora, za koji se samo grijanje u jednoj sezoni plaća oko 30 hiljada dinara! Pitanje je, međutim, koliko je dosutan mladima?

Banjalučka ima i dvije veleljepne sportske dvorane, halu „Borik“ i halu „Međjan“. Dok one profitiraju na velikom društvenom prostoru, nudeći često kulturne sadržaje sumnjičvog kvaliteta, mlađi se grijaju i gube u materijalnoj i prostornoj oskudici.

Banjalučka, dakle, imai prostora i para. Ali Banjaluka ima i narkomana, delikvenata i drugih oblika devijantnih ponašanja, pa i pojavora kleronacionalizma među mlađima.

Proces socijalizacije svakog pojedinca, koji započinje u porodici podsetimo, ne završava se u školskoj klupi ili na radnom mjestu, kako se to obično misli. I slobodno vrijeme u tom procesu ima važnu ulogu. Zbog posljedica koje nepotpunjeno i loše osmišljeno slobodno vrijeme u posljednje vrijeme ostavlja u svijesti i ponašanju mlađe generacije, ono se sve manje smije ostavljati po strani.

Ž. LANDEKA



„GLAS“ List Socijalističkog saveza radnog naroda

Predsjednik Poslovodnog odbora
NIGRO „Glas“ Edhem Čizmić

Urednici Redakcijski kolegi: Mirko Knežan, (banjalučka hronika) Emilia Krkić, (popodnevni desk) Tomo Marić, (sport), Milivoj Milićević (Bosanska krajina), Arif Štimac (tehnička redakcija), Sabira Piragić (desk), Nada Pevačić (kulura), Nebojša Radmanović (direktor i odgovorni urednik), Fadič Smajlić (hronike), Dragiša Sprema (Nedjeljni Glas). Novinski savjet lista „Glas“ Ivan Andrić, Nevena Bošić (predsjednik) Edhem Čizmić, Milevoj Čerketa, Jovo Kerkez, Radojka Kuzmanović, Predrag Lazarević, Oto Mernić, Islam Mehđić, Branko Pivalević, Nebojša Radmanović, Grgisa Regović, Nedžad Trifunović, Franjo Vardić.

Direktor i odgovorni urednik
Nebojša Radmanović

Prvi broj „Glas“ izašao je kao organ NOP-a za Bosansku krajinu u Župici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Poslije oslobođenja „Glas“ izlazi u Banjaluci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. Od IX 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom „Banjalučke novine“, a od 29. novembra 1955. pod imenom „Krajiške novine“. Od 13. maja 1963. list ponovo izlazi pod imenom „Glas“. Ukazom Predsjedništva SFRJ od 19. jula 1968. „Glas“ je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima. Od 8. februara 1983. „Glas“ izlazi kao dnevni list.

OBILJEŽENA 42-GODIŠNICA OSLOBOĐENJA SRPCA

Godine stasavanja

• Zaslужnim kolektivima i pojedincima na prigodnoj svečanosti uručena brojna priznanja

SRBAC, 11. novembra — Srbac i Srđani danas su prigodnim manifestacijama obilježili 42-godišnjicu oslobođenja i Dan komune.

Centralnoj manifestaciji — svečanoj sjednici Skupštine opštine i izvršnih organa društveno-političkih organizacija prisustvovali su brojni gosti, a o dostašnjem društveno-ekonomskom razvoju i daljim perspektivama ove komune govorio je Pero Jovićić, predsjednik OV Saveza sindikata Srbac.

IZBORI U ŠSO

Skraćeni rokovi

Vrijeme i kvalitet, dva su osnovna zahtjeva predizbornih i izbornih aktivnosti koje se vode u svim sredinama gdje mladi žive, uče i rade.

Što se tiče prvog zahtjeva, već sad je jasno da će omladinske organizacije u svim sredinama morati skratiti izborne aktivnosti kako bi se uklonili u izborne aktivnosti u okviru Socijalističkog saveza. Zato će izbori u ovoj organizaciji umjesto do 10. marta, kako je bilo predviđeno — u svim sredinama morati da se obave najkasnije do 20. februara.

Izborne aktivnosti mladih u obrazovnim institucijama, planirane za oktobar, već su privredne kraju. Izbori u organizacijama udruženog rada tražeće se decembar. Januar je predviđen za izbore u mjesnim zajednicama, a februar za društvene organizacije koje okupljaju mlade.

Z.L.

ČELINAC: PREDIZBORA
NA AKTIVNOST U SIN-
DIKALNIM ORGANI-
ZACIJAMA

Završava se prvi krug

ČELINAC, 11. novembra — U svim sindikalnim organizacijama i konferencijama opštinske organizacije Saveza sindikata u Čelinac privode se kraju pret-kandidacioni skupovi. Izvršni organi sindikalnih organizacija su utvrdili programe i planove aktivnosti za delegate Opštinskog vijeća Saveza sindikata. Takođe su i pripremljeni i izvršeni, o proteklom radu i na-ređenim zadacima. U sindikalnim organizacijama predloženi su i potencijalni kandidati u OVSS, koje će u narednom mandatnom periodu sačinjavati 39 delegata. Na svim predizbornim skupovima predloženo je više kandidata, a nakon usaglašavanja izabranje se i delegati Opštinskog vijeća Saveza sindikata. Planom predizborne aktivnosti predviđeno je da se u Opštinskoj organizaciji Saveza sindikata ona obavi do 15. novembra ove godine.

O toku ovih aktivnosti danas je raspravljano na sjednici Predsjedništva Opštinskog vijeća Saveza sindikata Čelinac. Konstatovano je da se predizborna i izborna aktivnost u sindikalnim organizacijama odvija prema utvrđenom planu.

S.M.

OK SSRN BOSANSKA GRADIŠKA: KOORDINACIONI ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DOGAĐAJA I LIČNOSTI

Praznike dočekati radnim uspjesima

BOSANSKA GRADIŠKA, 11. novembra — U svim kolektivima i mjesnim zajednicama povodom predstojećih praznika urađice se programi vlastitog obilježavanja značajnih godišnjica i jubileja. To je insistirao Koordinacioni odbor za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz političke i kulturne istorije naših naroda i narodnosti

KOTOR—VAROŠ

Pripreme za zimu

KOTOR—VAROŠ, 11. novembra — Na području kotor-varoške opštine prisutne su stalne teškoće oko održavanja lokalnih puteva. Problemi su naročito izraženi kod redovnog održavanja puta Obodnik—Šiprage — Kruševa Brdo i puta Kotor—Varoš — Vagani. Nedostatak sredstava u velikoj mjeri utiče da se saobraćajnice nerедово održavaju, što utiče na redovan autobuski saobraćaj. Zbog toga se ovi dana ulazu napor na navoženju materijala na puteve, kako bi se spremno dočekala zima. Na posljednjoj sjednici Izvršnog odbora SO Kotor—Varoš usvojen je i program zimskog održavanja puteva.

Uporedno sa održavanjem puteva, u toku je aktivnost na obezbjeđenju sredstava za nastavak modernizacije puta za Kruševa Brdo.

D.K.

OKONČANE „GRUPEKSOVE“ SANACIONE MUKE



ČEK ZA PREDAH

Višegodišnje gubitajske muke građevinsko-rudarsko-industrijskog kombinata „Grupeks“ iz Velike Kladuše, koji zapošljava oko hiljadu i po radnika, konačno su riješene. Gubitak je iznosio 196 miliona i 700 hiljada dinara, a ostvarili su ga osnovne organizacije udruženog rada Tvorница metalne stolarije „Seko“ i Tvorница kreča.

Iz Opštinskog fonda zajedničkih rezervi za sanaciju gubitaka prebačeno je 20 miliona dinara. Kombinat je kod Osnovne banke PBS u Bihaću obezbijedio sanacioni kredit od 70 miliona dinara s kamatom od 55 odsto. Preostali iznos od 106 miliona i 700 hiljada dinara „Grupeks“ je pozajmio od Složene organizacije udruženog rada „Agrokomer“. Pod kojim uslovima će biti ova pozajmica biće definisano tokom ovog mjeseca. Takođe, do kraja ovog mjeseca dogovoren je da „Grupeks“ sačini definitivan program proizvodne orientacije koji treba da daje perspektive ovog najstarijeg velikokladuškog privrednog razvoja.

M.P.

Današnjom manifestacijom u Srbcu je počelo obilježavanje novembarskih praznika, koji ovog puta imaju naglašeno radni karakter. Ovi dani pustiće se u rad nove automatske telefonske centrale u mjesnim zajednicama Nožičko i Sitnici, zatim crna stanica Brzaja, pa „Trikoov“ pogon u Starom Martincu, stambena zgrada u Razboju Lijevču, te đečijevi vrtići fabričkom krugu „Triko“.

Nekada jedna od najnerazvijenijih bosanskohercegovačkih opština, Srbac sve uspješnije pronađe puteve ubrzanih razvoja, pa se i život ljudi na ovim prostorima svakodnevno mijenja. — Razumljivo, ni ovdje nisu imuni na opštedruštvene teškoće, ali radnička klasa koja tek stasava i svi radni ljudi i gradani do sada su, a sasvim sigurno će i od sada, oslanjajući se prvenstveno na vlastite snage, nalaziti puteve za lješu i bolju budućnost, rekao je Jovićić.

B.B.—Z.S.

PRNJAVOR: SAVJETOVANJE O IZBORNOJ AKTIVNOSTI

Predstoji obiman posao

• Naročit feret treba da ponesu aktivisti koji će morati biti prisutniji u svim sredinama

PRNJAVOR, 11. novembra — U organizaciji Opštinske konferencije SSRN Prnjavor održano je savjetovanje o provođenju izborne aktivnosti i upisu na rodnom zajmu. Prisustvovali su predsjednici mjesnih konferencijskih i podružnica SSRN, predsjednici osnovnih organizacija Saveza sindikata, delegati SO, predstavnici svih društveno-političkih organizacija, te direktori i sekretari organizacija udruženog rada. U radu ovog skupa učestvovao je Milan Stanjković, predsjednik Međuopštinske konferencije SSRN Banjaluka.

Predsjednik OK SSRN Živojin Cvijanović posebno je istakao veliku odgovornost za provođenje izbora u SSRN i delegatskih izbora, te upisa narodnog zajma i priprema za zavodenje opštinskog samodoprinosu za zapošljavanje.

M.M.

TVORNICA SPORTSKA ODJEĆE ORAHOVAC

POBOLJŠALI EKONO- MIČNOST

BOSANSKA GRADIŠKA — 11. novembra — U Tvornici sportske odjeće u Orahovu, koja djeluje u sastavu bosanskogradske industrije trikotaže i konfekcije „Triko“ i zapošljava 414 radnika, nakon devetomesecnog obračuna zabilježen je pozitivan finansijski rezultat od 22 miliona dinara. Od tega je u poslovni fond raspoređeno 14 miliona dinara, dok je 8 miliona dinara izdvojeno u rezervni fond. Takođe, nešto više od 6,5 miliona dinara izdvojeno je za zajedničku potrošnju, za potrebe stanogradnje.

Značajno je naglasiti da je u ovom kolektivu u proteklom periodu bilo prisutno maksimalno zalaganje na smanjenju izostanka s posla, poboljšaju ekonomičnost i rentabilnost poslovanja, što je dovelo do fizički obim proizvodnje po radniku poveća za 15 odsto, a dohodak za 37 odsto.

V.S.

EKSPLAATACIJA DRVETA U GORNJIM PODGRADCIMA

„Šumarija“ ispunjava plan

GORNJI PODGRADCI, 11. novembra — Radna jedinica „Šumarija“ iz Gornjih Podgradaca, koja se oko 280 zaposlenih radnika djeluje u sastavu bosanskogradske OOUR-a. „Šumarsko gazdinstvo Posavina“ prebacuje planiranu eksplataciju i isporuku drveta. U prvoj fazi sjeće desetomjesečni plan je veći za 5 procenata, dok je u istom periodu — u drugoj fazi — planirani izvoz prebačen za 21 odsto. Nadmašena je i treća faza eksplatacije i to za 13 procenata, a to je otpremila drvenih sortimenata.

„Šumarija“ ovih jesenjih dana najviše isporučuje ogrevno drvo za potrebe sindikalnih organizacija,

medu kojima su najveći kupci u RO

„Metal“ i OOUR „Veletrgovina“. Gornjepodgradska „Šumarija“, u čijem se vlasništvu nalazi 2.200 hektara šume na području bosanskogradske, bosanskohercegovačke, prijedorške, laktiške i banjalučke opštine, uspješno ispunjava obaveze prema preradivačima drveta. Tako je godišnji plan isporuke za drvenu industriju „Jela“ u Kozarcu već ispunjen, a redovno se obezbjeđuju potrebne količine za drvenu industriju u Gornjim Podgradcima i banjalučku „Celulozu“. Očekuje se da će svi planirani ovogodišnji poslovni „Šumariji“ biti ispunjeni već ovog mjeseca.

V.S.

PRNJAVOR

VRHUNSKO UMIJEĆE AMATERA

PRNJAVOR, 11. novembra — U velikoj sali Doma kulture u Prnjavoru u organizaciji KUD-a „Taras Ševčenko“ održano je koncert pesama i igara naroda i narodnosti naše zemlje, a povodom obilježavanja 40-godišnjice pobjede nad fašizmom. Učestvovali su KUD-ovi „Taras Ševčenko“ iz Prnjavora i Banjaluke, Ivan Senjuk Ujak“ iz Slavonskog Broda, „Kolomejka“ iz Sremske Mitrovice i „Novak Pivasevic“ iz Prnjavora. Uspjesan nastup pratilo je više od 500 posjetilaca koji su spontano aplauzom gradili vrhunsko umijeće velikog broja amatera.

B.R.

SINDIKAT U IZBORNOJ AKTIVNOSTI

Izvoz na prvom mjestu

● Uvjek se vodilo računa da se u organe sindikata biraju oni koji prednjače u izvršavanju radnih zadataka ● U toku aktivnosti u sindikalnim grupama uspješno su pripremani zborovi radnika, a ovde i u okviru svih drugih obilika odlučivanja raspravljalo se o proizvodnji, poslovanju, zaštiti životnog standarda... čulo se, između ostalog, na sastanku osnovne organizacije Sindikata OOÜR—a za proizvodnju gornjih dijelova obuće, u sastavu Tvornice obuće „Bosna“

Otvoreno i kritičko sagledavanje doprinosi Sindikatu u ostvarivanju utvrđene politike, kao i djelovanju organizacije i organa sindikata u rješavanju najznačajnijih pitanja u oblasti materijalnog razvoja i dalje izgradnje socijalističkih samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa, — u skladu sa njegovom ustavnom ulogom — to su osnovne odlike rasprave na izbornom sastanku u Osnovnoj organizaciji Saveza sindikata OOÜR-a Proizvodnja donjih dijelova obuće u sastavu Tvornice obuće „Bosna“.

Pitanjima iz oblasti proizvodnje i poslovanja ovde se posvećuje izuzetna pažnja, jer je prevladala svest da se jedino ostvarivanjem planova proizvodnje i pozitivnim poslovanjem može poboljšati materijalni položaj čitavog kolektiva, pa i svakog pojedinca. Pozitivan odnos kakav ovdjevlada prema izvršavanju utvrđenih zadataka može se ilustrovati i najnovijim pokazateljima o proizvodnji za devet mjeseci koja je, kad se svede na takozvanu „uslovnu cipelu“ kao osnovni parametar kretanja u proizvodnji, za pet procenata veća nego u istom periodu prošle godine. Prosječan lični dohodak od 42 hiljadu dinara porastao je za 82 postot u odnosu na prošlogodišnju. To je više od rasta troškova života, što predstavlja velik uspjeh u vrijeme kad većina organizacija bilježi pad standarda svog radnika, i pored nominalnog povećanja ličnih primanja.

STALNO UNAPREDIVANJE KVALITETA

Međutim, sve ovo nije došlo samo po sebi. Bilo je i te kako problema i teškoča, da bisesavaldali, uloženo je dosta napora svih zaposlenih. U tome je nesumnjivo zasluga Sindikata, koji je, kad god je to bilo potrebno, organizovao rad i van radnog vremena, u dane nedjeljnog odmora i praznika — ukoliko se radi o ispunjenju ugovorenih rokova isporuke za strogan kupca.

STIPENDIRANJE U VELIKOKLADUŠKOM „GRUPEKSU“



Malo „mušterija“ za rudarski posao: Iz „Grupeksovog rudokopa“

Korak u prazno

● Kolektiv je do sada napustilo oko 200 radnika, mahom onih koje je stipendirao za svoje potrebe

Uporedno sa zapadanjem u sve neizvjesniju situaciju, velikokladiški „Grupeks“ počeli su da napuštaju kadrovi raznih struktura. U toku ove godine Kombinat, koji zapošljava hiljadu i po radnika, napustilo je oko dvije stotine njih. U školovanje većine „Grupeks“ je uložio značajna sredstva.

Plansko vođenje brigeo školovanju kadrova u ovom kolektivu počelo je prije pet godina. Tada je donezen i Samoupravni sporazum o obrazovanju i usavršavanju radnika i stipendiranju daka i studenata. Od tada, godišnje je prosječno stipendirano 25 daka i studenata ili 136, ukupno

Samo u prvih šest mjeseci ove godine osnovne organizacije udruženog rada iz sastava „Grupeksa“ uovo svrhu izdvojile su tri hiljade i četiri stotine dinara. Međutim, narapisan konkurs za stipendiranje u tekućoj školskoj godini nije se nikako prijavio.

Pored stipendiranja daka i studenata, ovde posebnu pažnju poklanjaju i školovanju uz rad. Uz pomoći Kombinata do višeg obrazovnog stepena došlo je 25 radnika iz proizvodnje, dok su tokom minulog petogodišta za 114 radnika organizovani kursevi za zanimanje drugog i trećeg stepena složenosti.

Međutim, ubrzo nakon sticanja raznih kvalifikacija, više od polovine napustilo je „Grupeks“. Slično je i sa stipendistima u srednjim i u višim i visokim školama.

M. PILIPOVIĆ

rezultati. Vrijedno je pomenuti da se stalno vodi briga o bolesnim radnicima, organizuju se posjeti, pruža pomoći pojedincima koji zapadnu u tešku materijalnu situaciju ili u slučaju smrti člana porodice. Zajedan broj članova organizuje banjsko lječenje i oporavak namoru o trošku sindikata.

Gdje organizacija sindikata radi dobro i problemi se lakše sačinju — kaže **Marko Laštro**, radnik na montaži donjih dijelova obuće, i dodaje da se u ovoj sredini uvijek vodilo računa da se u organe sindikata biraju oni koji prednjače u izvršavanju radnih zadataka, a istovremeno su zainteresovani i sposobni darjevajući čitavu pitanja iz svakodnevnog života. Osvrćući se na neka pitanja iz proizvodnje, on ističe da je povremeno bilo problema zbog prethodnih fazaka kojetrebada obezbjedje posao za ovaj pogon, a ni kvalitet nije uvijek na želenom nivou.

Specijalan naglasak na potrebu stalnog unapređenja i kontrolu kvaliteta stavlja i **Ivan Stubić**, predsjedavajući zbora radnika OOÜR-a, koji kaže da se ubuduće ne bi smjelo dešavati da zbog neodgovarajućeg kvaliteta dolazi do reklamacija, jer se povjerenje kupaca lako gubi, a novi se teško pronađe. On konstatiše da su osnovna organizacija i sindikalne grupe veoma uspješno ostvarivali svoju ulogu u pripremanju i organizovanju zborova i drugih obilika samoupravnog odlučivanja radnika, aktivno učestvujući u razmatranju i tumačenju pojedinih prijedloga, odluka i drugih samoupravnih akata o kojima je trebalo da se izjasni kolektiv.

SVESTRANA POMOĆ RADNICIMA

Kao naročit kvalitet u radu sindikata u OOÜR-u Proizvodnja donjih dijelova ističe se veoma živa aktivnost u sindikalnim grupama, za razliku od većeg broja drugih sredstava gdje se aktivnost uglavnom vodinjanova izvršničkim. Sindikalne grupe najčešće su i mjesto gdje se pokreću inicijative i akcije za pružanje materijalne i druge pomoći članovima kolektiva i gdje se raspravlja o zaštiti životnog standarda radnika. Na tom području ostvareni su značajni

rezultati, i ovo što je do sada učinjeno nesumnjivo predstavlja uspjeh, jer ne treba gubiti izvida da su obućari samo unazad nekojko godinu živjeli veoma skromno, uz velika odricanja. Zato je i gotovo nepodijeljeno mišljenje učesnika u ovom skupu da je učinjen kruhan korak naprijed, koji sada valja održavati. Da se ne bi smjelo posustati najbolje pokazuje i veoma složena situacija u privredovanju i tržištu o kojоj je govorio **Vele Račić**, direktor OOÜR-a, naglašavajući potrebu da se i ubuduće kolektiv mora oslanjati na vlastite snage da bi povećao ukupnu proizvodnju, naročito onu za izvoz na konvertibilno tržište što takođe uslovjava i veći kvalitet.

N. STANOJEVIĆ—FAJKOVIĆ

TVORNICA TEKSTILNE KONFEKCIJE „BORAC“ U LUŠCI STABILNIJEG PRIVREDIVANJA

Odricanjem do uspjeha

● Malo je nedostajalo prije nekoliko godina da Tvornica stavi katanac na proizvodnu traku, ali je rad i razum nadvadio javašluk ● Gotovo 95 odsto ovogodišnje proizvodnje raznih odjevnih predmeta biće plasirano u SR Njemačku na istočno tržište

Sada je sasvim izvjesno da je Fabrika tekstilne konfekcije „Borac“ u Lušci-Palanci, koja zapošljava 340 radnika, pretežno žena iz ovog kraja, na najboljem putu da iduće godine ostvari dobre rezultate, da se svrsta među vodeće krajšekonfekcionare. Na ovo navodi i činjenica da se uveliko odvija rekonstrukcija, dogradnja i modernizacija pogona, koja će stajati 300 miliona dinara. Ovi zamašni poslovi se obavljaju sredstvima fondova Federacije i Republike za nerazvijenu području, opštine Sanski Most, vlastitim učešćem Fabrike i kreditom prijedorske Osnovne banke.

Kada se sedinom naredne godine ovi poslovi završe, stvorice se mogućnosti da se znatno poveća proizvodnja i izvoz, poboljšati kvalitet odjevnih predmeta i zaposli novih 80 radnika, uglavnom žena, koje zbog dosta nepovoljne privredne strukture u ovom kraju teško dolaze do posla. Šta će to značiti za ovu mjesnu zajednicu — suvišno je posebno naglašavati.

TIMSKI RAD

Samo ovaj investicioni poduhvat govori da ovde znaju što hoće i mogu, da je svima u Fabrići stalo da timskim radom i odricanjem stignu do cilja, da naprave prodor u Evropu i dodu do neophodnih devizaza novirazvojniko-

ZIMSKO ODRŽAVANJE PUTEVA

Besparica koči mašine

● Zbog besparice na regionalnim i magistralnim putevima, koje održava Radna organizacija „Kozaraputevi“ iz Banjaluke, ove zime će vjerovatno biti manje mašina za čišćenje snijega i poledice nego što su putari predviđeli

Prema planu zimskog održavanja puteva, koji je već odavno usvojen u Radnoj organizaciji „Kozaraputevi“, svi regionalni i magistralni putni pravci bi ove zime trebalo da budu mnogo prohodniji i sigurniji za vožnju nego do sada. Putar i ovog gradnog kolektiva su predviđeli da za razgrtanje snijega upotrijebe 25 različitih mašina, a za uklanjanje poledice devet posipača soli.

Sva ova mehanizacija dobro će doći, ako bi se ponovila prošlogodišnja zima i pored gotovog neprekidnog rada za svakog bi se našlo i previše posla. Valjalo bi ukloniti snijeg i poleducu sa 656 kilometara regionalnih puteva, a sa malim brojem ljudi i mašina u izuzetno teškim radnim uslovima to je gotovo nemoguće ostvariti.

Organizacija za zimsko održavanje puteva, koju je predložila Radna organizacija „Kozaraputevi“, bi dake obezbijedila čistije prohodnje puteve sa mnogo manje opasnosti. Međutim, za sve to bi trebalo znatno više para nego prethodnih godina. Svjedoči to i podatak da bi se za angažovanje mehanizacije koju je predložila Radna organizacija za zimsko održavanje puteva na ovom području svakog mjeseca trošilo više od 40 miliona. Za SIZ za regionalne i magistralne puteve u Banjaluci to je preskupo jer je u njihovim fondovima za 45 dana zimskog održavanja puteva u ovoj godini ostalo još tridesetak miliona dinara, a po planu „Kozaraputeva“ za tovrijememo-

rali bi imati još toliko, dakle 60 miliona dinara.

Pare će izgleda i ove zime biti prepreka za bolje održavanje puteva. SIZ-u za regionalne i magistralne puteve u Banjaluci je problem nači 40 miliona dinara, svaki mjesec zimskog održavanja puteva, i to je u opštedruštvenoj besparici i razumljivo. Međutim, sigurno je da su mnogo veći društveni problemi nevolje do kojih dolazi zbog lošeg održavanja puteva u zimskim mjesecima. Sada kada se obezbijedu pare za što bolje funkcionišanje zimske službe sasvim je sigurno da bi i o tom valjalo razmisli... Uz pare koje su i najveći problem i potrebe za što bolje funkcionišanje zimske službe, trebalo bi, čini se, i malo više dobre volje za rješavanje određenih problema kod svih koji su zaduženi da brinu o funkcionišanju zimske službe. Međutim, utisak je da već na samom početku toga manjka. U SIZ-u za regionalne i magistralne puteve se zalažu da Radna organizacija „Kozaraputevi“ u službu za zimsko održavanje puteva ove godine uključi gotovo isti broj mehanizacije za razgrtanje snijega i uklanjanje poledice.

Ove zime će, dakle, na magistralnim i regionalnim putevima za čije je održavanje zadužena Radna organizacija „Kozaraputevi“ iz Banjaluke, raditi 18 mašina za razgrtanje snijega i sedam posipača za oticanje poledice. Hoće li to biti dovoljno?

V DUBOČANIN

rak. To nimalo neće biti lako, jer su putevi izlaska i opstanak na konvertibilnom tržištu često maglovi, a konkurenčija sve veća.

— Svesni smo toga da samo odgovarajućim kvalitetom i kraćim rokovima izrade jakni, muških i ženskih pantalone i ski-odijela možemo i moramo zadržati postojeće i pronaci nove kupce u SR Njemačkoj i na istočnom tržištu — kaže direktor ove fabrike Branko Đenopoljac.

Ova fabrika će uskoro obilježiti 16-godišnjicu postojanja i sada je vodeća karika u razvojnom lancu Lušci-Palanci. Treba, međutim, istaći da je prije osam godina malo nedostajalo da se na njene kapije stavi katanac, a radnici ostanu bez posla, što je moglo da dovede do višestrukih i nesagledivih posljedica.

— Kada sam prije dvije godine došao u Fabriku — priča Đenopoljac — zatekao sam teško stanje, problema je bilo napretek. — Carovala je slaba radna i tehnološka disciplina, proizvodnja je bila neorganizovana, na svakom koraku se osjećao nedostatak stručnih kadrova i kvalifikovanih radnika za mašinama, a kupci su počeli da otkreću led. Kako je to izgledalo, najbolje kazuje podatak da je realizacija plana ostvarivana sa 47 odsto. Što je ispod svih standardnih normativa.

Shvatajući svu težinu problema, nova rukovodeća garnitura je strpljivo i značajki radila sa svim posao, nastojala da „rezovi“ budu bezboljni, darazumi i rad nadvladajujava javašluk, da lični dohoci zavise isključivo od ostvarene proizvodnje. U tome je novorukovodstvo imalo punu podršku društveno-političkih organizacija, u prvom redu Kombinata u Travniku i sanske opštine.

— Ubrzo je poboljšana disciplina, radnici su shvatili kuda vodi koračanje unazad, pa su se okrenuli radu, a u pomoci su nam pritekli i instručnici Tvor-

nice konfekcije iz Prijedora — veli Đenopoljac — Stvorena je klima obostranog povjerenja, nastala je bitka za veću proizvodnju i produktivnost. Takvim radom i ponašanjem povratili smo izgubljene strane kupce. Moram da napomenem da ovo nije samo moja zasluga, već i svih zaposlenih, jer smo sada jedinstvena proizvodna cijelina.

REZULTATI

Danas je Fabrika tekstilne konfekcije uzoran kolektiv, koji je, po mnogo čemu, jedan od najboljih u travničkom Kombinatu. U proteklih devet mjeseci ovdje su konfekcionari su plan nadmašili za četiri odsto i ističu da će ove godine ukupno proizvesti 217 000 različitih odjevnih predmeta, od čega će 95 odsto robe plasirati na inozemno tržište i ostvariti značajna devizna sredstva. Uz to, gotovo sigurno da će ukupan prihod dostići 554 miliona dinara, dohodak 148, a ostatak dohotka 50 miliona dinara.

U novije vrijeme su povećana i primjena radnika, a prosječni lični dohodak u septembru je iznosio 27.000 dinara, a što je 50 odsto više u odnosu na januarske zarade. Tako je sada lični dohodak direktora oko 50.000, a portfelj 22.000 dinara. U Fabrići kažu da posebno vode računa o nagradivanju proizvodnih i stručnih radnika, čiji se nedostatak i dalje osjeća.

Zbog rekonstrukcije Fabrike, gdje je već došlo do kraćeg prekida proizvodnje, i rastućih potreba stranih kupaca, ovdje su sve subote do kraja godine „pretvorili“ u radne i ističu da ispunjenje plana neće doći u pitanje. Istini za volju, proizvodna halja je odavno postala tjesna i neuslovna za veći i bolji rad, ali se konfekcionari nekako snalaze, ostvaruju dobre učinke i najavljaju beričetnu godinu.

ZI. ĐURIĆ

GLAS, utorak, 12. novembar 1985.

AKTIVNOST NA UVODENJU SAMODO-
PRINOSA I UPISU ZAJMA U OPŠTINI
KOTOR—VAROŠ



Kotor — Varoš

PODRŠKA DODATNOM ZAPOŠLJAVANJU

● Učešćem sredstava samodoprinos planira se u na-
rednih pet godina zaposliti 800 radnika

KOTOR—VAROŠ, 11. novembra — Na području kotorvaroške komune uspješno se odvija aktivnost na pripremama za uvođenje opštinskog samodoprinosu i upisu zajma. Na skupovima radnih ljudi i građana u podružnicama, mjesnim zajednicama i organizacijama udrženog rada daje se podrška novom samodoprinosu i upisu zajma za zapošljavanje. Iz sredstava opštinskog samodoprinosu izdvojiće se 67 odsto sredstava, što treba, uz angažovanje sredstava iz ostalih izvora, da omogući zapošljavanje 800 radnika kroz dodatno zapošljavanje. Uporedo sa aktivnošću za zavodenje samodoprinosu preduzimaju se mjere na pripremi programa za dodatno zapošljavanje. U skladu sa usvojenim kriterijima prioriteta se dati realizacija programa koji će se manja ulaganja obezbjeduju veće zapošljavanje.

U raspravi o programu ulaganja sredstava narednog samodoprinosu, osim aktivnosti na povećanju zaposlenosti, dosta pažnje se poslikanja rješavanju komunalnih problema u naseljima. Tako, na skupovima na području Mjesne zajednice Šiprage ističe se potreba za nastavkom modernizacije puta Obodnik — Šiprage — Kruševa Brdo. O potrebi

modernizacije puta Kotor — Varoš — Skender — Vakuf bilo je doista riječi na skupu građana u Viševicama, gdje su prisutni ispoljni spremnost za vlastitim učešćem u izgradnji puta. U Mjesnoj zajednici Vrbanjci najviše govora je bilo o rješavanju problema snabdijevanja vodom, a unaselju Večići o izgradnji mosta na Vrbanji. I na ostalim skupovima radni ljudi i građani su, uz podršku uvođenju samodoprinosu i upisu zajma, izrazili spremnost za ulaganjem sredstava u izgradnju komunalnih objekata.

U skladu sa odlukom o zavodenju samodoprinosu stanovnicima kotorvaroške opštine će se o tome 24. novembra izjasniti na referendumu. Ovih dana određena su biračka mjesta i izabrani članovi biračkih odbora. Uporedo se obavljaju pripreme za upis zajma za zapošljavanje. Na posljednjoj sjednici Izvršnog odbora SO imenovana je komisija za upis zajma, a uskoro će biti određena upisna mjesta. O zadacima na zavodenju samodoprinosu i upisu zajma vodi se rasprava na predizbornim sastancima osnovnih organizacija SK i podružnica SSRN.

D. KEREZOVIĆ

ZANIMLJIVI SUSRETI

Sva Božićina čuda



Vrijedan radnik: Božica Kusić

radne kolege i majstorica, koji koriste svaki slobodan trenutak kako bi joj pritekli pomoći.

Nemam riječi kako da izrazim zahvalnost svojim kolegicama i majstoricama. Svi me shvataju i ne samo radom, nego i svojim iskrenim savjetima mi pomažu — kaže Božica Kusić, koja svoja umijeća ne iskazuje samo na radnom mjestu. Doznamo smo da je Božica pravimajstor za vezenje goblena, hranjanje stolnjaka i drugih ručnih radova. Zbog toga ne treba se

U ZADRUZI U DONJIM AGIĆIMA UVIEK USPJEŠNO POSLOVANJE UZROK JE SVE
VEĆEG BROJA KOOPERANATA I UDRUŽENIH ZEMLJORADNIKA

RECEPT ZA DRUGE

● Agićka Zadruga se ističe po dobrom otkupu mlijeka, sjemenki, bundeve, kukuruza i pšenice, šumskih plodova...

DONJI AGIĆI — Zemljoradnička zadruga u Donjem Agićima u proteklim 40 godina, otako postoji, bilježi samo pozitivne rezultate. Tako je i u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila ukupan prihod od 900 miliona dinara, a ostatak dohotka u tom kolektivu sa 130 zaposlenih dosegao je sumu od 14 miliona dinara, što je znatno iznad plana. U agićkoj Zadruzi posebno se mogu pohvaliti izuzetno dobrim otkupom mlijeka, sjemenki bundeve, kukuruza i pšenice, životinjske kože, te šumskih plodova i sortimenata. Na 24 otkupna mjestu u dolini rijeke Japre, rujniškom i drugim područjima bosanskonovske komune zemljoradnici su predali milion 300 hiljada litara mlijeka, što je za 100

hiljada litara više od plana. U 88 malih farmi, od čega 63 mlijekarske, 15 za tov junadi, pet ovčarskih, tri peradarške i dvije za tov svinja, efekti su iznad očekivanja, izuzimajući paradarstvo, gdje je broj nosilaca smanjen na svega 2.200 komada. Poljoprivredni proizvođači primili su od Zadruze 165 miliona dinara na ime predan 10 toni sjemenki bundeve, 25 tonakukuruza, 85 tona pšenice, 9 tona životinjske kože, 22 tone šumskih plodova i sortimenata i 335 grla teladi.

Da se u dolini Japre pored stocarske usvaja i ratarska proizvodnja, vidljivo je po tome što se na nekvalitetnoj zemlji i prilično brdovitom području sve više uzgajaju kukuruz i pšenica. Upravo završe-

na berba s 2.000 hektara pokazala je da se dobrom agrotehnikom mogu postići veliki prinosi i dobar kvalitet kukuruza. Sve veći broj poljoprivrednika, u agićkoj Zadruzi je 170 udruženih s radničkim knjižicama i 600 kooperanata, sještaši kukuruz, tako da je njih 50 ove godine zasijalo 250 hektara. U Zadruzi tvrdi da će u proljeće broj zemljoradnika površina sa sličnim ku-

kuruzom biti udvostručena. Iako su po broju udruženih poljoprivrednika i kooperanata prvi u bosanskonovskoj komuni, gotovo da nema domaćinstva u dolini Japre, i na rujniškom i drugim područjima opštine, izuzimajući kostajnički kraj, gdje djeluje Zemljoradnička zadruga „Budućnost“, da ne saraduje s agićkom Zadružom. Taj vid kooperativnih odnosa koristi više od 1.600 zemljoradnika.

F. KORAJAC

IZ UGOSTITELJSKO—TURISTIČKIH ORGANIZACIJA: SKENDER—VAKUF Novi sadržaji, više gostiju

● Pretpostavlja se da će se uz ulaganje oko 150 miliona dinara u sanaciju i izgradnju prve faze sportsko-rekreacionog centra „Relaks“ u Skender—Vakufu omogućiti ovom objektu rentabilno poslovanje

● Novi sadržaji trebalo bida privukugoste i iz udaljenijih krajeva naše zemlje.

Ugostiteljsko-turistička radna organizacija „Vlašić“ iz Skender—Vakuфа u svom sastavu ima hotel „Omar“ sa 75 ležaja i depandansom, koja još u potpunosti nije završena, sa 96 ležaja, zatim, restoran „Ilomska“ sa 240 mesta za sjedenje i 3 gostionice. Osim toga, tu su i 3 prodavnice mješovitom robom na seoskom području. Kolektiv ima oko 120 radnika, u prešloj godini ostvario je ukupan prihod od 98 miliona dinara, a u prvom polugodištu ove oko 71 milion dinara. Treba reći da je prošla godina završena s gubitkom od 11,4 miliona dinara, da u ovoj nema gubitaka, da se bolje posluje, pa odgovarajući efekti neće izostati.

Inače, kada je riječ o prošloj godini, onda valja reći da je gubitak dobrim dijelom rezultat činjenice da je došlo do zakašnjenja u realizaciji programa sanacije i izgradnje rekreacionog centra (dva paviljona sa 96 ležaja), da ovi nisu dobili sve prateće sadržaje, da su zbog toga smještajni kapaciteti bili slabno iskoristeni. Osim toga, u međuvremenu nije ništa učinjeno na sanaciji postojećeg hotela, u kom se nalazi kuhinja, restoran, kava i 75 ležaja, pa je tako dovedeno u pitanje i korištenje novoizgrađenog dijela objekta, ta-



Pred novim paviljonima „Relaks“

čnije, otplate već uloženih sredstava.

NOVI PROGRAM

Kolektiv „Vlašića“, u čijem se sastavu nalazi i rekreacioni centar „Relaks“, našao se u nezavidnoj situaciji. Polovinom prošle godine ovdje su imali dospjelih, a nepodmirenih obaveza po kreditima i redovnim i zateznim kamataima, oko 11 miliona dinara, a polovinom ove godine, nešto više od četiri miliona dinara. Računa se da će ove obaveze do kraja 1985. godine dostići cifru od 15,7 miliona dinara, a kolektiv nije u stanju da ih izvrši ako se ne osiguraju sredstva za dovršenje sanacije i rekonstrukcije postojećeg hotela i ovaj dovede u funkciju da se može koristiti bez ikakvih problema. Upravo zato i sačinjen je program sanacije, kojim je predviđena popravka i dijelimična zamjena krova, proširenje kuhinje, sanitarnog čvora, izmjena garderobe, povezivanje restorana sa kavanom i suterenom.

ORB „DOKTOR MLADEN“ IZ ČELINCA DOBILAPLAKE-TU „VELJKO VLAVOVIĆ“

Zahvalnost žitelja Starog sela kod Tolmina

ČELINAC, 11. novembra — Među šest omladinskih radnih brigada treće smjene SORA „Posoće '85“ ORB „Doktor Mladen“ iz Čelinca osvojila je najviše savezno priznanje. Plaketa „Veljko Vlahović“. Od tri stotine učesnika ovogodišnje Omladinske radne akcije „Posoće '85“ mladi Čelinčani su osvojili tri radne i društvene priznanja. Prebacili su normu za 172 odsto, a nekoliko dana su obarali i rekord akcije sa 287 procenom.

U znak velike zahvalnosti za radno-takmičarske i društvene aktivnosti ovih dana Opštinska konferencija SSO Čelinac je dobila i pismenu zahvalnost od žitelja Mjesne zajednice Staro Selo kod Tolmina u kojoj se kaže:

— Ovog ljeta vaša Omladinska radna brigada „Doktor Mladen“ radila je na betoniranju i uređivanju puteva u Starom Selu. Vaše omladinke i omladinci su na toj akciji pokazali neizmernu požrtvovanost, pregaljstvo, izuzetno visoke moralne i druge vrline kojima se odlikuju visoka svijest omladine. U izuzetno teškim uslovima na vrucim avgustovskom suncu trebalo je ugraditi na stotine kubika betona, iskopati i izbaciti na hiljadu kubnih metara zemlje. Brigadisti vaše omladinske radne brigade nisu štedjeli znoj i žuljeve. Istrajali su i opravili ukazano povjerenje. Ponosni smo na takvu omladinu, koja smjelo stupa Titovim putem, putem bratstva i jedinstva. Dokazali su da nismo sami, i da su prepremni priskočiti u pomoć kada je napotrebno. Za urađene poslove, koje bi bilo teško završiti bez vrijednih ruku mladih, želimo najsrdačnije zahvalnosti.

S.M.

GODIŠNICA OSIMSKIH SPORAZUMA

SVESTRANA SARADNJA

● Potpisivanjem Osimskih sporazuma 1975. godine Jugoslavija i Italija su otvorile novu stranicu dobrosusjedskih odnosa i svestrate saradnje



Osimski sporazum su 1. novembra 1975. godine potpisali savezni sekretar za inostrane poslove Mijoč Milović i italijanski ministar inostranih poslova Mariano Rumor

BEOGRAD, 11. novembra (Tanjug) - Povodom desetogodišnjice potpisivanja Osimskih sporazuma, savezni sekretar za inostrane poslove Raif Dizdarević uputio je, u ime SIV-a i svoje lično i međunarodne vlasti Republike Italije i ministru inostranih poslova Duliju Andreotti.

- Proteklo je deset godina od kada su naše dvije zemlje potpisivajući osimskih sporazuma otvorile novu stranicu u izgradnji jugoslovensko-italijanskih dobrosusjedskih odnosa i svestrate saradnje - ističe Raif Dizdarević.

- Ovom dogadjaju pridavali smo uvek izuzetan značaj i za naše bilateralne odnose i u okviru šireg doprinosu jačanju mira, bezbjednosti i saradnje naših zemalja i u Evropi. Naše zadovoljstvo oko ovog jubileja prolazili su iz činjenice da smo sa tim činom, zajedničkim naporima i u oboustranom interesu rješili mnoga do tada neriješena i otvorena pitanja i postavili čvrste temelje za buduću uzajamnoslužbenu saradnju naše dvije zemlje.

Otvorena je nova etapa jačanja i proširivanja svih vidova saradnje, što je bitno doprinjelo međusobnom upoznavanju, razumijevanju i povjerenju. Naša granica postala je jedna od najotvorenijih u svijetu, obogatila se saradnjom između pogrančnih oblasti i to predstavlja ubedljivo

svjedočanstvo visokog stepena koji smo dostigli u međusobnim odnosima. Zbog toga, ne bez razloga, stalno ističemo našu ocjenu da je taj novi čin ne samopobjeda ideala mira, dobrosusjedstva i užajamno korisne saradnje, već i trijumf državničke mudrosti i dalekovidosti timeje i veća naša obaveza da ta dostignuća stalno čuvamo i oplodujemo novim rezultatima.

Istovremeno je ministar inostranih poslova Italije Dulijo Andreotti uputio Saveznom izvršnom vijeću i saveznom sekretaru Raifu Dizdareviću čestitku u kojoj se, pored ostalog, kaže:

- Zaključenje osimskih sporazuma značilo je kraj perioda proizvođenja u teškim godinama koje su potresale Evropu. Osimski sporazumi otvorili su jednu fazu koja se karakteriše ne samo bilateralnom spremnošću za mirom i progressom, nego i multilateralnim sporazumima iz Helsinkija sa ciljem da se prevaziđu sukobi između blokova. Iz tih razloga mi smatramo da su Osimski sporazumi iz 1975. godine više nego jedan diplomatski čin koji de-fakto priznaje jednu uspostavljenu situaciju i predstavlja obavezu za budućnost i postepenu realizaciju tokom narednih godina iz rješenja koja će biti inspirisana vizijom bilateralnih problema kao i evropskih u njihovo cijelokupnosti.

NARODNI ZAJAM ZA ZAPOŠLJAVANJE

Pitanja brojnija od odgovora

● Rezervisanost CK SKJ je uslovljena i nekim ranijim iskustvima koja nisu dala očekivane rezultate

BEOGRAD, 11. novembra (Tanjug) - Zaposlenost treba da se, prema načrtu Rezolucije o politici ostvarivanja društvenog plana zemlje, iduće godine poveća za dva odsto. Skromnija stopa rasta nego u prethodnim godinama, a pogotovo u odnosu na težinu problema nezaposlenosti, biće nadoknadena, predviđaju planeri, i uz pomoć javnih zajmova i samodoprinos.

Nedavno je, na 21. sjednici CK SKJ, na kome je razmatran problem nezaposlenosti, više govornika predložilo da se raspisuje opšti narodni zajam i da se sredstva prikupljena na taj način upotrijebe za otvaranje novih radnih mesta. U zaključnicama sjednice, takva mogućnost se, međutim, ne pomije.

Razumljiva je rezervisanost CK SKJ prema tom prijedlogu, iako je nezaposlenost vrstana međunaše najteže ekonomске i političke probleme. Opravdanost takvog koraka, istina, nije spori, ali izgleda da ima više onih koji u ovom trenutku ne vjeruju u njegovo sposobnosno dejstvo.

Opreznost dolazi prije svega otud što neki raniji raspisani zajmovi (razvoj energetike) nisu dali očekivane rezultate.

Politički oprez dolazi prije svega otud što opštejugoslovenski zajam za bilo koju namjenu nije moguće raspisati ako se za to ne odluče sve

republike i pokrajine, jer takav potrebiti nije predviđen nekim saveznim dokumentom. Finansijsko zakonodavstvo daje takvo pravo svim društveno-političkim zajednicama osim Federacije, ali uz pomoć društvenog dogovora koji bi potpisale sve republike i pokrajine, mogla bi se zadovoljiti zakonska formalnost za raspisivanje opštih jugoslovenskih zajmova.

Riječ je, prije svega, o sve težem materijalnom položaju zaposlenih i penzionera, a oni bi bili osnovni oslonci zajma. Pitanje je, zapravo, da li radni ljudi i građani, i pored najbolje želje, mogu na svojim plaćicima iznijeti i takav teret. Nije sigurno da su sada i OOUR-i, na koje se ozbiljno računa kada se raspisuje zajam, toliko finansijski moćni da bi ovu akciju mogli znatno podržati.

I poređ toga Bosna i Hercegovina se početkom jeseni odlučila da uz pomoć zajma potraži djelimičan izlaz iz nezaposlenosti, koja je u toj republici dostigla zabrinjavajuće razmjere. Još neke republike i Kosovo proučavaju takvu mogućnost i „osluškuju“ političko raspoloženje naroda. Ne znaju se mnogi detalji, ali se vjeruje da bi se takvom akcijom pomoglo mladima koji traže posao. Njima bi, ističe se, bilo „pozajmljeno“ ono što im inače pripada - pravo na rad.

PRIMJEDBE REPUBLIKA I POKRAJINA NA DRUŠTVENI PLAN DO 1990.

Uskoro usaglašavanje

● Primjedbe skupština republika i pokrajina doslavene Skupštini Jugoslavije pa se očekuje da će uskoro biti nastavljeno usaglašavanje

BEOGRAD, 11. novembra (Tanjug) - Većina republika i pokrajina smatra da Savezno izvršno vijeće još nije uspjelo da otkloni sve nedostatke i neusklađenosti u načrtu Društvenog plana Jugoslavije do 1990. godine. To se neće odnositi na okvire bilance i predviđene indikatore razvoja, kao i na veću konkretnizaciju pravaca i mjera ekonomskih politika koja u narednih pet godina treba da obezbijedi stabilne uslove privredovanja. Pregled primjedbi skupština republika i pokrajina danas je dostavljen Skupštini Jugoslavije, pa se očekuje da će uskoro biti nastavljeno usaglašavanje ovog značajnog planskog dokumenta u radnim tijelima Vijeća republika i pokrajina.

Po ocjeni Skupštine Bosne i Hercegovine pojedine slabost iz prvobitnog teksta Društvenog plana nisu u potpunosti otklonjene ni u takozvanom prečišćenom tekstu. Ova skupština ističe da treći dio društvenog plana zemlje, koja se odnosi na posebne obaveze i zadatke u ostvarivanju zajedničkih planova i programa razvoja, nije zadovoljavajuće razrađen. Skupština Bosne i Hercegovine i dalje ostaje pri prijedlogu da kao poseban cilj valja naglastiti neophodnost oticanja najizrazitijih disproporcija u privredi sa stanovišta uskladjanja odnosa baznih i prerađivačkih grana u industriji.

Sabor Hrvatske smatra da je prečišćeni tekst srednjoročnog plana znatno kvalitetniji u odnosu na prvobitni. Ipak, tekst je još

VANKATARAMAN POSJETIO SKUPŠTINU SFRJ

DOBRI ODNOŠI — TRADICIJA

● Dobri odnosi dvije zemlje su tradicija koju su gradili veliki ljudi naše prošlosti Tito, Nehru i Indira Gandhi - istakao je Ilijaz Kurteš

BEograd, 11. novembra (Tanjug) - Potpredsjednik Republike Indije Ramaswami Vankataraman posjetio je danas Skupštinu SFRJ i razgovarao s njenim predsjednikom Ilijazom Kurtešem.

Pozdravljajući, u ime delegata gosta iz Indije koji je istovremeno predsjednik indijskog Gornjeg doma, predsjednik Supštine SFRJ Ilijaz Kurteš je istakao da su dobri odnosi dviju zemalja tradicija, koju su gradili veliki ljudi naše zajedničke istorije Tito, Nehru i Indira Gandhi.

- Imajući u vidu značaj jugoslovensko-indijske saradnje koja prevazišla bilateralne okvire, mi smo utoliko odgovorniji istakao je Kurteš, dodajući da te odnose i

saradnju treba stalno unaprediti i obogaćivati.

Prenoseći pozdrave indijskog premjera Radžive Gandije i predsjednika Parlamenta delegatima Supštine i narodima i narodnostima Jugoslavije i Indije ojačani u zajedničkim akcijama u pokretu nesvrstavanja i njihovim identičnim pogledima na rješavanje mnogih međunarodnih problema. Jugoslavija i Indija, naglasio je Ilijaz Kurteš, stajale su uvijek rame uz rame i zauzimale zajedničke stavove, bilo da se radi o pitanjima razoružanja, ili politici apartheida, o Namibiji ili palestinskom pitanju.

PRETKONGRESNI DANI

Učiniti najviše što je moguće

NOVI SAD, 11. novembra (Tanjug) - Svima mora biti jasno da na 13. kongres SKJ ne smijemo ići da ne oživimo proizvodnju i samopravljanje i učvrstimo jedinstvo. Moramo biti načisto s tim da radnička klasa i šira javnost u našoj zemlji očekuju da stanje u društvu podne nabolje.

Ovdje je danas naglasio član Predsjedništva CK SKJ Petar Matić u razgovoru sa gotovo 800 polaznika i nastavnika u 22 odjeljenja Političke škole SK Vojvodine, kojima su prisustvovali i neki članovi Predsjedništva SAP Vojvodine i Predsjedništva PK SKV. Matiću su postavljena 32 pitanja, među kojima i o metodu rada, kadrovske politici, političkom sistemu socijalističkog samopravljavanja i odnosi ma u SR Srbiji i SK Srbije.

Trinaestu sjednicu CK SKJ, na kojoj je odlučeno da se cijelokupno partijsko članstvo konsultuje o stanju i odnosima u SKJ i društvu i poslije opštoperatičke rasprave donijete zaključke na 16. sjednici. Matić je naznačio kao zaokret u radu Centralnog komiteta CKJ i njegovog predsjedništva. Suština usvojenog programa njihove aktivnosti do 13. kongresa SKJ, po Matićevim riječima, jeste u tome da se na dnevni red, jedno za drugim, stavljuju ključna ekonomска i poli-

tička, pa i sporna pitanja. To će reći od položaja radnika u udruženom radu, zapošljavanju, odnosima u Federaciji i u SR Srbiji, do kadrovske politike.

POVODOM NAJNOVIJIH ZBIVANJA U ČILEU

Energična osuda nasilja

BEOGRAD, 11. novembra (Tanjug) - Povodom najnovijih zbivanja u Čileu, predsjednik Vijeća saveza sindikata Jugoslavije Lazar Đodić uputio je čileanskim sindikatima telegram sljedeće sadržine:

- Energično osudujemo najnoviji talas nasilja vojne hunte nad radnicima i sindikatima naše zemlje. Primiti izraze naše punе solidarnosti i podrške vašoj opravданoj i herojskoj borbi za slobodu, demokratiju, ljudska prava i prosperitet naroda i radnika Čilea".

Telegram je upućen Nacionalnoj komandi radnika Čilea i Nacionalno-sindikalnoj koordinaciji radnika Čilea.

IZASLANIK DE KUELJARA U IZRAELU I LIBANU

Vraćanje suvereniteta

BEJRUT 11. novembra (Tanjug) - Pomoćnik generalnog sekretara UN Žan Klod Eme doputovao je na Bliski istok da u Tel Avivu i Bejrutu razgovara o povlačenju izraelskih okupacionih trupa sa juga Libana.

Usovjstvu specijalnog izaslanika Pereza de Kueljara, Eme će pokušati da pokrene s mrtve tačke primjenu rezolucije broj 425 Generalne skupštine UN iz 1978. godine kojom se traži potpuno i bezuslovno povlačenje izraelskih trupa sa juga Libana i predviđa da specijalne mirovne snage UN - „Unifil“ - pomognu vlasti u Bejrutu da obnovi svoj suverenitet na djelove zemlje uz granicu sa Izraelom.

Prema izvještaju izraelskog radija Eme je stigao u Izrael i danas je razgovarao sa predstvincima izraelske vlade.

Očekuje se da u srijedu doputuje u Bejrut na razgovore sa libanskim funkcionerima o situaciji na jugu

POČETKOM IDUĆE NEDJELJE ZASJEDANJE CK PURP-a I SEJMA

Ukidanje ministarstava

VARŠAVA, 11. novembra (Tanjug) - Početak iduće nedjelje, kao i protekli, biće obilježen u Varšavi zasjedanjem CK PURP i Sejma. Centralni komitet PURP će sutra nastaviti sjednicu započetu 6. novembra nakon kojoj je raspravljano o udjelu članova partije u izborima. Očekuje se da će najviši partijski organ u nastavku zasjedanja dati i preporuke za nove članove vlade.

Novoizabrani premijer Zbignjev Mesner podnijeće na zasjedanju Sejma 12. novembra prijedlog sastava vlade. Ono što je sada izvjesno je da će buduća vlada imati manje ministara. Predviđeno je da

● Žan Klod Eme, pomoćnik generalnog sekretara UN, pokušaće u razgovorima na Bliskom istoku da pokrene s mrtve tačke primjenu rezolucije broj 425 Skupštine Ujedinjenih Nacija o potpunom i bezuslovnom povlačenju izraelskih trupa sa juga Libana

Libana, u kojem je izrael nakon agresije juna 1982. godine i u vodnog „povlačenja“ u proljeće ove godine zadržao „bezbjednosni pojas“ i povjerio ga na kontrolu kvilskoj „armiji južnog Libana“, ali u njemu zadržao i oko 1.000 svojih vojnika i oficira u svojstvu „savjetnika“.

Kueljar je odlučio da svog izaslanika uputi u Izrael i Liban poslije razgovora sa libanskim predsjednikom Aminom Džemajelom u Njujorku koji je zatražio energičnu intervenciju svjetske organizacije da se poštuje slovo rezolucije UN.

Džemajel je, navodno izrazio spremnost Libana da obnovi pregovore vojnih predstavnika Izraela i Libana o povlačenju izraelskih trupa sa juga zemlje.

Medutim, obnavljajući pregovore protiv se muslimanska zajednica Libana i Sirija koje ih smatraju „kapitulacijom pred učenjama agresora“ i „posrednim uvlacenjem u kempdejvidske sporazume“. Zbog tog se u posmatračkim krugovima u Bejrutu ne očekuje da bi Emeova misija mogla privoljeti Izrael da se povuče sa juga Libana.

PRIPREME ZA TREĆI KONGRES KP KUBE

Temeljito sa smjernicama

● Naglašava se prekretnica u smislu okretanja u prvom redu ekonomskim i socijalnim problemima, pa se traži da se o dokumentima za kongres obavi temeljita i široka javna rasprava

se ukine dvanaest ministarstava i da se umjesto njih formira pet novih.

Prijedlog izmjene organizacije centralnih administrativnih organa trebalo bi, kako se ocjenjuje, davaća nijihovu efikasnost i doprines uspešnjem rješavanju društvenih i privrednih problema. Te izmjene trebalo bi da smanje centralni administrativni aparat za oko dva procenta. U Poljskoj na deset hiljada stanovnika ima 36 činovnika državne administracije, što je manje nego u nekim drugim zemljama „socijalističke zajednice“.

HAVANA, 11. novembra (Tanjug) - Treći kongres kubanske Komunističke partije, idućeg februara, neće usvajati program partije, kao ni ekonomske i socijalne smjernice za narednu petoletku (1986-1990) već samo nacrte tih dokumenata.

Odlučeno je da nacrta potom prdu kroz najširu javnu raspravu, da bi na kraju 1986. bili usvojeni na specijalnom zašjedanju trećeg kongresa.

Ova nova bitna promjena u političkoj praksi kubanske partije pripisuje se riješenosti KP Kube da temeljito pripremiove dugoročne smjernice i obezbijedi najširu narodnu podršku za program

ekonomskih reformi. Treći partijski kongres, ovdje nalažešavanje prekretnica u smislu okretanja u prvom redu ekonomskim i socijalnim problemima, bio je najprije sazvan za kraj ove godine, zbog togazvanično i nazvane „godinom trećeg kongresa“ da bi, najprije, tokom ljeta bila donijeta odluka da se skup odloži za februar iduće godine.

Premda najnovijim promjenama u pripremama za kongres, objavljene

nim juče, treći kongres neće usvojiti program, već samo njegov nacrt, koji će poslije najvišeg skupa kubanskih komunista ići u javnu raspravu.

Takav metod, kaže se u objašnjenju Centralnog komiteta, treba da omogući produbljenu diskusiju načrta programa i da osigura šire i demokratsko učešće skoro tri miliona radnika u pripremama za Kubu izuzetno značajnih dokumenata.

U AUSTRIJI JUČE POČELI VOJNI MANEVRI

„Blještavi jež“

BEC, 11. novembra (Tanjug) - U Austriji su danas počeli petodnevni vojni manevri pod nazivom „Blještavi jež“ u kojima, prema zvaničnim izvorima, sudjeluju 7.000 vojnika, 250 tenkova, 1500 motornih vozila, kao i određeni broj jedinica teške protuoklopne artiljerije.

Premda informaciju austrijske novinske agencije „APA“ vježba se održava u sjevernim dijelovima pokrajina Gradišće i Donje Austrije, te u prostoru južno od Beča i predstavlja „krunu“ osmomjesečne obuke sadašnje generacije vojnih obveznika, koji treba da upoznaju taj „istorijsko i vojno-geografski osjetljivi“ dio austrijske teritorije.

AKCIJA MIROVNOG POKRETA „SIGNAL ZA MIR“

Protiv „Rata zvijezda“

BON, 11. novembra (Tanjug) - U SR Njemačkoj je počela akcija nedjelja mirovnog pokreta „Signal za mir“ koja bonskoj vladi pada nepririjatno najviše zbog negativnih stavova pacifista prema nagovještajima zapadnonjemačkog učešća u „zvjezdanom ratu“. Vrhunac akcije očekuje se idućeg vikenda.

Danas su na primjer, još 300 naučnika i tehničara u hamburškom velikom istraživačkom centru saopštili da odbiju da učestvuju u američkom programu za vaskonsku odbranu od raketa. Profesor Lindstrom je tom prilikom pozvao kolege da „studente i javnost ali i političare, snabdiju pravim informacijama, jer savezni poslanici - koji se time bave - praktično nemaju pojma o tome“.

Pored hamburških naučnika, slične stavove zauzeo je ranije dobar dio kadra u važnim naučnim ustanovama širom zemlje, uključujući saradnike nekih državnih instituta. Petnije sa odbijanjem učešća u „zvjezdanom ratu“ potpisalo je već nekoliko hiljada naučnika i tehničara raznih profila.

GROZNIČAVA POTRAGA ZA ŠPIJUNOM U BRITANSKIM BAZAMA NA KIPRU

U stilu Džemsa Bonda

NIKOZIJA

Od dopisnika Tanjuga

● Britanski i američki obaveštajci traguju za tajanstvenim agentom „OO?“ za kojeg se tvrdi da proslijede Moskvi strogo povjerljive i čuvane vojne informacije

rišćene u istrazi i pokušaji da im se iznude priznanja „varvarski“, dasu bili podvrgnuti nečovječnim mentalnim i emocijonalnim pritiscima, da su im stražni organi prijetili i ispirali možak da bi ih primorali da potpišu lažna priznanja o špijunazu. I poredsvega zapadni obaveštajni krugovi su i dalje uvjereni da sa Kipra u Moskvu stižu na stotine tajni NATO-pakta, među kojima i tajne izvještaji o pokretu trupa u tom dijelu svijeta.

Kada se zna da britanske osmatračke bazene na ostrvu na Olimposu, u planinama Rodosa, nedaleko od Nikozije, prikupljuju podatke sa Bliskog istoka i sjeverne Afrike i proslijeduju ih komunikacijskom štab britanskog Forinj ofisa u Čeltenemu, razumljivo je što je mogućnost da su prikupljeni podaci dostupni i drugoj strani izazvala uznemirenost britanskih i američkih obaveštajnih krugova. Tu zabrinutost povećava i moguća uloga baza na Kipru u projektu „Rata zvijezda“. Naime, prema nekim vestima, američka vlada namjerava da, u saradnji sa Britancima, jednu od dviju britanskih baza na Ki-

pru koristiza upućivanje signala u pravcu satelita čiji je radius preko 6500 milja.

Uvjereni da su podaci sa Kipra bili dostavljeni drugoj strani i u vrijeme kada se sedmoricu osumnjicanih vojnika nalazila u istražnom zatvoru, britanska specijalna služba i američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) pojačale su istragu u bazama na ostrvu, zahtjevajući istovremeno i strožije mjere bezbjednosti.

Za sada nije poznato koliko je istraga napredovala i da li je usmjerena ka jednoj osobi ili grupi lica. Ukoliko se za špijunažu ponovo osumnjičeni vojnici se sklonistima ka „slatkom životu“ u blizini baze malo je vjerovatno da će doživjeti publicitet, kao što je bio slučaj sa sedmoricom oslobođenim pripadniku britanskih snaga.

Premda nekim izvještajima moguće je da je tajni agent „OO?“ civil. Iznosi se i pretpostavka da je on svojevremeno zavrovan sa namjerom da se poveže s nekadašnjim prevodiocem zaruskog jezika u centru u Čeltenemu, Džefrijem Prajmom koji u Britaniji izdržava kaznu zatvora od 35 godina zbog špijunaže.

Poučeni gorkim iskustvom sa sedmoricom britanskih vojnika, učesnici potraga za novim špijunima na Afroditinom ostrvu kreću mnogo opreznijim ali bržim koracima, dalje od očiju javnosti.

Nada DUGONJIĆ

EMISIJA O TITU U GRČKOJ TV SERIJI „DRŽAVNICI“

Veliki državnik

ATINA, 11. novembra (Tanjug) - Grčka televizija je prvu od tri epizode dokumentarnog filma „Državniči“ posvetila ličnosti i životnom djelu predsjednika Titu. List „Elefterotipija“ objavljuje prikaz prve jednočasovne epizode, ističući da je jugoslovenski predsjednik bio veliki državnik i da su njegova misao i djela i dalje svežno prisutni u Jugoslaviji. Tito je konstantno stajao atinski list - jedinstven primjer vodećih političkih misao, i poslije njegove smrti, dosljedno slijedi i da on ostaje jedna od najznačajnijih i najeminencijalnih političkih ličnosti dvadesetog vijeka.

„Maršal Tito je postavio temelje savremene Jugoslavije“ - kaže „Elefterotipija“ i pošto navodi da je na svjetskoj političkoj sceni bio prisutan skoro punih 40 godina, ističe da je bio i „začetnik ideje o aktivnoj neutralnosti i jedan od osnivača pokreta nezvaničnih zemalja“.

Epizoda posvećena Titu snimljena je u Beogradu i drugim krajevima Jugoslavije uz korištenje filmske arhive i istorijske grade, a sadrži i razgovore sa bliskim saradnicima jugoslovenskog predsjednika.

U drugom nastavku serije biće prikazan životni put prvog kiparskog predsjednika Arhiepliskoga Makarlosa, a zatim predsjednik Italije, Francuske i Austrije - Sandra Pertinija, Fransa Mitterana, Rudolfa Kiršlegera, švedskog premijera Ulofa Palmea i dugogodišnjeg zapadnonjemačkog kancelara i političara Viljija Branta.

JASER ARAFAT O „KAIRSKOJ DEKLARACIJI“

PODRŠKA ARAPSKIH ZEMALJA

KAIRO, 11. novembra (Tanjug) - Za sve ono što je sadržano u „Kairskoj deklaraciji“ dobio sam prethodno podršku većeg broja arapskih zemalja, izjavio je u Kairu lider PLO Jaser Arafat. Prema Arafatovim riječima, mada Deklaracija predstavlja „isključivo palestinsko opredjeljenje“, o tome su bili obavještjeni mnogi arapski lideri.

Voda PLO nije rekao o kojim arapskim zemljama je riječ. Međutim, prije nego što je došao u Kairo on je posjetio Saudijsku Arabiju, Irak, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Kuvajt, Katar, Arapsku Republiku Jemen i Jordan.

Sirija, Libija i više Damasku blijski palestinskih organizacija već su kritikovali „Kairsku deklaraciju“ tvrdeći da je Arafat „izdao“ palestinsku revoluciju.

U OKRUŽNOM SUDU U BANJALUCI POČELO SUĐENJE ZA PLJAČKU I KRAĐU U OOURL-u
CRNO—BIJELA TELEVIZIJE I AKUSTIKE BANJALUČKOG „ČAJAVECA“

EKRANI MEKA ZA LOPOVE

● Pred sudskim vijećem odgovara 12 radnika „Čajaveca“ za pljačku, tešku kradu i kradu tokom 1983. do polovine ove godine

BANJALUKA, 11. novembra - Tokom današnjeg dana Vijeće petorice Okružnog suda u Banjaluci, kome predsjedava sudija Nenad Balaban, uspjelo je da sasluša Luku Pepića, okrivljenog za pljačku i dijelom Dušana Latinčića.

Pred Vijećem je veoma težak zadatak: valja saslušati još deset okrivljenih i dvanaest svjedoka, te izvesti druge dokaze bitne za vodenje ovog postupka.

Pepićev „lanac“

Inače 12 radnika OOURL-a Crno-bijela televizija i akustika banjalučkog „Čajaveca“ odgovara za pljačku i kradu.

Za pljačku, prema optužnicima Okružnog javnog tužilaštva, koju zastupa Miroslav Omerčić, odgovaraju Luka Pepić (34), poslovodja skladišta, Dušan Latinčić (33), šef ulazne kontrole, i Borislav Matošević (23).

Luka Pepić je od 1983. godine do hapšenja u 1985. godini iz skladišta i pogona za montažu, te prilikom transporta dijelova i gotovih televizora ukrao pet vikend-televizora, jedan televizor marke „Vesna“, dva tranzistora „Aida“, a više elektronskih lampi i drugih dijelova u vrijednosti od 274.806 dinara, kako piše u javnoj tužbi. Pored toga u oktobru 1983. godine iz montažnog odjela fabrike ukrao je dva radio-aparata „Aida“, a slijedeće godine TV-aparat „vikend“, jedan tv-ekran u vrijednosti od 43 hiljade dinara. Kad je ukrao, bio je široke ruke, pa je jedan „vikend“ televizor i radio poklonio Fehimu Sejiću.

za učinjene usluge. TV ekran je prodao za 4.000 dinara Borislavu Matoševiću. Ni to nije sve, jer je Pepić, kako stoji u optužnici, zajedno sa Predragom Gavrićem (22), koji odgovara za tešku kradu, te Nikicom Josipovićem (25), takođe optužen za tešku kradu, po dogovoru, na Željezničkoj stanici u Banjaluci iz uvozne pošiljke za fabriku, uzeli četiri šasije za TV-aparate i četiri „vikend“ televizora, a ukupna vrijednost ove pokradene devizne robe je oko 125 hiljada dinara.

Luka Pepić se i dalje spominje u ovoj radnici zajedno sa Dušanom Latinčićem. On navodi da su u decembru 1984. godine, prema prethodnom dogovoru između njih dvojice i okrivljenog Nikice Josipovića, prisvojili televizor „vikend“ u vrijednosti od oko 22 hiljade dinara. Optužnica dalje ističe Luku Pepića i Nikicu Josipovića za još četiri ukradena televizora marke „vikend“, te četiri portabla tipa „vesna“, koja je Pepić prisvojio sa Radenkom Jankovićem (27) u vrijednosti od 185.136 dinara. U „igru“ sa Lukom ušačke i portir Ramu Turkovićem, gdje opet dolazi do krade dva televizora tipa „vesna“ u vrijednosti od 92 hiljade dinara. Ponovo Nikica Josipović i Luka Pepić u januaru ove godine kradu tri katodne cijevi i televizor „RC-797“ u ukupnoj vrijednosti od 57 hiljada dinara. S Dušanom Latinčićem Pepić je ukrao i televizor „RC-795“ i poklonili ga radnicima ove fabrike Gordani Knežević, a početkom ove godine 150 tijunera za televizore u vrijednosti od 738 hiljada dinara.

Na scenu stupaju udruženo Pepić, Janković i Turković u junu ove godine.

kradu četiri aparate tipa „vesna“, dijeli kradeno, te Turković za sebe i svog brata uzima dva televizora, a Pepić i Janković po jedan. Luka Pepić pravi dogovor i sa Brankom Brkićem (44), referentom osiguranja u fabričkoj proizvodnji uzimaju tele-

DIREKTOR NATOVARIO KAMION

Luka Pepić je na saslušanju, na insitiranje sudskog vijeća, govorci o nesređenom poslovanju u OOURL-a Crno-bijela televizija i akustika naglasio:

— Kamion sa viškom katodnih cijevi direktor Dragiša Cvetković je naredio da se pošalje u Pirot, kaoruzor, da bi u fabriči mogli uzimati mjeru za drvene kutije. Ovaj kamion nije mogao izći iz fabrike bez potpisa direktora ili Rajka Milinkovića, šefa skladište službe.

Te cijevi su, kako objasni Pepić vodene kao škart, a ZOI Novi Sad ih već platio. Međutim, Pepić smatra da one nisu bile škart i da su za njega i druge netragom nestale.

vizor „RC-796“ u vrijednosti većoj od 30 hiljada dinara.

Novi Pepićev saučesnik, kako stoji u optužnici je Marko Milijević (35), vozač „Čajaveca“. Prisvajaju tri katodne cijevi vrijednosti oko 27 hiljada dinara.

Po dogovoru

Luka Pepić pred krivičnim vijećem potvrđuje navode optužnice, pojašnjava neke dijelove i tvrdi da su organizovano kralj ovu robu. Istina, ne slaze se u potpunosti sa optužnicom.

Tvrdi da je imao trosturko zaduženje u fabriči i da nije mogao valjano obavljati sve poslove. Materijalno je bio veli, zadužen u svojoj fabriči, a brugu oko poluproizvoda za kolor televizore i proizvoda za „Inženjer“ vodio je bez naknade. Pored toga dužio je i robu koja treba da se carini. Istina, potučao je veći dio krovice da prebaciti na svoje saučesnike, da potuze, što mu nije bilo teško, da se u fabriči slijavalo poslovalo i očigledno je, mada to ne reče, da im je to dalo povoda za kradu.

Drugo optuženi, Dušan Latinčić, koji je dijelom saslušan na današnjem pretresu, potvrđuje navode Luke Pepića i tvrdi da nije bio u organizovanoj grupi za kradu, već da mu je Pepić donio kući TV-apart „vikend“, koji je on prodao svom šratku za 22.800 dinara, a da je dvije kutije sa 60 tijunera sam iznio i da je reč o robi koja više nije bila za proizvodnju. Napominje da je pet hiljada takvih tijunera uništeno, a istice da tijunera ima na svakom čošku u fabriči i da se o njima ne svodi evidencija. Ne priznaje ni da učestvovao u poklanjanju televizora Goran Knežević.

Već na samom početku sudjenja očigledno je da će izjave okrivljenih biti oprobne, a tokom slijedićeg dana biće saslušani okrivljeni Borislav Matošević, te okrivljeni za tešku kradu Nikica Josipović, Radenko Janković, Predrag Gavrić, Dobroivo Radenović i Ramu Turković, te okrivljeni za kradu Miroslav Drnić, Branko Brkić, Mirko Milijević i Vlado Divljk.

J. SLATINAC
M. DIZDAR

ZBOG NEIZMIRENIH
OBAVEZA
U VRIJEME ŽETVE

Ušur na sudu

● „Agropromet“ 68 banjalučkih poljoprivrednika duguje ušur za kombajniranje, pa će se zbog toga način optuženičkoj klupi

BANJALUKA, 11. novembra - Da su svi banjalučki poljoprivrednici isporučili u vrijeme žetve ušur za kombajniranje, silosi „žitoprodukt“ bila bi bogatija za 11.000 kilograma pšenice. Ovako, „Agropromet“ je preostalo da sudske putem namiri ova potraživanja, jer su kombajnerima naime žetve ljetos platili oko 400.000 dinara, a za taj iznos nisu dobili protuvrijednost u žitu. Na spisku dužnika je 68 poljoprivrednika.

Sa područja OZO Krupa na Vrbasu na spisku dužnika nalaze se Božo Vidović, Simeun Grbavac, Duro Bratić, Mile Vidović, Pero Grbavac, Ratko Vidović, David Vrebac, Ranko Vidović, Mladen Vidović, Bogdan Popović, Bogdan Vidović, Dušan Vidović, Vlado Vidaković, Boško Vidović, Jefto Milinović, Mladenko Vidović, Janko Vučenović, Joku Vidović, Mladen Popović, Zdravko Vidović, Živko Vidović, Pero Vučenović, Gojko Vidaković, Aleksa Vidaković, Vlado Čitić, Janko Vidović, Dušan Vidaković i Boro Vidaković. Sa područja Bronzani Majdan ušur nisu isporučili: Vukašin Gračanin, Seid Mahmutović, Vaso Marjanović, Rade Milaković, Radomir Bojanović, Drago Berenika, Uroš Pešković, Boro Lužija, Dujo Babić. U Han-Kolima pšenici su trebali da isporuči: Marko Bojanović, Grujo Ševar, Novak Šekić, Dragomir Malbašić, Dragomir Dugonjić, Borko Čekić, Rade Vranješ, Čedomirka Čergić, Milan Čergić, Sveti Milojević, Vojislav Čergić i Milosav Milojević. Sudskim putem žito će se tražiti na području OZO „Strižić“ od Durđa Klincova, Dušana Kovačevića, Rade Topića, Name Grgić, Mijoška Ladičića, Ljubomira Makivica, Riste Grgića, Brane Copića i Milorada Grgića.

OZO „Ivanjska“ nije prikupila ušur od Ivo Jagara, Vlade Lovrića, Borislava Živanića, Tome Lovrića, Pere Stojčevića, i Ante Vlajevića.

U vrijeme žetve jedino su osnovne zadružne organizacije u Vrbanji. Zadržanima i Saraćići uspije da prikupi ušur i isporuče ga „žitoproduktu“.

R. M.

NIJEMCI I JEVREJI

Neiskupljen grijeh

● Nijemci su zbog Fasbindera ponovo suočeni s „aveti prošlosti“ ● Ima li publike pravo da presuduje o djelu umjetnika, makar njegov junak bio i Jevrejin?

BON, 11. novembra - U Minhenu je jedan neonacista osuđen na sedam mjeseci zatvora za lošo ješteta i rasizam, najlepše s natpisom „Ne kupujte kod Jevreja“. U Frankfurtu su Jevreji sprječili, i još sprečavaju, izvođenje premijere Fasbinderovog komada „Dubre, grad i smrт“, zato što ga oni smatraju antisemitističkim.

Sud u Minhenu i teatar u Frankfurtu su zapravo isto istorijsko počišćeno na kome se danas četvrtdeset godina poslije rata, odvija osjetljiva drama čiji su akteri Nijemci i Jevreji.

Uz niz drugih, Nijemci nose i

anatemu zbog antisemitizma. To će do evropskog srednjeg vijeka (od vizantijskog Justinijana do španske inkvizicije), preneseno ka snje i u Ameriku, pretvoreno je u govor isključivo u nemački grijeh, jer bio je Hitlerov genocid. Taj grijeh očigledno još nije isključen Rellektuje se i u „čistoj politici“.

Za okruglim stolom na televiziji povodom Fasbindera, na primjer, jedan jevrejski učesnik u diskusiji je rekao da Saudijskoj Arabiji oružje može da lifieruje ko god hoće, samo ne Nijemci, jer „njemačko oružje ne smije da nas ubija i drugi put“.

Uprkos presudama, poput one u

Minhenu, i odštetama, čak i izraelskoj državi koja onda nije ni postojala, Nijemci su zbog Fasbindera ponovo suočeni s tom „aveti prošlosti“. Njegovo „dubre“ je zaista sporno i u umjetničkom pogledu, mada prevladava uverenje da je loše, ali je to manje važno.

Bitna je činjenica da je njegov junak bezimen Jevrejin, bogat i pohlep, lihar i špekulant. Jevrejska zajednica u Frankfurtu je u tome vidjela antisemitizam i osudio je komad Nije, međutim, lu i stala, već je 31. oktobra „okupacijom pozornice“ sprječila prvi, a 4. i 6. novembra drugi i treći pokušaj premijernog prikazivanja. Pokušače „takođe mirnim sredstvima“ da sprječi i četvrti, 13. novembra.

Milenko BABIĆ

LEGIONARSKA BOLEST U BRITANIJI

LONDON, 11. novembra (Tanjug) - Treća žrtva podlegla je u Glazgovu od legionarske bolesti. Umro je 71-godišnji pacijent bolnice u kojoj je bolest otkrivena, po svoj prilici zbog nestanjanja bakterije legionale u vodenim rezervoarima siste-

ma grijanja i rashladnog sistema.

U toj Glazgovskoj klinici su u proteklih deset dana od legionarske bolesti umrle još dvije osobe, a u međuvremenu je otkriveno još devet slučajeva.

Treća žrtva

ŠTRAJK U „LUFTHANZI“

Sukob oko podjele dobiti

BON, 11. novembra (Tanjug) - Transportni radnici zadržani načinjeće avio-kompanije „Lufthansa“ stupili su jutros u štrajk zbog sukoba s upravom oko podjele dobiti iz 1984. od oko 40 miliona maraka. Štrajk je počeo na aerodromu u Hamburgu, zatim u Minhenu, a potom se proširio i na druge aerodrome.

Sindikat transportnih radnika zahtijeva da se dobit podjeli u cijelini „na ravne časti“, što bi trebalo da bude 1.100 maraka po zaposlenom. Uprava je, međutim, predložila po 1.025 maraka.



OTVOREN ZAGREBAČKI KREMATORIJUM

— Danas je na zagrebačkom Groblju Mirogoj otvoren treći krematorijum u našoj zemlji. Izgrađen je u rekordnom roku od dvije i po godine. Krematorijum obuhvata jednu cijelinu u zajedno sa Gajom urni. Na slici: atrij pred velikom ceremonijalnom dvoranom. (Snimio: O. Alujević)

DUBROVNIK

Uhvaćeni provalnici

DUBROVNIK, 11. novembra (Tanjug) - Zajedničkom akcijom radnika opštinskog sekretarijata unutrašnjih poslova iz Budve, Kotora i Dubrovnika uhvaćeni su počiniovi više krivičnih djela na području cijele Jugoslavije. To su Miodrag Jaroš, zvan Dragi (35) i Dragomir Knežević, zvan Prle (32), obojica iz Kotora.

Njih su dvojica samo u Dubrovniku od januara do oktobra ove godine izvršili tri provale u stan, jednu kradu u stanu, te dvije krade iz

BILJKA INKA RJEŠAVA PROBLEM GLADI

Mali proteinski džin

LIMA, 11. novembra (Tanjug) - Biljka koja je predstavljala glavni izbor bijelančevina drevnih Inka, kiviča, mogla bi riješiti problem gladi u svijetu. Riječ je o „malom proteinskom džinu“, kako kaže peruan-

ski ministar poljoprivrede Mario Barturen. Krvica sadrži više bijelančevina nego meso i mlijeko, a u to i visok procenat kalcijuma, fosfora, gvožđa i potiša, te vitamine B, C i E, tvrdi peruanski ministar.

ZBOR RADNIKA DJEČIJE POZORIŠTA O INFORMACIJI
OPŠTINSKOG DRUŠVENOG PRAVOBRAILAŠTVA

Ponovo pod lupom

● U Radnoj organizaciji Dječije pozorište u drugoj polovini protekle, i u ovoj godini, došlo je do stagnacije u realizaciji programskih zadataka, što se negativno odrazilo na ukupne odnose u kući. Osnovni uzroci su loša kadrovska struktura, loši uslovi rada, neodgovarajuća aktivnost društveno-političkih organizacija Pozorišta i pasivnost nadležnih organa društveno-političke zajednice.

BANJALUKA, 11. novembra — Ansambli banjalučkog Dječijeg pozorišta, nakon druge premijerne predstave u ovoj sezoni, nastavlja da radi, očekujući da nadležni inspekcijski organi, poslije višemesečnog čekanja, donesu konačnu odluku o uslovima za njihovdaj rad u staroj zgradi, u kojoj su proveli tri decenije.

Nedavni Zbor radnika Dječijeg pozorišta, u čijem radu su učestvovali predstavnici društveno-političkih organizacija grada i Zajednica profesionalnih pozorišta BiH, raspravljao je o informaciji Opštinskog društvenog pravobranilaštva, o nekim pitanjima uslova rada i međuljudskih odnosa u Dječijem pozorištu, koja će biti upućena na raspravu delegatima Vijeća udruženog rada Skupštine opštine. Povoda za raspravu i ovu informaciju bilo je više, pa i elemenata da se ovakva rasprava organizuje i mnogo ranije. Jedan od osnovnih argumenta je da je u Radnoj organizaciji Dječije pozorište u drugoj polovini protekle, i u ovoj godini, došlo do stagnacije u realizaciji programskih zadataka, što se negativno odrazilo na ukupne odnose u kući. Kako je istakao Vasilijs Branković, opštinski društveni pravobranilac samoupravljanja, osnovni uzroci nastalih teškoća uslovno bi se mogli podijeliti na lošu kadrovska strukturu, loše uslove rada, neadekvatnu aktivnost društveno-političkih organizacija u Radnoj organizaciji i pasivan odnos nekih nadležnih organa društveno-političke zajednice u obavljanju svojih zakonskih ovlaštenja i obaveza.

Dječije pozorište Banjaluka osnovano je kao Centar za vaspitno-obrazovni život djece 30.

U BEOGRADU

PROMOCIJA „PUTEVA“

BANJALUKA, 11. novembra — U organizaciji NIGRO „Glas“ i Međunarodnog PRESS centra u Beogradu u prostorijama PRESS centra 12. novembra održaće se sa početkom u 18 časova promocija časopisa „Putevi“. Časopis „Putevi“ broj 5 za septembar i oktobar tematski je posvećen afričkoj književnosti. Izbor i prevod uradila je Nadežda Obradović. Uvodnu riječ će dati Sveti Lukić.

Predstavljanju časopisa „Putevi“ u Beogradu prisustvovali su predstavnici NIGRO „Glasa“.

N.G.

U BOSANSKOJ DUBICI

ŠKOLSKI HOR, SUTRA GRADSKI

● U Školskom centru u Bosanskoj Dubici počeo je raditi hor koji za sada ima 180 članova i što je svakako jezgro budućeg gradskog hora.

BOSANSKA DUBICA, 11. novembra — Bosanska Dubica neima svoj gradski hor, ali lako se može desiti da ga uskoro dobije.

U DOMU KULTURE U ČETVRTAK 14. NOVEMBRA

Gudački kvartet iz Turske

BANJALUKA, 11. novembra — U velikoj sali Doma kulture, u četvrtak 14. novembra biće održan koncert gudačkog kvarteta Jücelen iz Turske. Najstariji kamerni muzički ansambl u Turskoj osnovan je 1964. godine, a cilj mu je da unapreduje kamernu muziku za koju smatra da je najčistija i najnenametljiva muzika. Od osnivanja, gudački kvartet je održao koncerte u brojnim koncertnim dvoranama, na radiju i TV.

Na programu su djela Šostakovića, Kadalića i Šuberta, a program počinje u 20 sati.

J.P.

N. Dž.

decembra 1955. godine. Sadašnje stanje ne zadovoljava i ne obezbeđuje normalan rad. Neophodno je u saradnji sa SIZ-om kulture utvrditi dugoročniji program razvoja Dječijeg pozorišta, a kratkoročniji zadataci, o kojima će biti riječi na rednom Zboru u decembru, jesu rješavanje prostora, izbor direktora, samoupravna aktivnost, programsko aktivnost, te analiza i usaglašavanje normativnih akata. Govoreći o uzrocima i posljedicama problema u radu Dječijeg pozorišta, Branković smatra da se radna organizacija zbog vlastitih, ali i drugih slabosti, našla bezizlaznoj situaciji. Uzrok je materijalni položaj koji je uticao na međuljudske odnose, paraisao samoupravne odnose.

ČETIRI TEŠKE GODINE

Ocenjujući sadašnje stanje u Pozorištu Ivanka Petrušić, predsednik Zbora radnika, je rekla da su se odnosi u kući proteklih mjeseci dosta stabilizovali. Ipak, odluke samoupravnih organa, ali i Osnovne organizacije SK nisu donijele ohrabrenja i govore o nizu propusta i nestručnosti. Istina, u rješavanju nagomilanih problema u kući učestvovala je i radna grupa OK SK, ali društveno-politička zajednica grada ne može se povoljnije odnositi prema konkretnom odlukom, niti podrškom banjalučkim lutkarima. Dosadašnji direktor Radne organizacije, koji ima završenu visoku školsku spremu, oslobođen je obavljanja bilo kakvih poslova u radnoj organizaciji, uz primanje dosadašnjeg ličnog dohotka. O užasne četiri godine u radu kuće govori i glumica Ida Milošević i ističe nizak lični dohodak zaposlenih. — Ovdje sam od 1958. godine, a idem u penziju sa

27.000 dinara. Vratili su nas sa svih vrata na koja smo kucali". Istočući da je projekti ličnih dohodaka u kući daleko niži, u odnosu na neke druge institucije u kulturi, Rada Božić, član radne grupe OK SK, je ukazala na niz aktivnosti u Pozorištu koje treba hitno da uslijede. Zoran Zoranović iz Zajednice profesionalnih pozorišta BiH, podsjetio je na tri i po decenije dugu saradnju sa banjalučkim pozorištim i na vrijedne nagrade i priznanja banjalučkim lutkarima. — „Rezultati ovog kolektiva nisu mal, ali nisu odgovarajući način vraćeni zaposlenima". Mislim da u SIZ-u kulture postoji razumljivanje, jer Dječije pozorište nije krivo za neispunjavanje svojih obaveza". Hubert Kufner, v.d. direktora, objasnjava da je ansambl i u ovim uslovima bez prostorija, priredio dvije premijere, a odigrane su 64 predstave na terenu. — Dok se ne riješe prva dva problema, a to su prostor i izbor direktora, uputio bih apel da se nadu rešenja i povodom Dana dječje radosti dobije dozvolu za rad u dosadašnjim prostorijama", kaže Kufner.

BEZ PODRŠKE I SREDSTAVA

Zbor radnika obavlja funkciju Savjeta Pozorišta. U njegovom radu, u širem sastavu treba da učestvuju i delegati — predstavnici društveno-političke zajednice. Međutim, kako ističe Vasilijs Branković, u dužem periodu ovi predstavnici nisu delegirani, tako da bise niz odluka Zbora radnika mogao dovesti u pitanje. U Pozorištu nema stručnog lica za obavljanje pravnih poslova. Normativnim aktima, nijihovoj primjeni, načinu donošenja i usvajanja ne poklanja se dovoljna pažnja. Opštinski sekretarijat i inspekcijske poslove je 25. marta ove godine zabranio rad sile Dječijeg pozorišta, zbog opasnosti za život zaposlenih radnika i positeljica. — Republički organi su ukinuli ovu odluku i vratili nam je na ponovo odlučivanje", kaže Rajo Kasagić, rukovodilac Opštinskog sekretarijata za inspekcijske poslove. „Na osnovu mišljenja stičara neophodno je utvrditi stabilnost objekta, a konačna odluka još nije donesena".

Stagnacija u radu banjalučkih lutkara je očigledna. Pravci dalje rada su već poznati, ali bi trebalo očekivati da će zajedničkim djelovanjem obezbjeđiti normalan rad zaposlenih u Dječijem pozorištu koji ima tradiciju dugu trideset i koji zna za veće rezultate i uspjeh. Jagoda PRNJA



Amateri KUD-e „Karla Rojc“ — pretpremijerni koncert

Koncert u Nirnberškoj operi

BANJALUKA, 11. novembra — Povodom novembarskih praznika i gostovanja KUD-a „Karla Rojc“ u Nirnberškoj operi, u Narodnom pozorištu Bosanske krajine sinoć je održan jedan od pretpremijernih koncerata. Temperamentnom igrom naroda i narodnosti Jugoslavije, ubježbanim programom sek-

cija i ansambla, banjalučki amateri su potvrdili tri i po decenije dugu tradiciju. Na gostovanju u SR Njemačkoj kulturno-umjetničko društvo održaće dva koncerta, od kojih se svakako izdvaja onaj u Nirnberškoj operi.

J.P.

Snimio: M. ŠUKALO

U BOSANSKOM NOVOM

Likovni salon — uz praznik

● Uz novembarske praznike u Bosanskom Novom će biti otvoren „Novembarski likovni salon“, treća godišnja smotra likovnih stvaralača ove komune

BOSANSKI NOVI, 10. novembra — Ovih dana kustosi Zavičajnog muzeja u Bosanskom Novom okončavaju pripreme za treći po redu „Novembarski likovni salon“, koji će trebati postati tradicionalna godišnja smotra likovnih stvaralača bosanskonovske komune.

Otvaranje ovogodišnjeg likovnog salona predviđeno je za 25. novembar u velikoj sali Zavičajnog muzeja. Cilj je da se na pravilan način obogati kulturni program obilježavanja naših velikih praznika — Dana državnosti SR BiH i Dana Republike. Izložba će biti otvorena do 6. decembra ove godine. Na njoj će učestvovati, kao gosti, i likovni stvaraoci iz susjednih komuna, na adresu likovnih stvaralača poslano je 35 poziva. Međutim, do 18. novembra mogu se prijaviti svi poklonici te vrste umjetnosti, a

potom bi se stampao katalog izložbe i izvršile pripreme izložbene postavke.

Značajna novost ovogodišnjeg Novembarskog salona biće dodjeljivanje tri „Novembarske nagrade Bosanskog Novog“ za likovna, odnosno skulptorska djela, koji će dodjeliti poseban žiri SIZ kulture, Kulturno-prosvjetne zajednice i Zavičajnog muzeja, kao sponzora izložbe. Pored posebne diplome, nagrade imaju i otkupni iznos od 15, 12 i 10 hiljada dinara, s ciljem da se više kvalitetnijih umjetničkih djela nađe u budućoj Likovnoj galeriji. Uz to, nastoji se uesti tradicionalni oblik podsticanja i stimulisanja razvoja likovne kulture, masovnijeg okupljanja i što aktivnijeg rada svih likovnih stvaralača na području bosanskonovske opštine.

F. KORAJAC

TELEVIZIJA

MLADI I STVARNOST

- Silke na ulicama Johanesburga, priče o događajima u Splitu
- Upotreba riječi tatina djece. Trubaduri hotelskih terasa
- Rijetka tv juha

Kada je onaj radnik splitskog brodogradilišta svoje mišljenje o nacionalističkim ispadima započeo sočnim „Jeben ti pasa“, odmah se vidjelo da će popu reći pop, a bobu bob. Naročito, popu pop. Ono što treba reći o televizijskom izvještavanju o ovim događajima je da sve to ima malo veze s pravim TV novinarstvom. Ako po cijenu reporterskih životova možemo gledati događaje na ulicama Johanesburga ili Beograda, zašto nismo mogli vidjeti kako se pred našim nosom naši TV reporteri, naši momci obraćaju s pripadnicima JNA. Umjesto da vidimo televizionom, televizija je o njima pričala post festum, isprazno i amaterski sociologizirajući o etiologiji zločina i tješći publiku pojednostavljениm objašnjenjima po kojima je za sve krivac svaki odsustvo kućnog odgoja. Uspit, odsustvo kućnog odgoja potpuna je besmislica, jer je kućni odgoj ono što je prisutno i što je te momke poslalo na ulice. Poslali su ih kao prethodnicu građanskog rata. Klinci nisu izmislili nacionalnu mržnju. Ona je dio našeg zajedničkog folklornog naslijeđa.

Autor „Alise u zemlji Čuda“, Luis Kerol, jednom je rekao da riječi znače više od onoga što smo željeli reći upotrebljavajući ih. To se odnosi i na riječ „solidarnost“ koja, recimo, u Poljskoj zvuči opasno i podrivačka, a kod nas je nedovjedno pokretačka i dirljiva. Upravo je solidarnost progovorila Televizija Sarajevo, pokazujući kako sada žive supruge i deca poginulih mostarskih radnika, kojima su se posmrtni skeleti na solidarnost prema njihovim obiteljima. Sad oni žive u bijedi. Da se A. B. Šimić bavi pisanjem TV kritike, on bi rekao ovako: „Mi smo siti, mi smo siti, a o drugima neka se stara onaj ko ih stvara“. I tako to ide. Upravo je neshvatljivo da nam neke stvari nikako ne idu nabolje, a o svemu smo lijepo i na vrijeme zauzeli stavove. Odlučio sam da honorar za ovaj članak uputim porodicama nastradalih. Ako ne zaboravim. Subota uveče protekla je uznuku tatine djece; prvo smo u filmskom terminu gledali prenenaganje Majkla Daglasa, sina Kirkovog, koji govorio kao patak, a tako i izgleda. Zatim su na Zagrebfestu pjevale Dubravka Jusić i Iva Krajač koje, istina, ne pjevaju lošije od svojih očeva, što još uvijek ne znači da pjevaju dobro. Taj me festival inače ispunjava nesvakidašnjem oduševljenjem, on donosi mir i zaborav. Citav je svijet pred eksplozijom napasnog, gladi i umiranja, a za Zagrebfest vrijeme je stalo još prije dvadeset godina. Oduševljavaju me njihova živila istrajinost, ne mogu da se divim Šerffii i drugim neuništivim trubadurima hotelskih terasa koji i dan-danas pod palmama, u ritmu slou-foksa i begina, dozivaju izgubljene drage koje su aj, aj, aj, otiske u dalek kraj. Festival se održava toliko dugo da se dvorana može napuniti bivšim izvođačima i rođbinom sadašnjih. Svi festivalski mitovi čuvaju se kao svinjina, pa se kupovina glasova obavlja s jednakim žarom i bezobzirnošću kao i prije dvadeset godina. Voditelj Mladen Stubić, osoba bespreijkornih manira i moralja, jednostavno nije htio vjerovati da je Zagrebfest završio lopovljenja, iako su mu to jasno i glasno govorili mlađi učesnici. Mlađi se inače sporo uklapaju našu savremenu stvarnost.

Započeli su Dani JRT u okviru kojih je zakazan i razgovor s TV kritičarima. Razgovor nije održan, jer niko od kritičara nije došao. Nisam nija (istini za volju, niko me nije ni pozvao). Emisije koje se prikazuju u okviru Dana JRT su zaista dobre i kao da demantiraju kritiku koja je po pravilu i jetka neraspoložena prema onome što televizija nudi tokom godine. Međutim, ovo je samo izbor, samo mrvice mesa u ogromnom loncu riječke juhe. Sead SADIĆ

SNABDIJEVANJE JESTIVIM ULJEM

Cijena ispraznila prodavnice

● Zbog očekivanja poskupljenja jestivog ulja od pravzodača već danima ne stižu pošiljke s ovim prehrambenim pravzodom, a zalihe u prodavnica su sve već odavno istrošile.

Težje namijenjene za smještaj ulja u banjalučkim prodavnicama su već odavno prazne. Samo ponekad dođu manje količine jestivog ulja, ali, s obzirom na izuzetno velike potrebe, to je samo kap u moru.

Naime, sasvim je sigurno da su ovaj nestaći dobrim dijelom doprineli sami potrošači, koji su, kada su saznali da će ovaj prehrambeni pravzod uskoro poskupjeti,

kupovali odjednom i po desetak litara. Ovakvi prizori nedavno su se mogli vidjeti u samoposluži Robne kuće „Boska“, a vjerovatno i u drugim prodavnicama. Tako su za veoma kratko vrijeme ispraznjene zalihe jestivog ulja kojeg su imali u prodavnica.

To nije i jedini razlog za ovu nestaću ulja u banjalučkim prodavnicama su već odavno prazne. Samo ponekad dođu manje količine jestivog ulja, ali, s obzirom na izuzetno velike potrebe, to je samo kap u moru.

Naime, sasvim je sigurno da su ovaj nestaći dobrim dijelom doprineli sami potrošači, koji su, kada su saznali da će ovaj prehrambeni pravzod uskoro poskupjeti,

I pored ove špekulacije pr-

izvođača sa iščekivanjem poskupljenja banjalučki snabdevači čine ogromne napora da jestivo ulje uvođašnje prodavnice stigne što prije. Sjedloči to i podatak da su u Radnoj organizaciji AIPK „Komerc“ sa jednim od poljoprivrednih kombinata iz Vojvodine dogovorili isporuku od 500 tona sirovog ulja po staroj cijeni. Međutim, uslov je da što prije, dakle prije poskupljenja, koje se očekuje svaki dan, uplate cijelokupne vrijednosti sirovog ulja od 125 miliona dinara. U ovom trenutku ovdasni trgovci nemaju tih para, ali kako smo saznali u Radnoj organizaciji AIPK-a „Komerc“ vjeruju da će, ipak, naći rješenje i da će jestivog ulja u bosansko-krajiškim prodavnicama uskoro ponovo biti u dovoljnim količinama.

V. D.

DEŽURNA KAMERA

ŠMINKA ZA TEPIHE

Pred hemijskom čišćenja garderobe, pranja i pegljanja veša u „Čistčinom“ pogonu „Hemiska čistčonica“ - specijalnim tekućinama peru se i lepiši mnogih kolektiva.

U trenutku kada je naš foto-reporter Rastko Ostojić, načinio snimak, ovaj posao je obavljala Husnija Alić. S aparatom za pranje dnevno očisti i do 100 metara (ukupno) lepiše.



IZ MATIČNOG UREDA

ROĐENI

Avgović Amir, sin Safeta i Slavice, Rapo Vlatko, sin Petra i Anike, Bojić Svetlana, kći Borislava i Nade, Ritan Dorde, sin Zorana i Milanke, Crnogrački, kći Radenka i Stake, Bunić Dragan, sin Dragomira i Zagore, Hamzić Nermin, sin Bedrija i Aide, Memić Samir, sin Miralema i Aise, Čelić Miljan, sin Veselka i Radmila, Orlovac Marija, kći Rajka i Ljubice, Lipovac Sanja, kći Dominika i Rajne, Ikalović Vanja, sin Bore i Nade, Majstorović Svetlana, kći Milana i Borka, Krcelj Marijan, kći Miodraga i Vesne, Radulj Ljilja, kći Bože i Doste, Josipović Danijela, kći Štefana i Kate, Lovrenović Miroslav, sin Ante i Željka, Bošić Jovana, kći Zorana i Nevenke, Baćan Oliver, sin Branka i Gordane, Muratčević Denisa, sin Đemalija, Zehre, Šavić Slavisa, sin Draže i Nevenke, Čaćar Slavica, kći Golički Milija, Bileški Elvis, sin Ramiza i Borka, Grgić Anica, kći Stipe i Jole, Orlovac Snježana, kći Zorana i Ljubice, Grlić Ivan, sin Jadranka i Andrejke, Banjačka Dragana, kći Tomislava i Stojančić, Mihajlović Milica, kći Dragana i Divne, Mihajlović Mladen, sin Dragana i Divne, Vuković Šrđan, sin Momčila i Stojne, Milanović Bojan, sin Mirkica i Gordane, Josipović Vjekoslav, sin Ivica i Anike, Garić Dario, sin Zlatka i Ljiljan, Alijagić Nirvana, kći Mirsada i Silvane, Vuković Vedran, sin Stamenka i Gordane, Salamić Bojan, kći Milenka i Dobrila, Vuković Bojan, sin Dušana i Danice, Vidović Miomir, sin Sekule i Simeuna, Rahmanović Blažena, kći Mehe i Mirezete, Stojanović Dragan, sin Miroslava i Mije, Jurčić Goran, sin Mirkica i Marinke, Ignjatić Dubravka, kći Dragomira i Dušanke, Mikanović Mladen, sin Zorana i Jagode, Žarić Silvana, kći Bore i Dijane, Mešanović Maja, kći Žikreta i

VJENČANI

Tatić Zoran, radio i TV-mehaničar i Petković Radmila, saob. tehničar, Dragović Milenko Vuk, zidar i Ružević Koviljka, operator za računare, Vrbica Predrag, auto-mehaničar i Vujošić Nemanja, nastavnik. Đurđević Ranko, radnik, Gavranović Mirjana, upr. tehničar, Valentin Ivo, stolar i Ilovača Aninka, domaćica, Gojić Miodrag, konobar i Dobrila Slavica, daktiograf, Jelenić Predrag, inžinjer mašinstva i Humenjuk Marica, apsolvent, Žečević Mirko, vatrogasic i Jorgić Anka, ugostitelj, Šinković Nenad, vozač i Barjakarević Ljiljan, krojačica, Kelež Živko, rodjena 1943. god; Savatić Ljubinka, rodjena 1930. god. el. tehničar i Nikolić Dragica, upr. tehničar, Ta-

UMRLI

Dukić Milka, rođena 1919. god; Šahurić Muhamer, rođen 1922. god; Melikić Dula, rođena 1916. god; Miljević Slavko, rođen 1910. god; Sučur Jovan, rođen 1933. god; Bajić Dušan, rođen 1908. god; Granulić Miljka, rođena 1928. god; Mitrović Danica, rođena 1947. god; Najdek Ivka, rođena 1911. god; Tešanović Stanjija, rođena 1922. god; Teržić Katica, rođena 1904. god; Boškar Vojin, rođen 1940. god; Stojanović Burhanidin, rođen 1916. god; Abram Ivan, rođen 1933. god; Vižin Muhamet, rođen 1988. god; Papić Ružica, rođena 1894. god; Modrić Milka, rođena 1908. god; Matijević Jure, rođen 1916. god; Stašuk Marija, rođena 1918. god; Ložić Redžida, rođena 1920. god; Kočić Peter, rođen 1927. god; Olijad-Dušan, rođen 1927. god; Katić Vera, rođena 1922. god; Marković Blagoja, rođen 1932. god; Marković Nevenka, rođena 1943. god; Savatić Ljubinka, rođena 1930. god.

AKTIV PENZIONERA „INCEL“

Objediniti zajedničke poslove

● Na referendumu 24. novembra radni ljudi i gradani mjesna zajednica Borik III i Borik IV izjasniće se da li su za formiranje jedne mjesne zajednice

Ako se i obistine ova očekivanja, prve količine jestivog ulja bi trebalo da stignu već početkom ove sedmice i tako bi se, vjerovatno za duže vrijeme, prevazišle nestašice ovog proizvoda. Naime, ova količina od 500 tonabbi, prema procjenama trgovaca, mogla zadovoljiti potrebe bosansko-krajiških potrošača u narednim mjesec dana, a do tada će stići i prve količine, uvozno sirovog ulja. Uskoro bi se za našu republiku trebalo da se naši i gradani izjasnit o formiranju jedne mjesne zajednice. Razlog ovoj akciji su kadrovske probleme. Samo da predstotje državno-političkih delegata izbori treba provesti u djelu, a ranije je koristila samo 32 kvadrata.

Mjesne rate uplaćivače putem SIZ-a penzionera i invalidskog osiguranja, a isplate na blagajni kase. U slučaju elementarnih nepogoda imaju pravo na dodjelu pomoći, o čemu odliku donosi radnički savjet OOUR-a ili radne zajednice iz koje je radnik penzionisan.

Zajednica je i pomoći bivših radnika svome kolektivu i to pri inventuri, priključuju sekundarnih sirovina, u slučaju elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Ovaj samoupravni sporazum je, svakako, nešto novo između nekadašnjih radnika i radne organizacije. Do sad su se svi građevinski radovi urađeni za

neupunih tridesetak dana.

Jedan trgovinski objekt kao

što je ovaj odavno jednostajao u ovom dijelu naselja. Mjesne zajednice Histica II. Ovdje živjeli

700 mještana, a veći broj njih je

neupunih tridesetak dana.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

elementarnih nepogoda, otklanjanju zastupa u prizvodnji i drugo.

Regulisan je i pomoći bivših radnika

svojim kolektivima i to pri inventuri,

prikupljanju sekundarnih sirovina, u slučaju

</div

KRAJISKI SPORTSKI DNEVNIK

DIJALOG PREKO PLOTA

Ne mi li ovo što slijedi na razgovor preko plota?

Prije nekoliko dana, nakon teške krize koja je potresla cijeli klub, trener fudbaleri Jedinstva Muhamed Gluhalic, podnio je ostavku. Minulog petka trener rukometaša Borca Abas Arslanagic, deprimiran, najavio je odlazak, gnejan i razočaran što mu nije omogućano da nastavi započeti posao „stvaranje velikog Borca“. U međuvremenu Arslanagić je u razgovoru sa članovima Predsjedništva kluba i ostao je i dalje uz ekipu. U nedjelju je stigla ona sjajna igra protiv Metaloplastika koja je odgovorila na sve sporna pitanja ili je možda tek tada postavila brojne dileme. Tolkio toga, u ova dva slučaja, sličnog, a toliko različitog.

Gluhalic je čovjek iz sjene bez velikog imena i reputacije, oni koji ga dobro poznaju kežu da je radin, veoma stručan, da je najviša zahvaljujući njemu ekipa prošla godine bila najuspješniji krajški fudbalski klub. Nekoliko mjeseci kasnije, ni krv nidižan, morao je da ode ili da bude smijenjen.

Arslanagić je nešto drugo: sjajna sportska storija, stručnost osvjeđenočena profesorskom diplomom sa najvišom specijalnošću — rukomet. Plodna trenerska karjerica. Jedan svjetski rezultat — zlato svijata sa omladincima. Prve godine rada u Borcu sa dnatabele došao je u „gornji dom“, prošle godine vicešampion i finalista Kupa. Ove sezone solidan u prvenstvu, u Kupu šampiona, zahvaljujući samo njihansama, poražen od vladajućeg prvaka Europe.

Arslanagić je opet nezadovoljan. Malo ga treba povući za jezik i reći će svašta, prije svega da mu je dosta svegal u klubu ja, pak, načinjen svojevrstan test i svi su igrači dizali trenera do nebesa, rukovodstvo kluba takođe.

Kako se, onda u svemu tome snati? III: ko koga „farba“ i ima li smisla i dalje razgovarati preko plota, uljeptavati pravo stanje stvari, ili valja reći gdje je nastao nesporazum.

Ter, igrači za Arslanagića „pričaju bajku“, a Saracević mu na treningu odbla poslužnost, Arnavotović kao kapiten kontaktira sa trenerom preko posrednika, Ramiljak svaki izlazak iz igre komentariše teatralnim pokretima... Tu „pucaju nit“, naručava se atmosfera, stvara se haotična situacija u kojoj svako sebi uzima za pravo da radi što hoće. Rada se nepovjerenje!

U klubu je oduvijek najlaže bilo smijeniti trenera, još je bezbojnije kad on sam ponudi ostavku. Ali, šta dalje činiti? Ići iz početka, to je ljepe kritikatice i u javnosti se lako objasni, ali stvarnost je drugačija — miljenja se cijeli koncept rada, preko noći tumbaju osnovna opredjeljenja kluba (u Borcu, na primjer, put stvaranja velikog tima), na razrušenom gradi se nova kuća. Ta kuća nikada i nigdje nije imala postojan temelj. Brojni primjeri, baš iz Borčeve prošlosti, o tome jasno govore. Kad je godinama na čelu kluba bio Vojo Mihajlović zna se ko je bio Borac, posljede te prakse nastavljena sa Perom Janjićem i dostigla se evropska kruna. Sve ostalo, kada se „radilo na parče“, bilo je vrijeme zaborava III trenutnog rezultata koji se poslije vratio kao bumerang i samo produžavao kruz.

U Borcu su, izgleda, uz veliki napor ipak uspjeli da trenutne nesporazume prevaziđu. Na jednom drugom mjestu danas u „Glasu“ pišemo što u konkretnoj situaciji treba činiti, a u onom vizionarskom opredjeljenju Borac je bio jasan prije tri godine — stvarati planski, od mlađih igrača, veliku ekipo, sa osloncem na vlastitu snagu.

Ako se taj cilj postavlja kao osnovno načelo, manji ili veći nesporazumi neće zamagljivati kompletnu situaciju, niti će se konstruktivni razgovori pretvoriti u dijalog preko plota.

Tomo MARIĆ

U BUGOJNU JEDAN GOL ODLUČIO POBJEDNIKA

BLISTA SAMO KURUZOVIĆ

FUDBAL

BUGOJNO — Na teškom gostovanju u Bugojnu podmladeni sastav Borca doživo je minimalan poraz. U pojedinim dijelovima susreta, a naročito u prvom poluvremenu, Borac se ravnpopravno nosio sa favorizovanom Iskrom. Odrbana Banjaluka, na čelu sa izvanrednim golmanom Kuruzovićem, kaptulirala je samojednom, ali je i to bilo dovoljno za pobjedu Bugojanaca. Bila je to bezopasna akcija domaćina i da je centar-half Malbaša bio energičniji mogao je sprječiti pogodak. U redovima domaćina pored minimalne pobjede bili su zadovoljni postignutim rezultatom. Fudbaleri Iskre Nebojša Oroza, koji je nekoliko sezona uspješno nosio dres Borca, poslije susreta je rekao:

— Stvorili smo nekoliko povoljnih prilika koje nismo uspjeli realizovati. Moramo istaći da je golman Kuruzović branio u velikom stilu i da smo igrali još dvadeset minuta ne bi ga savladali. Borac me je iznenadio velikom borbenošću i zalaganjem i sigurno će ova mlada ekipa za godinu-dvije igrati značajnu ulogu.

RUDAR PROPUSTIO PRILIKU ZA UBJEGLJIVU POBJEDU

GOSTI IZBJEGLI KATASTROFU

● Različita viđenja meča ● Po prilikama Rudarmogao izborili dvocifrenu pobjedu

PRIJEDOR — Umjesto da u prvih 20 minuta susreta sa Koprom izrešetaju mrežu odličnog Handžića, fudbaleri Rudara su tek pred kraj utakmice stigli do bodova. Isthod meča (2:0) ni izdaleka ne odražava pravi odnos snaga na terenu, jer sutokom 90 minuta domaći stvorili osam povoljnih prilika za postizanje golova, ali su se Topić, Bihorac, Grabo, Kušugić i ostali propisno ispromašivali pa slabim momentom grubi gosti treba da budu presretni što su na gradskom stadionu izbjegli pravu sportsku katastrofu.

Treba reći da su fudbaleri iz Kopra ispoljili skromno fudbalsko znanje, da često nisu bili sredstva da dođu do bodova, što bi bila velika nepravda. Oni su na ovaj ne baš kvalitetnoj utakmici napravili ni manje ni više

nešto nego 50 prekršaja, a samo pet puta su stigli do gola Rudara.

Na drugoj strani, protiv takve igre ponašanja gostiju, fudbaleri Rudara su u pojedinim periodima utakmice bili nemoci, a sudija Milović iz Širine, koji je težio za samosticanjem, nije pravovremeno žutim kartonima sankcionisao bezobzirne nastrage gostiju, zaštitio domaće Nakraju, je ipak, presudio kvalitet: Grabo je u 80. minuti iz jedanaesterača doveo svoj tim u vodstvo, a dva minuta kasnije je po drugi put matirao Handžića i započeo sudbinu Koprana.

— Nema sumnje da je razlika uključila bila očigledna, da smo samo u prvom poluvremenu prospustili četiri stopotpotevine prilike za realizaciju — kaže trener Rudara Ivan Sangulin.

— Da smo tada sanse pretvorili u gol, sasvim je izvješnjeno da bismo ostvarili dvocifrenu pobjedu. Mislim da smo potpuno zasluzeno osvojili bodove.

Trener Kopra Lučo Perić teško je primio poraz svog tima i ima svoje viđenje ishoda utakmice.

— Sudija Milović je izmislio jedanaesterač, jer se prekršaj nad Topicem dogodio dva metra izvan kaznenog prostora — smatra Perić. To je odlučilo pobednik, mada smo igrom zasluzili bod!

Da li je i koliko Perić u pravu, najbolje ilustruje izjava centarhalfa gostiju Mitrovića, koji je kaže pravu sportistu reko:

— Rudar je neuporedivo bio bolji i zasluzeno pobedio. Sudije su dobro obavile svoj posao, a uroke našeg poraza treba da tražimo isključivo u svojim redovima.

Z. ĐURIĆ

ODJECI 13. KOLA REPUBLIKE LIGE

KOZARA TONE

● Derby u Čazmu je pripremio Krajini?

— Svi izvještaji govore da je Krajina, pored tri, mogla postići još više golova. To nije ni čudo kad u svom redovima ima Milutinovića, Šišića, Abdića i Pobora, igrače koji po znanju mogu biti članovi bilo kog drugoligaškog tima. Elektrobošnija poulašku u Republičku ligu je dovoljno da osvoja bodove na vlastitom terenu.

● Krajinski je prepustio posljednje mjesto Lokomotivi?

— Bod protiv Kozare u gostima, prije dvije nedjelje, je bio preloman trenutak za igrače trenera Cečura Vracceno je samopouzdanje i da je u subotu u Velikoj Kladuši gostovala bilo koja ekipa a ne Borac (Č) bila bi poražena. Sada su Kladušani već stekli sanje za prodor ka sredini tabele, što znači da mislim da oni neće na kraju prvenstva biti prisiljeni seliti u niži rang takmičenja.

D. STARČEVIĆ



Komentariše: Boško Banović, trener Ljiveča

NIJE
NEGO

POSLIJE PREKIDA UTAKMICE BORAC — PRIJEDOR

Golman kao bokser

● Fudbaler Prijedora Kralj udario sudiju Mihajlovića ● Delegat susreta Parić ističe dobro suđenje Mihajlovića

BOSANSKA DUBICA — Ponašanje jednog broja fudbalera Prijedora u nedjeljnoj utakmici u Bosanskoj Dubici podudara ne samo od sportskog, već i ljudskog dostojarstva. Ispoljavati nemoci u igri ne može sedručići okarakterisati, jer su fudbaleri Prijedora imali priliku, po igri i šansama, da znatno ranije riješe utakmicu u svoju korist. Što u tome nisu uspjeli, sami su krivi, jer nisu znali ni iz veoma povoljnih prilika postići pogodak. Sudija Mihajlović je u najvećem dijelu utakmice veoma korketno obavio svoj posao, a od samog početka susreta igrači OFK Prijedoru su istjerivali nekavu svoju pravdu. I sve bi se dobro završilo da domaći igrači u 83. minuti nisu uspjeli da izjednače rezultat 1:1. Tada je golman gostiju Kralj snažno udario sudiju Mihajlovića, nakon čega je utakmica bila prekinuta, a arbitar Mihajlović je zatražio pomoć u bosanskdubičkom Domu zdravlja.

Pri sastavljanju protokola delegat susreta Bembi Parić iz Banjaluke je, pored ostalog, zapisao:

— Poslije postignutog gola nastala je opšta gužva oko sudije Mihajlovića. U toj gužvi vidio sam gostujućeg igrača Kralja kada je udario glavnog sudiju. Poslije loga i dalje je trajalo guranje i nasrtanje na glavnog sudiju, a on je momentu kada je dobio udarac izvadio crveni karton i pokazao ga gostujućem igraču Kralju. Nakon tog i sudija je odsvirao kraj utakmice. Prije ovog slučaja, pom pom vlastitom ubjedjenju, sudjelska trojka na čelu sa glavnim sudijom Mihajlovićem, vodila je susret vrlo dobro.

Golman Kralj je u zapisnik izjavio da se kaje za nesportsko ponašanje, ali da je bio ispravocirani pristrasni sudjenjem Mihajlovića, koji je tolerisao prekršaje igrača Borca nad njim. Predstavnik OFK Prijedor Enver Avagadić u zvaničnoj izjavi, za sve je okrivio sudiju Mihajlovića, napominjući da će OFK Prijedor, zbog incidenta, kazniti svog golmana.

S. ALIMPIĆ

U RUB BOKSERSKE ARENE

Na koga se ugledati

Piše: Tomo HLADNI
urednik „SPORTA“

Neprode nijedna bokserska nedjelja, a da neki slijednja ne nasreće na sudiju. Prošle nedjelje u meču između tzlanske Slobode i Mačve (10:10) kolos iz redova Šapčana Vlada Damjanović, nasruuo je na sudiju Jocića. U posljednjem času prisebni bodovni arbitar Mušović uskočio je u ring i spriječio da momak od 100 kilograma težine dovrši podmuklu namjeru! To je već bio treći napad na dječje ringovne pravde u ovoj sezoni. Sad u nedjelju nastavljen je bjesomučni juris na sudije. U meču vojvodanske lige ekipa Kikinde koja je Aptinice prosto pregazila (18:2) domaći prvočim Imre Tot, inače, kažu spadalo nevide-

FUDBALSKI MOZAIK

REGIONALNA LIGA — ZAPAD

TIM NEDJELJE

LJUBIĆ

Najprijetnije iznenadnje u dvanaestom kolu Regionalne lige priredila je ekipa Ljubić igrajući sa Podgrmečom u Sanskom Mostu 2:2. Prnjavorčani su dva puta stizali vodstvo domaćina i na kraju osvojili vrijedan bod. Za razliku od prošle godine, kada su izborili opstanak u posljednjim kolima, u ovom prvensztvu Ljubić igra kao preporoden i čvrsto drži četvrtu poziciju. U nedjeljom susretu sa Podgrmečem zapaženu partiju pružili su Radulović, Janković, Ihtijarević, Sinanović i Jeftić.

IGRAČ DERBIJA

ŽELJKO MACURA

Gledaci su mnogo više očekivali od derbi-susreta između Berek i Borca iz Titovog Drvara koji nisu ispunili očekivanja, posebno gosti, jer su prikazali slabu igru i tokom cijelog susreta ispoljili veliku nervozu, a pojedinci (Štrbac i J. Polić) su se i nesportski ponašali. Berek je, naročito u drugom poluvremenu, bio bolji i zasluzeno osvojio bodove. Najveće zasluge za ovaj triumf fudbalera sa Poljane pripadaju Željku Macuri. On je kad je bio najpotrebnije dva puta savladao solidnog Rastovića. Uz to, igrao je dobro u manevarskom prostoru i podsticao saigrače da „pojačaju motore“ i stignu do cilja.

Z. Đ.

NAJBOLJI SASTAVI

„A TIM“

Radulović (Ljubić) 7, Rizvanović (Berek) 7, Metlar (Laktaši) 8, Janković (Ljubić) 7, Bogojević (Bratstvo) 8, Madžo (Vrbas) 7, Bašić (Bratstvo) 9, Avdagić (Prijedor) 9, Jeftić (Ljubić) 7, Kaurin (Vrbas) 8, Vranješ (Prijedor) 8.

„B TIM“

Jasnić (Građevi) 7, Dukić (Građevi) 7, Indžić (Sloboda) 7, Vujnić (Vrbas) 7, Pobor (Sloboda) 7, Ramić (BSK) 7, Jakić (Berek) 7, Macura (Berek) 8, Zulić (Podgrmeč) 7, Beharić (BSK) 7, Karanović (Borac TD) 7.

(Ako funkcioneri i treneri prave nevidene skandale, zašto onda čudi kad se slično podu ponašati i bokseri)

nih razmara, potrcao je prema sudiji Tankosiću i iz sve snage zamahnuo. Preplašeni arbitar gotovo se srušio od straha. Očevici kažu da bokser uopšte nije imao namjeru da ga odalami - bilo je to jedna od njegovih neslanih šala. Publiko koja se uvijek do suza smijela gegovima ovog ringovnog „klovna“ zviždala je i protestovala iz petnih žila. I delegat meča nije imao razumijevanja za pozorišne lakridge: uzeo je knjižicu veseljaka sa preporkom - zauvijek mu zabraniti ulazak u boksersku arenu.

Trener Pelistera iz Bitolja Hristo Dimitrovski, međutim, nije htio samo da plaši „ljudi u bijelom“. Uoči finalnog turnira „Zlatan gong“ u hotelu „Kontinental“ u Skoplju načinio je težak ispad. Prvo je vrijedao i ponižavao internacionalnog dječjica pravde Panču Leova, a onda ga je tako odaliamo daje nesrećni sudija bio sav krvavi na nogama nokautiran. Milicija je nekoliko puta intervenisala i skandal većeg razmjera je nekako spriječen. Zašto se onda čuditi što i bokseri, česti očevidići scena svadana i koštanja, funkcionera i sidijska nasrču na ljudi u bijelom.

Nemaju zaista na koga da se ugledaju. „Pedagozi“ im stalno pokazuju kako valja da se ponašaju.

POETSKE REFLEKSIJE SUTAKMICE BORAC — METALOPLASTIKA 26:22

HUMORISTIČKI INDIREKT

1. Borac je u dosada nevidenoj borbi Metaloplastiku prosto rastalo.

KAKVA FAJDA, MEĐUTIM, KAD SE JOŠ U ŠAPCU OD KUPA ŠAMPIONA HALIO.

2. Banjaluka nema kao Šabac sviju „čivjadu“.

IPAK SU GOSTI OSJETILI DA SE I OVDJE „ČIVIJE“ UDARATI ZNADU.

3. Igrači Borca odličnom su igrom podigli atmosferu do usijanja.

ALI SU NEDOVOLJNO ISKUSNI I SAMI SAGORJELI USLJED TAKVOG STANJA.

4. U Čoku utakmice pregoriše se mafori, ali to važno bilo nije.

ZA KOGA UJE VRIJEME STALO ZNALO SE DAVNO PRIJE.

5. Za blistavu igru svim igračima Borca kapa dolje.

IAKO PRIZNATI SE MORA, KAPĀ IM JE SKROJENA OD EKIPE U CJELENI BOLJE.

Allia KAPIDŽIĆ - ALKAP

STRELJAŠTVO

ZAVRŠEN 29. KUP AVNOJ-a

Sarajlije uspješnije

JAJCE — Uz učešće 22 ekipa za preko stotinu učesnika u Jajcu je održan tradicionalni 29. kup AVNOJ-a, takmičenje najboljih strijelaca u gadanju vojničkom puškom, ležeti stav na 300 metara po 20 metaka. Na ovom takmičenju, koje se svake godine održava u Jajcu u povodu Dana Republike, učestvovali su predstavnici svih naših republika, a među njima i 10 najbolje plasiranih ekipa sa nedavno odražanog državnog prvenstva.

Nakon vrlo izdjednačene borbe prvo mjesto osvojili su strijelci „Energoinvesta“ iz Sarajeva sa 532, drugo „Branka Metalca“ iz Knjaževca sa 523, treće „Metalca“ iz Vareša, četvrtvo „Željeničar“ iz Sarajeva sa 517, dok je domaćina Elektrobošnja pripalo peto mjesto sa 516 krugova.

U pojedinačnoj konkurenциji najuspješniji je bio Hajrudin Rudić („Energoinvest“) sa 182 kruga, Samson Jelić („Metalac“) i Bratislav Kraljić („B. Metalac“) bili su slabiji za samojedan krug. Jezdimir Miljenović („Elektrobošnja“) sa 179 i Momir Mandić („Veterani“) sa 178 krugova zauzeli su četvrtvo, odnosno, peto mjesto.

Ekipnom pobedniku je pripao veliki prelazni pehar organizatora, Opštinskog strelačkog saveza Jajce koji je i ove godine odlično organizovao ovo takmičenje, jedino takve vrste u našoj zemlji.

S. KARAHODŽIĆ

KOŠARKA

PRVA SAVEZNA LIGA — ŽENE

ODLUKA U POSLJEDNJOJ MINUTI

JEDINSTVO AIDA — MLADI KRAJIŠNIK

76:72 (37:27)

SUDIJE: Orcević i Milošević (Beograd), Dvorana SC „Međan“, gledalaca: 1.000, slobodna bacanja: Jedinstvo Aida 18:14, Mladi Krajišnik 22:15, pet ličnih grešaka: Đokić (31).

JEDINSTVO AIDA: Ledić, Omeragić, Jović, Iakić 10 (2-2), Đokić, Mujanović 32 (10-8), Čeć 9 (2-1), Dragičević 8 (2-2), Hot 13 (2-1), Došić 4.

MLADI KRAJIŠNIK: Bogojević, Bročeta, Stopajnik 8 (2-1), Milošević, Radović 16 (3-2), Golić 26 (7-6), Iabičić, Vuković 16 (4-3), Papić, Đulić 6 (6-3).

TUZLA — Prvo poluvrijeme nije navedeno u rezultatu susreta i malo mogao pomisliši da je to jedna od njegovih neslanih šala. Publiko koja se uvijek do suza smijela gegovima ovog ringovnog „klovna“ zviždala je i protestovala iz petnih žila. I delegat meča nije imao razumijevanja za pozorišne lakridge: uzeo je knjižicu veseljaka sa preporkom - zauvijek mu zabraniti ulazak u boksersku arenu.

Trener Pelistera iz Bitolja Hristo Dimitrovski, međutim, nije htio samo da plaši „ljudi u bijelom“. Uoči finalnog turnira „Zlatan gong“ u hotelu „Kontinental“ u Skoplju načinio je težak ispad. Prvo je vrijedao i ponižavao internacionalnog dječjica pravde Panču Leova, a onda ga je tako odaliamo daje nesrećni sudija bio sav krvavi na nogama nokautiran. Milicija je nekoliko puta intervenisala i skandal većeg razmjera je nekako spriječen. Zašto se onda čuditi što i bokseri, česti očevidići scena svadana i koštanja, funkcionera i sidijska nasrču na ljudi u bijelom.

Nemaju zaista na koga da se ugledaju. „Pedagozi“ im stalno pokazuju kako valja da se ponašaju.

nih razmara, potrcao je prema sudiji Tankosiću i iz sve snage zamahnuo. Preplašeni arbitar gotovo se srušio od straha. Očevici kažu da bokser uopšte nije imao namjeru da ga odalami - bilo je to jedna od njegovih neslanih šala. Publiko koja se uvijek do suza smijela gegovima ovog ringovnog „klovna“ zviždala je i protestovala iz petnih žila. I delegat meča nije imao razumijevanja za pozorišne lakridge: uzeo je knjižicu veseljaka sa preporkom - zauvijek mu zabraniti ulazak u boksersku arenu.

Trener Pelistera iz Bitolja Hristo Dimitrovski, međutim, nije htio samo da plaši „ljudi u bijelom“. Uoči finalnog turnira „Zlatan gong“ u hotelu „Kontinental“ u Skoplju načinio je težak ispad. Prvo je vrijedao i ponižavao internacionalnog dječjica pravde Panču Leova, a onda ga je tako odaliamo daje nesrećni sudija bio sav krvavi na nogama nokautiran. Milicija je nekoliko puta intervenisala i skandal većeg razmjera je nekako spriječen. Zašto se onda čuditi što i bokseri, česti očevidići scena svadana i koštanja, funkcionera i sidijska nasrču na ljudi u bijelom.

Nemaju zaista na koga da se ugledaju. „Pedagozi“ im stalno pokazuju kako valja da se ponašaju.

nih razmara, potrcao je prema sudiji Tankosiću i iz sve snage zamahnuo. Preplašeni arbitar gotovo se srušio od straha. Očevici kažu da bokser uopšte nije imao namjeru da ga odalami - bilo je to jedna od njegovih neslanih šala. Publiko koja se uvijek do suza smijela gegovima ovog ringovnog „klovna“ zviždala je i protestovala iz petnih žila. I delegat meča nije imao razumijevanja za pozorišne lakridge: uzeo je knjižicu veseljaka sa preporkom - zauvijek mu zabraniti ulazak u boksersku arenu.

Trener Pelistera iz Bitolja Hristo Dimitrovski, međutim, nije htio samo da plaši „ljudi u bijelom“. Uoči finalnog turnira „Zlatan gong“ u hotelu „Kontinental“ u Skoplju načinio je težak ispad. Prvo je vrijedao i ponižavao internacionalnog dječjica pravde Panču Leova, a onda ga je tako odaliamo daje nesrećni sudija bio sav krvavi na nogama nokautiran. Milicija je nekoliko puta intervenisala i skandal većeg razmjera je nekako spriječen. Zašto se onda čuditi što i bokseri, česti očevidići scena svadana i koštanja, funkcionera i sidijska nasrču na ljudi u bijelom.

Nemaju zaista na koga da se ugledaju. „Pedagozi“ im stalno pokazuju kako valja da se ponašaju.

nih razmara, potrcao je prema sudiji Tankosiću i iz sve snage zamahnuo. Preplašeni arbitar gotovo se srušio od straha. Očevici kažu da bokser uopšte nije imao namjeru da ga odalami - bilo je to jedna od njegovih neslanih šala. Publiko koja se uvijek do suza smijela gegovima ovog ringovnog „klovna“ zviždala je i protestovala iz petnih žila. I delegat meča nije imao razumijevanja za pozorišne lakridge: uzeo je knjižicu veseljaka sa preporkom - zauvijek mu zabraniti ulazak u boksersku arenu.

Trener Pelistera iz Bitolja Hristo Dimitrovski, međutim, nije htio samo da plaši „ljudi u bijelom“. Uoči finalnog turnira „Zlatan gong“ u hotelu „Kontinental“ u Skoplju načinio je težak ispad. Prvo je vrijedao i ponižavao internacionalnog dječjica pravde Panču Leova, a onda ga je tako odaliamo daje nesrećni sudija bio sav krvavi na nogama nokautiran. Milicija je nekoliko puta intervenisala i skandal većeg razmjera je nekako spriječen. Zašto se onda čuditi što i bokseri, česti očevidići scena svadana i koštanja, funkcionera i sidijska nasrču na ljudi u bijelom.

Nemaju zaista na koga da se ugledaju. „Pedagozi“ im stalno pokazuju kako valja da se ponašaju.

nih razmara, potrcao je prema sudiji Tankosiću i iz sve snage zamahnuo. Preplašeni arbitar gotovo se srušio od straha. Očevici kažu da bokser uopšte nije imao namjeru da ga odalami - bilo je to jedna od njegovih neslanih šala. Publiko koja se uvijek do suza smijela gegovima ovog ringovnog „klovna“ zviždala je i protestovala iz petnih žila. I delegat meča nije imao razumijevanja za pozorišne lakridge: uzeo je knjižicu veseljaka sa preporkom - zauvijek mu zabraniti ulazak u boksersku arenu.

Trener Pelistera iz Bitolja Hristo Dimitrovski, međutim, nije htio samo da plaši „ljudi u bijelom“. Uoči finalnog turnira „Zlatan gong“ u hotelu „Kontinental“ u Skoplju načinio je težak ispad. Prvo je vrijedao i ponižavao internacionalnog dječjica pravde Panču Leova, a onda ga je tako odaliamo daje nesrećni sudija bio sav krvavi na nogama nokautiran. Milicija je nekoliko puta intervenisala i skandal većeg razmjera je nekako spriječen. Zašto se onda čuditi što i bokseri, česti očevidići scena svadana i koštanja, funkcionera i sidijska nasrču na ljudi u bijelom.

Nemaju zaista na koga da se ugledaju. „Pedagozi“ im stalno pokazuju kako valja da se ponašaju.

nih razmara, potrcao je prema sudiji Tankosiću i iz sve snage zamahnuo. Preplašeni arbitar gotovo se srušio od straha. Očevici kažu da bokser uopšte nije imao namjeru da ga odalami - bilo je to jedna od njegovih neslanih šala. Publiko koja se uvijek do suza smijela gegovima ovog ringovnog „klovna“ zviždala je i protestovala iz petnih žila. I delegat meča nije imao razumijevanja za pozorišne lakridge: uzeo je knjižicu veseljaka sa preporkom - zauvijek mu zabraniti ulazak u boksersku arenu.

Trener Pelistera iz Bitolja Hristo Dimitrovski, međutim, nije htio samo da plaši „ljudi u bijelom“. Uoči finalnog turnira „Zlatan gong“ u hotelu „Kontinental“ u Skoplju načinio je težak ispad. Prvo je vrijedao i ponižavao internacionalnog dječjica pravde Panču Leova, a onda ga je tako odaliamo daje nesrećni sudija bio sav krvavi na nogama nokautiran. Milicija je nekoliko puta intervenisala i skandal većeg razmjera je nekako spriječen. Zašto se onda čuditi što i bokseri, česti očevidići scena svadana i koštanja, funkcionera i sidijska nasrču na ljudi u bijelom.

Nemaju zaista na koga da se ugledaju. „Pedagozi“ im stalno pokazuju kako valja da se ponašaju.

nih razmara, potrcao je prema sudiji Tankosiću i iz sve snage zamahnuo. Preplašeni arbitar gotovo se srušio od straha. Očevici kažu da bokser uopšte nije imao namjeru da ga odalami - bilo je to jedna od njegovih neslanih šala. Publiko koja se uvijek do suza smijela gegovima ovog ringovnog „klovna“ zviždala je i protestovala iz petnih žila. I delegat meča nije imao razumijevanja za pozorišne lakridge: uzeo je knjižicu veseljaka sa preporkom - zauvijek mu zabraniti ulazak u boksersku arenu.

Trener Pelistera iz Bitolja Hristo Dimitrovski, međutim, nije htio samo da plaši „ljudi u bijelom“. Uoči finalnog turnira „Zlatan gong“ u hotelu „Kontinental“ u Skoplju načinio je težak ispad. Prvo je vrijedao i ponižavao internacionalnog dječjica pravde Panču Leova, a onda ga je tako odaliamo daje nesrećni sudija bio sav krvavi na nogama nokautiran. Milicija je nekoliko puta intervenisala i skandal većeg razmjera je nekako spriječen. Zašto se onda čuditi što i bokseri, česti očevidići scena svadana i koštanja, funkcionera i sidijska nasrču na ljudi u bijelom.

Nemaju zaista na koga da se ugledaju. „Pedagozi“ im stalno pokazuju kako valja da se ponašaju.

nih razmara, potrcao je prema sudiji Tankosiću i iz sve snage zamahnuo. Preplašeni arbitar gotovo se srušio od straha. Očevici kažu da bokser uopšte nije imao namjeru da ga odalami - bilo je to jedna od njegovih neslanih šala. Publiko koja se uvijek do suza smijela gegovima ovog ringovnog „klovna“ zviždala je i protestovala iz petnih žila. I delegat meča nije imao razumijevanja za pozorišne lakridge: uzeo je knjižicu veseljaka sa preporkom - zauvijek mu zabraniti ulazak u boksersku arenu.

Trener Pelistera iz Bitolja Hristo Dimitrovski, međutim, nije htio samo da plaši „ljudi u bijelom“. Uoči finalnog turnira „Zlatan gong“ u hotelu „Kontinental“ u Skoplju načinio je težak ispad. Prvo je vrijedao i ponižavao internacionalnog dječjica pravde Panču Leova, a onda ga je tako odaliamo daje nesrećni sudija bio sav krvavi na nogama nokautiran. Milicija je nekoliko puta intervenisala i skandal većeg razmjera je nekako spriječen. Zašto se onda čuditi što i bokseri, česti očevidići scena svadana i koštanja, funkcionera i sidijska nasrču na ljudi u bijelom.

Nemaju zaista na koga da se ugledaju. „Pedagozi“ im stalno pokazuju kako valja da se ponašaju.

nih razmara, potrcao je prema sudiji Tankosiću i iz sve snage zamahnuo. Preplašeni arbitar gotovo se srušio od straha. Očevici kažu da bokser uopšte nije imao namjeru da ga odalami - bilo je to jedna od njegovih neslanih šala. Publiko koja se uvijek do suza smijela gegovima ovog ringovnog „klovna“ zviždala je i protestovala iz petnih žila. I delegat meča nije imao razumijevanja za pozorišne lakridge: uzeo je knjižicu veseljaka sa preporkom - zauvijek mu zabraniti ulazak u boksersku arenu.

Trener Pelistera iz Bitolja Hristo Dimitrovski, međutim, nije htio samo da plaši „ljudi u bijelom“. Uoči finalnog turnira „Zlatan gong“ u hotelu „Kontinental“ u Skoplju načinio je težak ispad. Prvo je vrijedao i ponižavao internacionalnog dječjica pravde Panču Leova, a onda ga je tako odaliamo daje nesrećni sudija bio sav krvavi na nogama nokautiran. Milicija je nekoliko puta intervenisala i skandal većeg razmjera je nekako spriječen. Zašto se onda čuditi što i bokseri, česti očevidići scena svadana i koštanja, funkcionera i sidijska nasrču na ljudi u bijelom.

Nemaju zaista na koga da se ugledaju. „Pedagozi“ im stalno pokazuju kako valja da se ponašaju.

nih razmara, potrcao je prema sudiji Tankosiću i iz sve snage zamahnuo. Preplašeni arbitar gotovo se srušio od straha. Očevici kažu da bokser uop

RUKOMET

U DVA MEĆA KEŠ-a METALOPLASTIKA
BOLJA OD BORCA**A SAD ZA BODOVE**

Kada je sa zapisničkog stola odjeknuo znak pištaljke da je revanš-meč Kupa evropskih šampiona u rukometu između Borca i Metaloplastike (26:22) završen, među igračima domaćina moglo se čuti: „Izgubili smo još u Sapcu (18:26) u prvom meču.“

Bio bi to u najkrćem rezime dva duela starih rivala, od kojih je trenutno bolji i spremniji izborio plasman u drugo kolo KEŠ-a. U svičionici Sapčana nije bilo pretjerane radosti, ali ni velike tuge u redovima Banjalučana. Jednostavno, kao dasuse svim goranije pomirili su ovakvim ukupnim rezultatom. Istina, i utakvijo postavci igre na parketu „Borika“ Borac je bio na pragu velikog iznenadjenja.

Banjalučani u transu

Samo u početku meča, tačnije prvoj četvrtini, vodila se izjednačenje borba, a onda bodreni gromoglasnim navijanjem sa tribina, Banjalučani su zaigrali kao u transu. Veliki protivnik bio je na mukama i već tada se vidjelo da će mlađi rukometari Borca režirati još jednu istinsku sportsku dramu.

„Osjetili smo još u prvom poluvremenu da Šapčani ne igraju punom snagom, da su nonšalantno ušli u revans, što im se i te kako moglo osvetiti - poslije meča govorio je Uzeirović. Nakon što su nam prepustili inicijativu, kasnije nisu uspjeli uhvatiti ritam, tako da smo brzo stigli do tada samo sanjanih sedam golova razliku u našu korist. Međutim, u finiju smo načinili nekoliko grešaka, sudije su donijele nekoliko čudnih odluka, tako da se san o uspjehu raspršilo poput pahuljice.“

Zlatko Portner, koji je dirigovao napadom gostiju, priča: „Moram priznati da nismo očekivali ovako dobru igru Borca, što nas je na odreden način iznenadio, rekao bih uhvatilo na spavanju, tako da smo kasnije morali spasavati veliku prednost iz prvog meča.“

Žal za propušteni

Dugo poslije utakmice rukometari Borca pominjali su neke odluke

sudijskog para Iamandu-Marin iz Rumunije. Kod rezultata 23:16, samo nekoliko minuta prije kraja, oduzeli su loptu Uzeiroviću nakon, navodnih prekršaja u napadu. Trener Arslanagić govorio je:

„Bili smo blizu, čak preblizu us-

teže, Isaković i Vuković postigli su majstorske golove odluke i sve je bilo riješeno. Veselin Vujović bio je najprijebeniji.“

– U Banjaluku smo došli, prije svega, da napravimo dobar rezultat u prvenstvenom duelu koji je na



Zlatan Saračević atakuje na gol Metaloplastike
prijehal pravog podviga! Šapčani zasluženo idu dalje, ali ne možemo da ne zamjerimo sudijama na nekoliko diskutabilnih odluka u korist gostiju. Mislim da smo oštećeni.

Golman Zlatan Arnautović, koji je bio ljud na saigrače u Šapcu, kaže:

– Utakmicu smo izgubili prije sedam dana. Da smo samo ovako igrali u prvom meču, sigurno bi se večeras mi radovali. Ovako, ostaje da žalimo za propuštenim i da se učimo na greškama koje su u našim redovima u Šapcu bile evidentne.

Pravi meč večeras

U posljednjih sedam dana često dominiraju vojnici-sportisti Vuković i Isaković, čiji se nastup osporava, rekli bismo, bili su najzaslužniji što Metaloplastika ide dalje. Baš onda kada je Šapčanim bilo naj-

snimio: Milenko ŠUKALO programu u utorak. Zbog čega? Zato što smo bili sigurni da ćemo izboriti plasman u Kupu, a u prvenstvu nam neće moći pomoći Isaković i Vuković, koji se vraćaju u svoje jedinice. Rekao bih da to je dan od glavnih razloga našoj nešto opuštenoj igri. Mi smo misili na prvenstvo, a Borac na KEŠ, što nam se moglo osvetiti. Prava utakmica će biti tek u utorak, gledaoci koji dođu u „Borik“ sigurno neće zažaliti.

U redovima Borca ističu slično kao i njihovi protivnici. Prvenstveni duel će tek pokazati ko je trenutno bolji, sa postojećim snagama u domaćem prvenstvu. Ova utakmica igra se večeras (utorak) u 19 sati, u Sportskoj dvorani „Borik“. Uzeir PAŠALIĆ

IZ DRUGOG UGLA

(Borac je izgubio jednu bitku, ali je u „Boriku“ dočarao da su njegove mogućnosti velike ako se uklubi sve postavi na pravo mjesto)

Dok je Sportskom dvoranom „Borik“ još odjekivao poklic navijača Metaloplastike, odmjereni predsjednik Borca Ratko Trifunović je, dolje, u hodniku, glasno razmišljaо: „Ne treba da jadijemo, iako smo šansu decenije imali u rukama: eliminisao nas je prvak Jugoslavije, Šampion Europe... Časno smo se oprostili od pozornice starog kontinenta...“

Oni manje odmjereni, ushićeni su govorili o prilikama Šaračevića i Miloševića, koje su bitno uticale na preokret u igri i rezultatu, ne birajući riječi optuživali su rumunski sudijski par zbog toga što je uđavanavratu dosud prekršaj u napadu od Uzeirovića, iako su to bili, po njima, evidentni sedmici.

Sada, 24 sata nakon divovske bitke dva rivala, od kojih je jedan u taj duel ušao sa, misliši se, nedos-

Časno i viteški

tičnih osam golova prednosti, a drugi, opet, ophrvan kojekakvim potresima. Banjalučani mogu biti više nego zadovoljni: iz okršajasa Šapčanima izišli su, kad je riječ o događajima na parketu, čista obara. Časno i viteški, rukometari Šapca su se borili sa boljim, snažnijim kvalitetnijim suparnikom. U utakmici koja je demonstrirala snagu jugoslovenskog rukometa, Borac je bio nadomak istinskog trijumfa. To štonije uspio da namiri onih šabačkih 18:26, ne treba shvatiti kao sportsku tragediju. Naprotiv! Borac nije nadvisorano samo samog sebe, već je bio bolji, ubjedljivo bolji i od danas nepriskosnovene Metaloplastike. Njegova igra, zahtijevajući TV-prenos, prezentirana je ljubiteljima sporta širom Jugoslavije i od nedjelje uvečer Banjalučani primaju samo - čestitke! U okršaju divova, onaj iskusniji je iskustvom Šampiona sačuvao

stečenu prednost, a Borac je na upotrebitljiv i nadmoćan način dokazao snagu svog mlađog igračkog kadra, čije vrijeme, sada se to sa velikom sigurnošću može reći, zaista dolazi, ali uz jedan uslov: da budu složni, da rade i uče, da mnogo ne „filozofiraju“, da slušaju svog trenera. Tim takvog igračkog potencijala, mora, danas-sutra, izbiti u prvi plan jugoslovenskog rukometa, ali pod uslovom da Puc i Šaračević ne obnove mlađalačke zadjevice, pa da danima međusobno ne govore, da Arnautović sve svoje sposobnosti podredi kolektivu, da Ramljak manje razmišlja o stvarima koje nisu u njegovoj nadležnosti...

Borac je bio jak! Danas je Borac još jači, za jedno veliko iskustvo i, po svemu sudeći, srednje stanje u klubu, u ekipi.

Borac se časno i viteški rastao od Kupa evropskih šampiona. No, već sada valja i treba razmišljati o idućem KEŠ-u. Do tada će ovaj sastav sazreti i ibiti ustanjuđa krene u juriš na rukometni olimp. Limun PAPIĆ

ODBOJKA**JEDINSTVENA REPUBLIČKA LIGA — MUŠKARCI****GIMNAZIJALAC — ČELIK (Z) 3:1**

(15:7, 8:15, 15:4, 15:6)

SALA "GIMNAZIJE", sudije: Dupanović i Hadžibabić (Bihać), gledalaca: 100.

GIMNAZIJALAC: Kesić, Stanić, Žorić, Žekanović, Dubo, Maksimović, Đukić, Čelik; Duherić, Mijatović, Jeftić, Čebić, Mahić, Aganović, Dodik, Vladičić, Kalajžić.

BANJALUKA - Odbojkašice Gimnazijala nastavile su seriju pobjeda u novom rangu takmičenja. Iako oslabljene neigranjem Nataša Smulja, postigle su petu uzastopnu pobjedu protiv čvrste ekipe Čelika iz Zenice, koja se pokazala mnogo boljom nego što je rezultat u ovom prvenstvu pokazuje. Smulju je vrlo uspješno zamjenila, Radana Đukić, koja je prvi put odigrala cijelu utakmicu. Inače, Nataša Smulja je nedavno izabrana za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

M.D.

JEDINSTVENA REPUBLIČKA LIGA — MUŠKARCI**"RUDI ČAJAVEC" — ČELIK (Z) 2:3**

(13:15, 5:15, 15:8, 15:12, 8:15)

SALA "GIMNAZIJE": sudije: Hadžibabić i Dupanović (Bihać), gledalaca: 100.

"RUDI ČAJAVEC": Barać, Ševo, Nikolić, Vučković, Hodžić, Fazlić, Bljelić, Gavrilović, Petrović.

Čelik: Radić, Mahnić, N. Bajramović, Klčić, Šimčić, Ladan, Malinović, Sesar, H. Bajramović, Oros, Bureš, Jolić.

BANJALUKA - Derbi - susret opravdao je očekivanja. Odigranje uzbudljiv odbjekški duel u kojem je bilo ljepe smjeće, lobova, blokada i sa jedne i sa druge strane. Za njihusočili su gosti iz Zenice. Od samog početka igrale se borbe. O tome govoriti podatak daje u prvom setu kod rezultata 14:13, a u drugom servis mijenjan desetak puta. Nijedan set jedna ili druga ekipa u ovom meču nije dobio lako. U ekipi domaćih, kojoj je ovo drugi poraz u prvenstvu (iprvi kod kuće) istakao se Gavrilović.

M.D.

REPUBLIČKA LIGA CENTAR — MUŠKARCI**..13. MAJ" — BRATSTVO (P) 3:1**
(10:15, 16:14, 15:8, 15:13)

SALA "GIMNAZIJE", sudije: Hadžibabić i Dupanović (Bihać), gledalaca: 400.

BRATSTVO: Kršić, Markić, Ćubro, Vlatković, Milanović, Milišić, Spasojević, Miličević, Ćibro.

BANJALUKA - Odbojkaši "13. maja" teže nego što se očekivalo pobijedili su ekipe iz Pucareva. U prva dva seta igrali su iznenadjuće loše, pa su prvi izgubili, a drugi sa puno teškoća dobili. Tek u trećem i četvrtom setu zaigrali sumnogno boje, pa ni rezultat nije izostao. Više od ostalih pružili su Kadić i Latifić.

M.D.

U DVA MEĆA KEŠ-a METALOPLASTIKA**BOLJA OD BORCA****MEĐUOPŠTINSKA FUDBALSKA LIGA****12. KOLO****"RADE LIČINA" — RADNIČKI 2:2 (1:2)**

STRIJELCI: Anušić i Miličević zadomaće, a Šabić dva za goste, suđija: Janković (Bosanska Gradiška) 6; gledalaca: 100.

RADE LIČINA: Lovrić 7, Vidović 7, Kadić 6, Dakić 6, Deura 6, Vrtić 6, Stojanović 7, Bucalo 6, Gašić 6, Miličević 7, Anušić 6.

RADNIČKI: Hačić 6, N. Milinković 7, I. Milinković 5 (Plavčić -), M. Cerić 6, Smajlović 6, Topalović 7, Velić 6, Radić 5 (H. Cerić 5), Šabić 7, Adamović 6, Alukčić 7.

BANJALUKA - Iako su gosti za samo dva minuta, i to u 27. i 30. uspješno i dva puta zatrepu mrežu domaćina, na kraju su se morali pomiriti sa podjelom bodova, što je najrealniji ishod ovog susreta. Treba reći da je domaćin u završnici imao čak i više od igre, koja je protekla u izuzetno korektnom ponašanju oba protivnika.

Nikola KRAGULJ

TRGOPRODAJA — MLADOST 1:0 (1:0)

STRIJELAC: Zgonjanin, sudija: Tendžerić (Gornji Podgradac) 4; gledalaca: oko 300.

TRGOPRODAJA: Đžafić 6, B. Zdjelar 7, Suljić 6, Delić 7, Radišić 7, Došen 7, Bojanović 7, S. Savić 6, Zgonjanin 8, Lubovci 6, R. Savić 7.

MLADOST: Beharić 7, Danilović 7, Mumunović 6, Zukic 6, Juric 7, Mušinović 6, Topalović 7, Džomba 8, Avdić 6, Lukić 6, Branević 6.

PRIJEDOR - Slabi sudija Tendžerić iz Gornjih Podgradaca, koji je nastojao da bude iznad igrača i igre, bio je, ustvari, protivfudbala i svog čudnog odlukama izazvao je nezadovoljstvo igrača oba tima i malobrojnih gledalaca. Njegasu predstavnici Trgoprodaje i Mladosti poslje utakmice „nagradiili“ jedinicom. Domaći su zaslужeno osvojili dva značajna boda i bili su bolji upravo za postignuti gol. Kotorvarošani su se predstavili kao dobra ekipa, propustili su da realizuju povoljne šanse za gol. U njihovim redovima posebno se isticao Džomba, koji je bio najbolji pojedinac na terenu.

Zlatko ĐURIĆ

OMARSKA — LIJEVČE 2:0 (0:0)

STRIJELCI: Mamuza i Sveti Krecelj, sudija: Lolić (Banjaluka) 8; gledalaca: 400.

OMARSKA: D. Andić 7, R. Rosić 7, R. Krecelj 7, Zrnčić 8, M. Andić 8, Mamuza 8, Mijatović 8, Gajić 7 (Š. Rosić 7), Romančić 7, S. Krecelj 8, Mijo Andić 7 (Janjić 8).

LIJEVČE: Đukić 7, Lisić 7, Kovačević 6, Galić 6, Mitrović 6, Ratković 7, Jagodić 7, Vukelić 7, Despotović 7, Džepina 6, Paspalj 6 (Tadić 6).

OMARSKA-Oslabljena ekipa Omarske oprštajući se od svoje puštice odigrala je u derbiju kola odlično samo jedno poluvrijeme. Igra u prvom poluvremenu je bila ravnopravna, a prilika za gol vrlo malo. One što su bile, bile su za goste. Nastavak utakmice, i u izmjene kod Omarske, donio je onaj fudbal koji Omarska zna da igra: brz, atraktivan, a uz to i efikasan. Prvi gol je bio naok izvanrednog prodora S. Krecelja i njegovog idealnog pronalaženja Mamuze, koji je savladao golmana gostiju. Kod drugog gola ponovo se Sveti Krecelj driblezma oslobađa odbrane gostiju i on sada biva precizan.

Boško DABIĆ

● Dušan Kecman, bivši Drničanin, danas živi u Čelarevu i sjeća se da je, kad je njegova grupa štala od Bravskog prema Prijedoru, mašinovoda „Izgubio“ pola voza i pola kolonista. ● „Mogu slobodno reći danas da je, kad smo došli u Čelarevo, sve poštено dejeno narodu“ - kaže Dušan. ● „Mene su smenili sa dužnosti predsednika Narodnooslobodilačkog odbora opštine Čelarevo već 1947. godine, bilo je gužve, ali je dobro što je tako urađeno, jer su posao preuzeuli mlađi“ - priča starina.

Kraj je 1945. godine. Kolonistelz Bukovače, Bosanskog Petrovca i Kolunika vodi Dušan Kecman, poznatiji kao Dudan, u Čelarevo, u Bačku. Niže štala sastaviti ljudi iz tri opštine i pola ih usput izgubili. A baš to se desilo Dušanu Kecmanu kad je krenuo vozom sa Bravskom prema Prijedoru. Kad Sanskog Mosta raskopča se voz nekako, pola kolone prođu, a pola vagona ostane na otvorenoj pruzi. Međuizgubljenim ostane i sprovodnik Dušan.

Teška zima

Od Sanskog Mosta do Prijedora polovina Dušanove grupe, a u njoj je bilo oko 150 domaćinstava, stigla je nekom vanrednom lokomotivom, tek da se što prije prikljuće transportu. Pa dalje za Banjaluku.

- U Banjaluci obavezna dezinfekcija, zima, decaplača, amiloži neka drva. Kad ono drva vojna. Zabranje nam da ih dilamo. Muka, ne pitaj. I krene se dalje, tek u januaru, pred Božić na dva dana stigli smo u Čelarevo - priča starina Dušan.

Kad su došli u Čelarevo smještalo seko je kako stigao, pasetek onda organizovala raspodjela imovine. I to nije, bar Dušan tvrdi, išlo baš glatko i lako. Da bi bilo po pravdi, formirali su Savjetodavni odbor, iz svakog selo po jedan član, pa onda počeli dijelu kuća i imovine. Kad je sve podijeljeno, ljudi su se smjestili.

- Koliko je bilo zbrke i prigovora! Danas posle četrdeset godina mogu slobodno reći da je poštено dejeno, ali, narod ko narod, ko da mu udovolji. Svi su hteli najbolje, a nije moglo - priča starina.

Nesporazumi zbog namještaja

Zbog čega su nastajali nesporazumi?

Proljeće.

Osjećam ga po miomirisu Medicinske Sestre kad ujutru uđe u našu slijepu sobu i osjetim ga po beharu svoje krvi koji zamiriše čim mi ona takne čelo i upita:

„Kako si?“

Osjećam ga po mirisu i šumu lišća, po veličanstvenom dahatu prirode koji dopire kroz otvoren prozor...

... Ulica moje mladosti, ulica jorgovana. Ustretao, u živu Žišku preobražen, sa zadrželom dionizijskom zorum u tijelu, prvi put dotičem svojim nevinim usnama procvjetale, vruc će usnice pigrave plavokose djevojčice, usna rasplukle kao durdevanska trešnja. Poslije prelekije o ljubavi, zapurena lica, razdilitana srca ko u ždrijepca, bježim, u samoći odbolijevajući ludilo prapoliupca. Kad sam se otrijezenio priznao sam svoj poraz...

I ovog trenutka na tom istom mjestu (vidim), skriven u bujnim bokorima jorgovana, ljubi dječak djevojčicu. Ne bježi ka što bježanjia; on svoj poljubac rascvjetava i razgorijeva do prska srebrne kapi sladostrasti. I uvijek će u ulici jorgovana ljubiti jedan dječak jednu djevojčicu. I neće bježati Jer, izgleda, da se od tog bijega, prvič poraza, sve nizbrdo okreće...

Proljeće je...

Ko li mi to miluje ženu? Ko prokletim žezlom (sasuošio mu se dabogda) grieši materinsko gnezdo?! Čujem, svašta se priča.

Proljeće je - teško nama!

Ustostručića nam se Noć

ČETIRI DECENIJE OD KOLONIZACIJE:

KUDA SU IŠLI VOZLOV BEZ VOZNOG REDA?

PIŠE
JELENKO SLATINAC

17

Mašinovodja izgubio koloniste

- Narod se svadao najviše zbog nameštaja. Dnevno mi je stizalo stotinu žalbi, šta sam mogao. Bio sam tada i predsednik Narodnooslobodilačkog odbora opštine Čelarevo. U prvom trenutku ni domaćima nije bilo milo što smo došli - priča Miloš. - Dočekali nas jesu, ali im nije bilo baš pravo. Bilo je onih koji su hteli da se vrate. Srećom, sve je to brzo prošlo.

Kolonizaciju u Čelarevo je obavljao Mišo Zorić, inženjer. Moralo se agitovati po konferencijama, govoriti o potrebi saradnje, o budućnosti.

- Te konferencije su zapravo bile korisna stvar. Ja sam ovde došao sa ženom Savom, sinom Čedom i kćerkom Jokom, a ovde mi je rođena kćerka Milka. Baba je odmah moralia na tečaj, da se opisemo. Organizacija je bila jaka, svu moralu na tečaj, da nauče pisati. I šteli su, shvatili to ozbiljno kao nov zadatak u izgradnji zemlje, a ti zadaci su izvršavani bez pogovora - objašnjava Dušan Kecman.

Pa poslije u zadrugu. Valjalo je raditi i graditi. Išlo se nekako. Međutim, stari Dušan priznaje daje bilo i nesporazuma:

- I predsednici su se često smenjivali. Ljudi su se brzo zavadili. Mene su smenili 1947. godine. Došao sekretar Sreskog komiteta Partije i pištolj je potezan. Ljudi me ne daju, a Komitet kaže moram biti smenjen, ja hoću da se povučem, a ljudi ne daju. Nije baš sve išlo glatko, kao što se danas pišu. Ali, moram priznati, ispolio je najbolje, bar ovde u Čelarevo. Tako je bilo - kaže Dušan Kecman.

Poslije su stizali i drugi kolonisti. Njima je bilo još teže.

Preskup bik

Nešto kasnije u Čelarevo je stigao i prvi traktor. Čudo nevideno. Narod se radovao, bilo je lakše obrađivati zemlju.

- Ali, bila tu i jedna Mira, agronom. Trebao selu bik i ona nade rasnog bika, plati ga onda devedeset hiljada, selo se pobuni. Kažu, ne valja, inženjer platila mnogo bitka. Ne dase narodu objasniti. Jedva nekako sredismosabik ostane i jedva ubedimo ljudi da nije skup!

Kad je imovina dijeljena inženjer Zorić je odabrao nameštaj za sebe i rekao mi:

- Slušaj, Dušane, po ovaj nameštaj će doći kamion, to je za mene.

- Gledam lep nameštaj. Stoji pet deset, petnaest dana, a od kamiona ni traga ni glasa. Čekaćemo, kažemo, još Kadstigoše novi kolonisti, a ja lepo daj ljudima onaj nameštaj. Dobije odličan nameštaj. Zorić kasnije pita šta je sa nameštajem. Otišao, kažem, podeljeno, što pre ne dode - priča Dušan.

- Meni pomalo nije odgovara ravnica, morao sam se privikavati. Mlađi su to lakše podnosili. Nešto porodica se i vratio, petnaestak, najviše. Ti koji su se vratili nisu se mogli prilagoditi u novoj sredini. Nije to nikakvo čudo. Čini mi se da bili se ja sad teško prilagodio uslovima života odakle sam došao ovde. Šta znam. Mada, razmišljam da sam i da se vratim. Samo, nisam mogao, bio sam vlast.



Dušan Kecman sa suprugom Savom:
„Vodio sam koloniste iz tri opštine“

Snašli se ljudi

Da je bilo teško u prvim godinama, to niko ne krije. Da su mnogi noću kovali planove za povratak i to nije sporno, ali su ostajali, trpjeli, bilo je to vrijeme discipline.

- Nama je država pružila priliku da imamo dobru zemlju, da lepe živimo. Nije nam ništa obećano što nismo dobili. Bilo je takvo vreme.

Još jedna jalovica, noć. Od sna ni traga ni glasa. Prevrćem se na krevetu kao na mravnjaku, znojan, srsan, pa mravima noći razjeden. Jastuk me žari, pokrivač poput crne zemlje priliće. Soba - čudovište, reže zidovi, urljuči vrata, ciche prozori. Koža me svrbi - zgulio bih je da mogu. Paklena noć nesanica.

Spašavam se: šapatom prizivam Zazu, zlokobnicu sna-zvijezda u grlu se razbudi, delirično trza, bukti. Srećom, palise' kries sjećanja bježim, bježim u davne spomenare. I tamo, smrt...

... Ljetni dan. Zenit. Šetam kraj zelenog planinskog jezera, gorskog oka. Spazim vilinskog konjica: treperi krilima, kruži nad vodom i sledeće - koncentrični krugovi, živi vijenci, šire se i mrščaju ozarenio lice vode. Privućem se, pritajim i gledam: vilinskog konjicu, tek rođenom, još vise srebrni konci čahure kao rese. Veselo je; tek je urezao vilinski ključ u kajdanku života. A već zasadjuje u plašt vode rodno zrnce potomstva. I, odjednom, pada pokošen nevidljivim metkom smrti. Trenutak prije smrtnog čina nikakva se disarmonija nije mogla nazreti u treptaju njegovih krilaca. Gledam: na oltaru vode sunce, okrugli zlatni bog, topi vilinskog tijela koje ubrzno nestaje u zijuje jezeru. Na vodi ostaje tačka kao mlađez. Jedini sam u gorskem mimohodu. U sledenoj liniji vilinskog ključa uzalud tražim odgonetku smrti. Odgonetka je tajnovita i za najoštrije vraćarsko oko. Smrt stonoga se množi...

Kukuriječu barjaktari zore.

Zvjezda mi se u grlu stišava, splašnjava i koči. Organom straha čujem zauzme, jezive glasove nesanice. Pomišljam na jedno: na miris Sestrinog tijela, na slišt njenе riječi.

August - Sabrat - Šair odrbudi:

- Svi ma leševi na usnama aplaudiraju!

Stresoh se i ujedoh za jezik. Bol me spasi psovke.

(Nastavlja se)

ROMAN UNASTAVCIMA
Milenko STOJČIĆ 11

Uštapi

A šar?! Pobratimio se s adamovskim ljevkom, srastao sa mnom; jedemo ista jela, pijemo ista pića. Srčemo jezik jedan drugoga. Igramo sesuncu i suncokreta. Noći, Spanjinci, na žulj stajemo, uz nos joj idemo, uz dliku. Iz mrkih vilimanu i izranjamo, ponovo tonemo pa izranjamo. Tajnici, treći duhovnim okom gledamo i nadgledamo svijet. Uz svoj zlačani nov organ u grlu stižem sigurnost šišmiša...

Več treći put ulazi Sestrina u našu slijepu sobu. Upijam miris njenog tijela, učim ga. Veča sad mi se čini da bih je medu deset žena prepoznao. Eho njenog umilnog i zavodljivog glasa caruje u školici moguha. Osjećam da sam čovjek. Jedan željni čovjek.

August - Sabrat - Zvonar mračnom merječju obasipa:

- Svakim smo trenom sve bliže crnom mrestilištu!

.Jezik presjekao dabogda!”, opsovah, ne izdržah.

4.

Budan tijelom i mišiju.

SOUR „RUDI ČAJAVEC“
RO PROFESIONALNA ELEKTRONIKA
OOUR PRECIZNI LIV
BANJALUKA

Na osnovu odluke Radničkog savjeta OOUR-a Precizni liv raspisuje

KONKURS

za imenovanje

Inokosnog poslovodnog organa OOUR-a Precizni liv

Za inokosnog poslovodnog organa OOUR-a Precizni liv može biti imenovano lice koje pored zakonom propisanih uslova ispunjava i sljedeće uslove:

1. da ima završen mašinski fakultet smjer proizvodni ili tehnološki fakultet smjer neorganski, ili metalurški fakultet smjer crna metalurgija,

2. da ima ukupno radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine poslije diplomiranja,

3. da ima moralno-političke kvalitete,

4. da ima stručne, organizacione i druge radne sposobnosti.

Izbor kandidata vršiće se prema posebnom kriterijumu.

Uz prijavu na konkurs priložiti dokaze o stručnoj spremi i radnom iskustvu.

Prijave dostaviti putem pošte na adresu: SOUR „RUDI ČAJAVEC“, RO PROFESIONALNA ELEKTRONIKA, OOUR PRECIZNI LIV, 78000 BANJALUKA, BRAČE PAVLIĆA 23 A.

Rok trajanja konkursa je 15 dana od prvog narednog dana od dana objavljanja.

SOUR „RUDI ČAJAVEC“
RO PROFESIONALNA ELEKTRONIKA
OOUR PROSTORNA TEHNIKA
BANJALUKA

Na osnovu odluke Radničkog savjeta OOUR-a Prostorna tehnika raspisuje

KONKURS

za imenovanje

Inokosnog poslovodnog organa

i tehničkog direktora OOUR-a Prostorna tehnika

Za inokosnog poslovodnog organa OOUR-a Prostorna tehnika može biti imenovano lice koje pored zakonom propisanih uslova ispunjava i sljedeće uslove:

1. da ima završen elektrotehnički, mašinski ili ekonomski fakultet,

2. da ima ukupno radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine poslije diplomiranja,

3. da ima moralno-političke kvalitete,

4. da ima stručne, organizacione i druge sposobnosti.

Za imenovanje tehničkog direktora OOUR-a Prostorna tehnika može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1. diplomirani inženjer elektrotehnike ili diplomirani mašinski inženjer,

2. radno iskustvo od 3 godine.

Izbor kandidata izvršiće se u skladu sa propisima iz oblasti ONO i DSZ kojima su utvrđeni posebni uslovi za rad u namjenskoj prizvodnji.

Uz prijavu na konkurs priložiti dokaze o stručnoj spremi i radnom iskustvu.

Prijave dostaviti putem pošte na adresu: SOUR „RUDI ČAJAVEC“, RO PROFESIONALNA ELEKTRONIKA, KADROVSKA SLUŽBA, 78000 BANJALUKA, BRAČE PAVLIĆA 23 A.

Rok trajanja konkursa je 15 dana od prvog narednog dana od dana objavljanja u listu „Glas“.

SOUR „RUDI ČAJAVEC“
RO ELEKTROMECHANIKA
RADNA ZAJEDNICA ISTRAŽIVAČKO-
—RAZOVOJNI CENTAR
BANJALUKA, 6.11.1985. godine

Komisija za radne odnose na svojoj sjednici od 5.11.1985. godine

OGLAS

Objavljen u listu „Glas“ od 6.9.1985. godine za poslove i radne zadatke
ADMINISTRATIVNO—DAKTILOGRAFSKI POSLOVI

GRO „JANJ“ ŠIPOVO
raspisuje ponovnu

LICITACIJU

za prodaju sljedećih osnovnih sredstava i materijala

1. BAGER A-350 g. p. 1974. početna cijena 300.000.

2. VIBROVALJAK 7T SVV god proizv. 1980. 200.000

3. „zastava 750“ SPECIAL god. proizv. 1982. 40.000

MATERIJAL

1. OTPADNO ŽELJEZO 70.

2. ŽBUKA — TERMON (13.900 kg) 63.

3. IZOKLEM (1.000 kom.) 12.

4. AUTO—PRAL (300 kom.) 42.

Licitacija će se održati u krugu mehaničke radionice GRO „Janj“ Šipovo dana 20.11.1985. godine u 12 sati, a razgledanje 2 sata prije početka licitacije.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica uz prethodno polaganje depozita od 10% od početne cijene.

Licitacija se vrši po sistemu video-kupljeno.

Preuzimanje kupljene robe se vrši u roku od 3 dana uz prethodnu uplatu. Na prodajne cijene kupac plaća porez na promet.

Zbor radnika Radne zajednice Stambene zadruge Bosanska Dubica raspisuje

OGLAS

Za zasnivanje radnog odnosa:

- na neodređeno vrijeme:

1. knjigovoda - jedan Izvršilac

2. elektrotehničar - jedan Izvršilac

- na određeno vrijeme (zamjena radnice na poslovnim odsustvima)

3. građevinski tehničar - jedan Izvršilac

Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće:

1. završena srednja ekonomska škola sa tri godine radnog iskustva na poslovima knjigovode;

2. završena srednja elektrotehnička škola sa tri godine radnog iskustva;

3. završena građevinska škola arhitektonskog smjera.

Rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od dana objavljanja oglasa.

Uz prijavu se podnose i dokazi o ispunjavanju uslova oglasa.

Prijave se podnose na adresu: Stambena zadruga Bosanska Dubica, Ul. m. Tita bb.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

SOUR GIK „KOZARA“ BANJALUKA
GRO „INŽENJERING“ ČELINAC
OOUR GRAĐEVINARSTVO „RAD“
KOTOR — VAROŠ

Na osnovu odluke Komisije za radne odnose br. 02-5521 od 2.11.1985. godine raspisuje se

OGLAS

za prijem radnika na poslove i radne zadatke

1. DAKTILOGRAFA 1 Izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju sljedeće:

- osnovna škola, bez radnog iskustva, daktilografi II klase.

Radni odnos se zasniva na ODREĐENO vrijeme, tj. do povratka radnice sa bolovanja.

Uz prijavu na oglas priložiti: svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, uvjerenje o položenoj klasi iz daktilografije i izvod iz matične knjige rođenih.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljanja u listu „Glas“ Banjaluka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Molbe slati na adresu: SOUR GIK „KOZARA“ BANJALUKA GRO „INŽENJERING“ ČELINAC OOUR GRAĐEVINARSTVA „RAD“ KOTOR — VAROŠ Save Kovačevića 2

RADNA ORGANIZACIJA PTT — SAOBRAĆAJA „JAJCE“ — JAJCE
OOUR PTT — saobraćaja „Jajce“ - Jajce

Na osnovu člana 174. Zakona o udruženom radu, člana 19. Zakona o radnim odnosima i člana 30. stav 3. Pravilnika o radnim odnosima radnika OOUR-a PTT-saobraćaja „Jajce“

- Jajce Komisija za radne odnose objavljuje

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na ODREĐENO VRIJEME

1. ŠALTERSKI RADNIK 3 Izvršilaca;

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

- srednja škola, gimnazija, srednja upravna, srednja ekonomska, priznata srednja stručna prema u JPTT;

- položen stručni ispit;

- radno iskustvo od 1 godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: OOUR PTT-saobraćaja „Jajce“ - Jajce, Komisija za radne odnose, u roku od 8 dana od dana objavljanja oglasa u dnevnom listu „Glas“ Banjaluka i kod SIZ-a za zapošljavanje u Jajcu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

OOUR PTT SAOBRAĆAJA
„JAJCE“ — JAJCE

SOUR „RUDI ČAJAVEC“
RO ELEKTROMECHANIKA
RADNA ZAJEDNICA ISTRAŽIVAČKO-
—RAZOVOJNI CENTAR
BANJALUKA, 6.11.1985. godine

Komisija za radne odnose na svojoj sjednici od 5.11.1985. godine

PONIŠTAVA
OGLAS

Objavljen u listu „Glas“ od 6.9.1985. godine za poslove i radne zadatke
ADMINISTRATIVNO—DAKTILOGRAFSKI POSLOVI

GRO „JANJ“ ŠIPOVO
raspisuje ponovnu

LICITACIJU

za prodaju sljedećih osnovnih sredstava i materijala

1. BAGER A-350 g. p. 1974. početna cijena 300.000.

2. VIBROVALJAK 7T SVV god proizv. 1980. 200.000

3. „zastava 750“ SPECIAL god. proizv. 1982. 40.000

MATERIJAL

1. OTPADNO ŽELJEZO 70.

2. ŽBUKA — TERMON (13.900 kg) 63.

3. IZOKLEM (1.000 kom.) 12.

4. AUTO—PRAL (300 kom.) 42.

Licitacija će se održati u krugu mehaničke radionice GRO „Janj“ Šipovo dana 20.11.1985. godine u 12 sati, a razgledanje 2 sata prije početka licitacije.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica uz prethodno polaganje depozita od 10% od početne cijene.

Licitacija se vrši po sistemu video-kupljeno.

Preuzimanje kupljene robe se vrši u roku od 3 dana uz prethodnu uplatu. Na prodajne cijene kupac plaća porez na promet.

AIPK „BOSANSKA KRAJINA“ BANJALUKA
RADNA ORGANIZACIJA „POJOPRIVREDA“
OOUR „RATARSTVO“
DRAKSENIĆ — BOSANSKA DUBICA

Na osnovu člana 5. i 9. Pravilnika o radnim odnosima radnika OOUR-a „Ratarstvo“ Draksenić Komisija za radne odnose na sjednici održanoj dana 6.11.1985. godine donijela je odluku da se raspisuje

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesto

— LOŽAČ PARNOG KOTLA — 1 Izvršilac na neodređeno vrijeme.

Kandidati pored opštih zakonskih uslova moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i to:

- KV - bravari,

- položen ispit za rukovaoca parnih kotlova,

- 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima rukovaoca parnih kotlova.

Kandidati su obavezni uz prijavu na oglas priložiti sve potrebne dokumente iz kojih se vidi ispunjenje traženih uslova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljanja.

Prijave na oglas mogu se slati na adresu: RO „Poljoprivreda“, OOUR „Ratarstvo“ Draksenić, 79243 Demirovac.

SOUR „RUDI ČAJAVEC“
RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH
SLUŽBI
Banjaluka, 5.11.1985. godine

Na osnovu odluke Komisije za radne odnose Radne zajednice zajedničkih službi SOU-R-a „Rudi Čajavec“ raspisuje se

OGLAS

za popunu slobodnog radnog mesta na neodređeno vrijeme

ČUVAR - 6 Izvršilaca

Uslovi: završena upravna škola II stepen, čuvan - portir bez radnog iskustva, NKV - osmogodišnja škola sa 6 mjeseci radnog iskustva, regulisana vojna obaveza, da se ne vodi krivični postupak i da ispunjava uslove iz čl. 24 Zakona o društvenoj samozaštiti, da nije stariji od 35 godina života.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova po oglašu dostaviti na adresu: RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI SOU-R-a „RUDI ČAJAVEC“ Ulica braće Pavlića 25, 78000 Banjaluka „Komisiji za radne odnose“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od prvog narednog dana od dana objavljanja.



Javljamo tužnu vijest svim rođacima, prijateljima i poznanicima da je dana 11. novembra 1985. godine u 76. godini preminula nakon kratke bolesti naša draga majka, nena

DERVIŠA (SEJDA) ČIZMIĆ, rođena SMLATIĆ

Dženaza će se obaviti 12. novembra 1985. godine UTORAK u 15,00 sati u Stupnici.
OŽALOŠĆENI: sinovi: KEMAL I EKREM, kćerka FATIMA, snahe: LUTFIJA I ZUHRA, zet IBRAHIM, unučad, pranučad i ostala rodbina i prijatelji
056183



Tužnim srcem obaveštavamo svu rodbinu, prijatelje i poznanike da je nakon duže bolesti u 52. godini života preminuo naš dragi i nikad neprežaljeni suprug, otac, ujak i đečevi

NENAD (DUŠANA) RADOVANović

Sahrana će se obaviti dana 12. novembra 1985. godine UTORAK u 13,00 sati na groblju Brdo-Laktaši. Pogreba na povorka polazi ispred kuće u Laktašima.

OŽALOŠĆENA PORODICA
056164



Obaveštavamo članove kolektiva, poznanike i prijatelje da je dana 10. 11. 1985. godine nakon duge bolesti preminuo u 52. godini života član našeg kolektiva

NENAD (DUŠANA) RADOVANović

Sahrana će se obaviti u utorak, 12. 11. 1985. god. u 13,00 sati na groblju u selu Brdo — Laktaši. Povorka kreće ispred kuće žalosti u Laktašima.

Kolektit OOUR „MERKUR“
Banjaluka

Na osnovu odluke Radničkog savjeta broj 2032-3 od 6.11.1985. godine Radna organizacija Zavod za zdravstvenu zaštitu Banja Luka

OGLAŠAVA

slobodnim radno mjesto

1. Radnika za obavljanje poslova zadataka visoke složenosti u laboratoriji za EHM ispitivanja u Sektoru za higijenu i epidemiologiju na neodređeno vrijeme - izvršilac...1

USLOVI: diplomirani hemičar sanitarno-prehrambenog smjera, diplomirani tehnolog prehrambenog smjera, 6 mjeseci radnog iskustva u spremi.

Prijave se podnose Komisiji za radne odnose Radne organizacije, Zavod za zdravstvenu zaštitu Banja Luka, Ul. braće Pavlića br. 1 u roku od 8 dana računajući od prvog narednog dana po objavljuvanju oglasa u listu „Glas“.

Uz prijavu učesnici na oglasu treba da podnesu: ovjereni prepis ili ovjereni fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem fakultetu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o radnom iskustvu a nezaposlena lica i lječarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

O donesenoj odluci po oglasu učesnici će biti pismeno obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

SIZ STANOVAJNA RADNA ZAJEDNICA SKENDER—VAKUF

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radnim odnosima Radne zajednice SIZ stanovanja Skender-Vakuf i odluke Zbora radnika Radne zajednice od 30.10.1985. godine

raspisuje se

OGLAS

za prijem jednog radnika u radni odnos sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme na poslove i radne zadatke

Referent za stambene poslove

USLOVI

1. Srednja tehnička građevinska škola sa tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili VKV radnik građevinske struke sa trigodine radnog iskustva u građevinarstvu.

2. Položen stručni ispit za vršenje nadzora na izgradnji građevinskih objekata.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljuvanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu SIZ STANOVAJNA SKENDER—VAKUF.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.



VESELINA MASLEŠE 13

RADNO VRIJEME:
OD 7.00 do 15.00

PRODAJA AUTOMOBILI

PRODAJEM automobil „fijat 132“ dizel, godina proizvodnje 1981. kraj. stanje izuzetno dobro, nije nikad havarisan. Bukvalek bb. Duga Ravan, Vojko Adamović Banjaluka.

056005
PRODAJEM starci crjep, gradu i armaturne mreže zvati do 15.00 sati na telefon broj 30-352 i od 15.30 sati na telefon broj 59-025. Banjaluka.

056076

PRODAJEM automobil Volkswagen kombi, godina proizvodnje 1971. u dobrom stanju i 5 kubnih metara jelove oblovine, upitati na telefon broj 43-052. Banjaluka.

056091
PRODAJEM automobil mercedes 280 SE, godina proizvodnje 1976. malo havarisan, upitati na telefon broj 44-834. Banjaluka.

056093

PRODAJEM kompletan automobil zastavu 101 ili u dijelovima, zvati na telefon broj 59-025 ili telefon broj 24-101. Avdić Župnica obuce „Bosna“. Banjaluka.

056078
PRODAJEM ležaj u dvokrevetnoj namještanoj sobi zaposlenom muškarcu u Centru grada u Ulici braće Maglajlića broj 4 ili telefon broj 51-085 zvati cijeli dan. Banjaluka.

056110

PRODAJEM nedovršenu kuću na lijepom mjestu, informacije na telefon broj 23-324. Banjaluka.

056100
PRODAJEM povoljno manju kuću u Trnu, upitati u gostonicu „Balkan“ od 17 sati. Ljubiša Krnjajić. Banjaluka.

056075

ZEMLJIŠTE
PRODAJEM četiri dunuma kvalitetne zemlje u selu Šušnjarima, obratiti se na telefon broj 49-421. Krsto Pandžić. Banjaluka.

056097
TRAŽIM namještenu dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, telefon broj 37-090 od 19.00 do 21.00 sat. Banjaluka.

056119

RAZNO
PRODAJEM televizor u boji RIZ grand kolor 300 nov, neraspakovani povoljno, telefon broj 48-184 od 16.00 do 17.00 sati. Banjaluka.

056107
PRODAJEM televizor u boji RIZ televizor nazvati poslije 15.00 sati na telefon broj 22-688. Banjaluka.

056120

PRODAJEM akacijinu s ormaricem i dva zvučnika 80/120 watt, telefon broj 40-884 od 16.00 sati. Banjaluka.

056089
PRODAJEM fotoaparate yashika-mat i yashika elektro-35, upitati na telefon broj 48-859. Banjaluka.

056114

PRODAJEM televizor, dječja kolica, dječji krevetac s dušekom, plinski šport s bočom, kuhinjski sto, žensku hanter bundu, dvije vitrine, telefon broj 078/45-390. Banjaluka.

056113
PRODAJEM električnu fritezu za pomrkit, informacije na telefon broj 47-389. Banjaluka.

056106

PRODAJEM mjenjač za kombi automobil zastave 85, telefon broj 48-191 od 16.00 do 20.00 sati. Banjaluka.

056103
PRODAJEM poslovni prostor s dvije šupe, informacije na telefon broj 30-220 poslije 15.00 sati. Banjaluka.

1-3

PRODAJEM nov televizor blaupunkt automatik s daljinskim upravljačem u Ulici Marina Držića broj 36, poslije 15.00 sati. Banjaluka.

056098
PRODAJEM video trake narodne muzike, telefon broj 56-457. Banjaluka.

056084

PRODAJEM novozelandske bijele kućice odličnog kvaliteta i dajem iskopanu zemlju na odvoz. Branko Špan, Ulica Adema Kalabića broj 118, 79240 Bosanska Dubica, telefon broj 079/43-694, Bosanska Dubica.

056083
PRODAJEM cipele za cijepanje klada, telefon broj 48-683. Banjaluka.

STANOVNI (ZAMJENA)

MIJENJAM dvosoban stan za dva manja stanu už dogovor, javiti se na telefon broj 31-232. Banjaluka.

056121

MIJENJAM dvosoban stan u Boriku za jednosoban stan u užem centru grada, obavezno centralno grijanje, telefon broj 36-281. Banjaluka.

056116

MIJENJAM troposoban stan za dva manja, telefon broj 32-154 poslije 14.00 sati, Banjaluka.

056122

MIJENJAM četverosoban komforstan stan marles za dva dvosobna stanu, telefon broj 33-990 od 18.00 do 20.00 sati, Banjaluka.

056087

RAZNO

Ugradujem sve vrste plastičnih roletnih Pajic. Užička ulica broj 32-E, telefon broj 48-648. Banjaluka.

056115

PRODAJEM termoakumulacione peći od 5 i 3 kilovata dobro očuvane i plinsku peć „super ser“. Cijena povoljna. Upitati na telefon 54-865 od 16 časova. Banjaluka.

056165

POTVRDE

PROGLAŠAVAM nevažećom potvrdu broj 1710 izdatu od zlatara na ime Rasim Imamović, Banjaluka.

056104

LIČNE VIJESTI

Diplomirani ekonomist (32/175) zaposlen, crne kose, zelenih očiju, itd želi radi braka da upozna atraktivnu crnučku bijelog tona, proporcionalne konstrukcije, čiste prošlosti, zelenih ili smeđih očiju, obrazovanu, ne neurotičnu itd. Pismene ponude dostaviti u Oglasno na šifru broj 056088.

056088

RADNA MJESTA

Samostalna ugostiteljska radnja kafabar „Fortuna“ u Starom Gradunu Hvaru, vlasništvo Mile Jelićića, traži dve radnice na radno mjesto konobarica na neodređeno radno vrijeme. Zvati do 16.00 do 20.00 sati na telefon broj 44-854 Banjaluka.

056092

Samostalna zanatska radnja „Plastika“, vlasništvo Đemila Kobilja, u Ulici A. Jagajlovića broj 64, traži 2 PK radnika s poznavanjem prerade plastičnih masa na neodređeno radno vrijeme i jednog radnika za prodaju na terenu sa položenim vozačkim ispitom. Prijave slati na gornju adresu do 14. novembra 1985. godine. Banjaluka.

056086

Samostalna ugostiteljska radnja bife „Galeb“, vlasništvo Željke Babice, Stara Dubrava, kod Čelinca, traži KV konobaricu na neodređeno radno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do popune Čelinac.

056044

RO „ŠIPAD—VRBAS“ BANJALUKA OOUR ŠUMARSTVO „ČELINAC“ U ČELINCU

OBAVJEŠTENJE

Obaveštavamo građane da prodajemo sadnice ukrasnog drveća i grmlja po povoljnim cijenama u našem rasadniku „Trapišti“. Deli bašino selo.
Radno vrijeme svakog radnog dana od 7 do 17 sati, a subotom i nedeljom od 8 do 13 sati.
RO „ŠIPAD—VRBAS“ BANJALUKA
OOUR ŠUMARSTVO „ČELINAC“ U
ČELINCU

OGLAŠAVAJTE U „GLASU“

S VAJTON U PROLAZU

Azra mi se smije...

Seida Memića Vajta već odavno nismo imali priliku susreti na koncertima, niti vidjeti na televiziji. Jednostavno ovaj korjeli Travničanin se negdje izgubio da bi se tek ovih dana oglasio sa svojim novim albumom, osmim po redu, „VAJTA“. A gdje se to Vajta za ovo vrijeme prikriva od javnosti, odgovor možda stoji baš u ovom njegovom novom albumu, koji se u velikoj mjeri razlikuje od svih njegovih dosadašnjih.

— Folk je sada zavladao i u zavoj muzici. Nažalost, ja to sve do ovoga albuma nisam mogao da shvatim. Tek kad sam video da se i Zdravko Čolić okrenuo folku, odlučio sam da snimim nešto slično — kaže Vajta kojeg ovog puta nezabavljaju spomene imena Ranka Bobana

KAKO JE NASTAO MJESEC?

Nebeski Šamar Zemlji

Od 380 kilograma Mjesecovog kamenja, koju su donijeli astronauti čuvene misije „Apollo“, očekivalo se rješenje zagonekete kako je i kada stvoren jedini prirodnji satelit naše planete. Kada je stiglo kamenje, hemičare sa Harvara je obuzelo posebno oduševljenje: — Bili smo sigurni da će nam Mjesecove stijene dati odgovor na sva pitanja.

Međutim, poslije oduševljenja razočarjenje, jer kamenje sa Mjeseca nije otkrilo tajne — najstariji primjerak imao je „samo“ 4,5 milijardi godina, oko sto miliona manje od pretpostavljenog „kamenog postanja“. No, do jednog rezultata se ipak došlo — hemijski sastav mjesecovog kamenja, sličan spolnim slojevima Zemlje, pobijao je sve dosadašnje pretpostavke o postanku Mjeseca. Slijedeći ovaj trag, naučnički instituti planetarnih nauka u Tucsonu, u Arizoni, postavili su novu teoriju. Prema njoj, Mjesec je rođen prilikom „nebeskog šamara“, koji je, pravđivo, dobio Zemlju. Davno, kada su džinovske usijane loptesudare po Sunčevom sistemu, Zemlju je udario jedan planetoid, pravi džin, prečnika upola manjeg od Zemljinog, a mase manje svega 10 puta. Zemlja je tada bila mlada, imala je oko 100 miliona godina, i plamtelja je sva usijana i obavijena gasovima. Džinovski planetoid ju je udario prošavši kroz gasoviti omotač, probivši koru i utapajući se u našu planetu, raspao se, istopio i stijene pretvorio u paru. Udarac je streljivo izbacio u vasionu ogroman pramen gasa i otpadak koji je dočekao Zemlje načinio prsten. Zatim se, postepeno, odigrao proces kao pri prvobitnom stvaranju planeta: gasovi prstene ih hladio, čestice su se medusobno spajale, pretvarale u sive čvrste oblike, postajale tvrde stijene. U roku od nekoliko hiljada godina sve se stopilo i rođeno je novo nebesko tijelo — Mjesec.

No, znatno prije Big Whack-a (engl. = veliki udarac, a kasnije nazvano nebeski šamar), postojale su još mnoge druge teorije o postanku Mjeseca, kao Darwinova, zatim „Teorija klopke“ i „Binarna“.

Seida
Memić
Vajta:
Novi
album
donosi
uspjeh?

tvorca njegovog novog albuma, kome Vajta, i pored niza promocija, nije okrenuo leđa.

Od svih osam kompozicija sa novog albuma Vajta najviše očekuje od jedne „Azre“, koja će vjerovatno postati hit. Ko je ta djevojka što se šeće travničkim sokacima i što mu se, kako nam reče, u lice smije, dok on i dalje vrđa da će još mnogo sanjati o njoj.

— O Azri ću vam više pričati kad dodem u Banjaluku. Mislim da će to biti negdje u decembru kada sam i planirao da krenem na jednu veču turneju po Jugoslaviji — rekao nam je na kraju Vajta, koji je sada mnogo ubjedljeniji u uspjeh novog albuma, u odnosu na prethodna dva, koja su ga odvela u prikrjak.

D. ČOLIĆ



50

JUBILARNU, stotu utakmicu naša fudbalska reprezentacija odigrala je protiv Engleske, 18. maja 1939. godine u Beogradu, pred oko 35.000 gledalaca. Bilje to ona nezaboravna predstava u kojoj su izabranici savznog kapitena B. Simovića pobijedili „gorkog Albiona“ sa 2:1 (1:0), golovima Glišovića i Perlića. Naš tim je izgledao ovako: Lovrić, Požega, Dubac, Manola, Dragičević, Lehner, Glišović, Vučadinović, A. Petrović, F. Matović i Perlić.

MARTA 1983. godine Sovjetski Savez je lansirao vještacki satelit „Astron“, na kojem se, pored ostalog, nalazi i najveći teleskop, čiji prečnik iznosi 80 centimetara. Ovaj satelit osmatra samo nebeska tijela i pojave koje su u uskoj vezi sa ultraljubičastim zračenjem.

JEDNO selo u Velsu nosi ime od čak 58 slova, a u slobodnom prevodu znači: „Crkva svete Meri u maloj dolini, pored bijelog drveta lješnika, blizu brze rječice, kraj crkvene pećine svetog Tizilija“!

PRVO izdanje glasovite Enciklopedije Britanika pojavilo se u Edinburgu u periodu od 1768. do 1771. godine. Od 1943. godine najčuveniji leksikon na svijetu izdaje Univerzitet u Čikagu. Posljednje, 15. izdanje, sadrži 30 tomova, sa preko 40 miliona riječi, a u pripremanju tog toma sudjelovalo je oko 4300 najeminentnijih naučnika iz cijelog svijeta.

KRAJ grada Feza (Maroko) otkopan je na dubini od tri metra, skelet jednog neandertalca, koji je bio visok oko 160 centimetara.

FRANCUZ Žak Majol poslije dugotrajnih vježbi, uspio je da godine 1971. zaroni na dubinu od 76 metara, bez upotrebe bilo kakvog sredstva za disanje. Tom prilikom, hrabri ronilac se uvođi u zadržao 4,5 minuta. Tri godine kasnije Italijan Enzo Majorka, sa Sicilije, uspio je da zaroni na dubinu od 87 metara, a 1977. godine Žak Majol je stigao do okruglo stotinu metara.

DON HUAN (a ne Don Žuan, kako se pogrešno izgovara TENORIO) je ime legendarnog drskog zavodnika žena, koji je ovjekovječen u staroj španskoj legendi.

DRAKON je bio atinski zakonodavac iz sedmog vijeka prije naše ere, čiji se zakoni zbog pretjerane strasti („krviju pisani“) nisu dugo držali. Otuda i potiče „drakonski“ u smislu pretjerano strastoljubiv, svirep.

KOZMETIČKI KUTAK

Dijeta za mršavljenje

Ako žena želi smršati, nemora gladovati. Gladovanje je opasno. Ne može se živjeti mjesec dana od tvrdog kuvanih jaja, jogurta, voća a osim toga, nemože se gladit do ni psihološki podnosit. U tom slučaju takva žena bi moralna izmijeniti svoju ishranu. Trebala bi mjesto svježeg kruha jesti prepečenac, umjesto suhomesnatih proizvoda nemasno meso, ribu ili život, umjesto kuvanog zamašćenog povrća salatu s malo ulja, a umjesto kolača voće.

Mnogo će lakše mršaviti ako je svjesna da smije potrošiti samo dvije kocke šećera na dan. Jedna za jutarnju kafu i drugu za popodnevnu i da sama sebe varu ako pojede više. Jednostavno treba odabirati podnošljivu dijetu koju će moći držati godinama, a da pri tome ne trpi organizma.

Evo nekoliko savjeta kojih se morate pridržavati. Jedite što više hrane biljnog porijekla, koja je više bogata proteinima nego masnoćom. Nadalje, trebajesti manje ačeće. Za doručak, najbolje je uzeti dvokupu s malo maslaca ili margarina i meko kuvano jaje. U 11 sati obavezno pojesti jednu jabuku dase u manjio osjećaj gladi. Ručak: posno meso sa nekoliko mrkvica i samo jednim krompirom. Kasnije, oko 16 sati, pojedite jogurt ili zdjelicu komposta sa saharinom. Večera treba da bude lagana. Rezultat ove dijeti svakome će biti čudesan. Najvjerojatnije ćete u jednom mjesecu izgubiti svega 1 ili 2 kilograma. No, isto toliko izgubiće idući mjesec, kasnije još toliko. Ipak, nakon godinu dana „olakšaćete“ nekoliko kilograma. Isto tako „dobru“ liniju možete održavati i na ovaj način:

Doručak:

1 kriška kruha 5 dkg namazana maslacem ili margarinom 1 šolja mlijeka, 1 jogurt ili 1 kiselko mlijeko; čaja zasladenog saharinom možete piti neograničeno; 1 jabuka ili 10-15 dkg jagoda odnosno trešnja ili 1 narandža;

Ručak:

5 dkg kruha - 1 kriška; 10-15 dkg kuvanog povrća (karfiol, mrkva, peršun, kupus, krompir, kelj (grahorice zabranjene)

10-15 dkg kuvanog mesa, sa žara ili sa teflon-tave; (umjesto mesa može 1 par hrenovki ili 2 kuvana jabeta)

10-15 dkg zelene salate (paradajz) ili kiselih paprika (krastavci)

Večera:

Može biti ista kao i ručak, ali se može i poštedjeti ako se dijeti dobro

podnosi. U ovoj dijeti svi obroci su obavezni.

Durdica GOLIĆ

BRITANSKA MUZIČKA SCENA

Bjekstvo od poreza

Mnoge od najvećih britanskih zvijezda pop-muzike praktično se iseljavaju iz Velike Britanije i odlaze da se nastane u drugim zemljama — izbjegavajući tako da plaćaju veoma visoke poreze na prihode u domovini.

Britanska štampa piše o ovome sadostara razumijevanja. Tako se postupak poznatih naziva „dezterstvom“, uglavnom se krivica prebacuje na poreske vlasti i zionske propise o oporezivanju.

Tako je, na primjer, Endrij Ridžli iz grupe „Vam“ odlučio da svoj dom i svoj račun u banci preseli u Francusku i na taj način je izbjegao da platiti šest hiljada funti, koliko su od njega potraživali poreznici.

Njegovim putem krenuli su i Džon Tejlor iz grupe „Djuran Djuran“ koji sada živi u Njujorku zatim, Roj Hej iz ansambla „Kalčer klub“ koji je postao novopečeni Parižanin.

SATIRIKON

Najbolji način da uhvatite voz navrijeme jeste da malozakasnite na prethodni.
U toku ljetnih mjeseci domovina je puna povratnika iz inostranstva. Čim dođe jesen, njih nema. Opadališće, odlazi naše gore list.
Razmišljanje jednog vojnika: Ja sam vratio svoj dug otadžbini, a ona svoj još nije!
Bio je na dobrom glasu sve dok se nije pokvario mikrofon.
Iz hemije imam keca. Šta mogu kad me profesorica organski ne podnosi.
U pustinji najviše pijeska ima u očima i cipelama.

Muhamed Džinić

VRSTA LOVACKOG PSA (mn)	GORNJI DOM PARALENTA	SOJ, PASMINA	PIBAC IVAKIĆ	IME NAR. HEROJA KOBALIĆA	IME FUD. BALERA COPA	GRAD U JAPANU	SAT KOJI IZBJIVA FRITALJE (tur)	STAROGREČKE PJEVNE KINJICE IZ LEZBA	NORVEŠKA	NAPITI, UCINILI PIJANIM	PJEVNIK RAKITA	GORNJI DOK KUĆE	POLJE U SLAVONIJI UZ SAVU (mn)	UTONUĆE (mn)	GALLI	NAPRAVE ZA ČIĆEĆI PLAVU
ISTINSKI TEST, INOVATIVNOST	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
EDICIONI STRUČNJAK ZA STARAČKE BOLESNI	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
PREDGRAĐE LIJEŽA	V	V	V	UTRAPPITI LETAC LILIJENFELD	>	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SEKONDRATOVANJE	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
FRASŤOVNIK APEVING KOG POLOUČOKA	V	V	V	OVČJA KOŽA S VUNOM (mn)	>	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
IZNAŠTATI																

Rješenje iz prošlog broja (vodovarivo): uzrujanost, smrviti, sladara, usuti, rvač, Paja Patak, varošani, otarak, Monika, Anić, non, nadobudan, Kon.

IZJAVITE ZA ŠTAMPU

Kotor-Varoš: KAKO JE OBAVLJENA JESENJA SJETVA?



Dovoljno sjemena

Stipe ŠIPURA, poljoprivrednik iz Dabovaca:

Za jesenju sjetvu sam na vrijeme obezbijedio dovoljne količine sjemena i vještackog dubriva. Imam mehanizaciju, i to mi je pomoglo da blagovremeno posijem pšenicu na deset dunuma.

Dobra saradnja

Muharem LIHOVIĆ, član Štaba za sjetvu:


U toku u realizacije Akcionog programa jesenje sjetve Opštinski štab za sjetvu ostvario je stalnu saradnju sa osnovnim zadružnim organizacijama radi obezbijedjenja dovoljnih količina repromaterijala. Poljoprivredni su stavili primjedbe na visoke cijene sjemena i dubriva.



Završena sjetva

Mladen PUCAREVIĆ, predsjednik MK SSRN Liplje:

Jesenja sjetva na području Mjesne zajednice Liplje, gdje u dolini Bistrici postoje povoljni uslovi za uzgoj pšenice, obavljena je na vrijeme. Trebalo bi na vrijeme preduzeti mјere da se i na ovo područje upute kombajni, kako bi se i žetva obavila u što kraćem roku.



Usluge na vrijeme

Anto ANTUNOVIĆ DONE, kovačić Zabrdra:

Ove godine je za jesenju sjetvu obezbijedeno dovoljno sjemena i dubriva. Nastojao sam na vrijeme pomoći ratarima u opravci mehanizacije, ali ponekad ponestane dijelova, posebno za plugove u brdskim predjelima.

D. KEREZOVIĆ

ZANIMLJIVOSTI

Estrogen i rak dojke

Naučnici vjeruju da će uskoro biti u mogućnosti da identifikuju žene kod kojih postoji rizik da obole od raka na dojci — mnogo godina prije nego što bolest počne da se razvija!

Naime, već duže vrijeme se pretpostavlja da je rak dojke usko povezan sa visokim nivoima estrogena — hormona jajnika. Međutim, sva dosadašnja mјerjenja nivoa ovog hormona nisu otkrila nikakvu bitniju razliku između zdravih i žena oboljelih od raka na dojci. Sada je Britanska kraljevska federacija istraživanje raka usavršila novu metodu analize koja je pružila jasne dokaze u korist teorije da je estrogen glavni krivac za razvoj ove teške i opasne bolesti.

Naučnik Džon Mur, istraživač ove federacije, tvrdi da se novi oblik analize sada dijeli na tri frakcije od kojih su, kako je utvrđeno, dvije biološki aktivne. Smatrasse daje upravo mјerjenje količine ove dvije frakcije od vitalne važnosti, a ne mјerjenje cijelokupne količine estrogena u organizmu žene.

Naučnicivjeruju da rak dojke počinje daserazvijačko ćelije, koje inače mogu da apsorbuju (upijaju) estrogen iz krvi mnogo brže od ćelija u drugim organima, apsorbuju velike količine biološki aktivnog estrogena. Od 4500 žena, koje su se podvrgle ispitivanju, kod njih 29 se pojavio rak dojke. Uzorci uzeti čak pet godina prije nego što se rak razvijao pokazali su da su kod ovih žena bili utvrđeni najviši nivoi biološki aktivnog ispitivanja da bi se blagovremeno otkrili upozoravajući znaci u obliku visokih nivoa biološki aktivnog hormona.

Međutim, potrebno je izvršiti i dodatna ispitivanja da bi se ova metoda mogla smatrati potpuno sigurnom.

D.T.

Džimi na krovu svijeta

Bivši američki predsjednik Džimi Carter izveo je nedavno za političare zaletu neuvjedljivog podviga — popeo se na jedan planinski vrh visok 5.760 metara na južnoj strani Mount Everesta.

Hepatski ilerpasi, koji su vodili Carterovu ekspediciju „krov svijeta“, kratko su bivšeg predsjednika SAD ocijenili kao „čestog momka“, odajući mu tako priznanje za napotku koju je ulio u ovaj podvig.

U ekspediciji je bila i Carterova supruga Rosalind, ali je uspjela da izdrži samo prve dvije trećine uspona. Odustala je od daljeg penjanja izjavujući da ne može da podnosi višinu.

Nezgodna Aleksis

Britanska filmska i TV glumica Džoan Kolins, koja živi u Holivudu uglavnom od para i slave koju je stekla tumaćeći lik Aleksis Kerington u TV seriji „Dinastija“, malo malo pa dođe u sukob sa svojim susedima, a uskoro će morati i da odgovara pred sudom na njihove optužbe.

Džoana je, inače, zaljubljena u skupocene automobile i oni su uzrok gneva njenih suseda. Kolinsova stanuje u otmenoj četvrti Beverly Hills, gdje ima dosta prostora, ali ispred njene kuće svakodnevno je parkirana cela njena kolekcija od ukupno šest automobila. Susediti tako ne mogu da parkiraju svoja vozila i zatražili su od suda da glumici zabrani da ceo svoj vozni park drži na ulici. Išod ovog sudenja u SAD se očekuje sa velikim interesovanjem.

RADIO-PROGRAM

UTORAK, 12. novembra

BANJALUKA

Program emituje na ST 280 metara (1071 kHz) i UKT 95,9 MHz

Od 5,00 do 9,00 — JUTARNJI PROGRAM RADIO-BANJALUKE

5,30 — Vijesti

6,00 — Jutarnji dnevnik RS

7,30 — RADIO POZORNICA — IZ KULTURE

8,30 — Vijesti

Od 12,00 do 14,00 — ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO-STANICA BiH

14,00 — Početna programa

14,05 — PROGRAM 1,2,3, — PROGRAM 123

14,30 — Vijesti

15,00 — Oglas i obavještenja

15,30 — Dnevnik

15,45 — Intermece

16,00 — Dnevnik Prvog programa Radio-Sarajeva

16,30 — Magazin sedam

17,00 — SASTANAK U PREDVEČERJE

17,30 — Vijesti

18,00 — Završetak programa

Od 18,00 do 01,00 — PRVI PROGRAM RADIO-SARAJEVA

BOSANSKA GRADIŠKA

5,00 do 7,00 — Jutarnji program (Vijesti 5,30 i 6,30)

12,00 — 14,00 — Zajednički program radio-stanica BiH (Susret na talasu)

14,00 — POČETAK EMITOVANJA I NAJAVA PODNEVNOG PROGRAMA

14,05 — Muzika — informacije — muzika

14,50 — Oglas i obavještenja

15,00 — Nešto novo, nešto staro, narodna muzika

15,30 — IZ UDŽUĐENOG RADA I MJESNIH ZAJEDNICA, informativno-politička emisija

15,45 — U diskotonu

16,00 — Dnevnik Prvog programa Radio-Sarajeva

16,30 — Muzički album

16,55 — Vijesti

17,00 — Odjava i završetak popodnevnog programa

PRNJAVOR

Program emituje na srednjim talasima 1341 kiloherc i UKT 98,3 megaherca

12,00 — Zajednički program

14,00 — Nava programi i vijesti

14,05 — Za svakog ponešto — emisija za ljubitelje zabavne muzike

14,30 — Vi birate, mi emitujemo — muzička emisija po izboru slušalaca

15,30 — Hronika opštine Prnjavor — aktuelno-informativna emisija

15,50 — Mali koncert zabavne muzike

16,00 — Odjava programa

SRBAC

12,00 — Zajednički program radio-stanica BiH

14,00 — Danas na talasima Radio-Srbac

14,05 — Magazin 85 (Vijesti u 14,30)

15,30 — Hronika srbačke komune

15,45 — Zabavljaj vas...

16,00 — Odjava i završetak emitovanja

BOSANSKI NOVI

12,00 — Zajednički program RS BiH

14,00 — I danas smo zajedno

14,10 — Želite slušalaca

15,00 — Kultura i obrazovanje

15,15 — Muzički intermece

15,30 — Novosti dana

15,45 — EP — prospect

16,00 — Dnevnik RSA I

16,30 — Odjava programa

KLJUČ

OD 12,00 do 14,00 — ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO-STANICA BiH

14,00 — Nava programi, muzika — oglasi i muzika

14,30 — Muzika — informacije — muzika

15,30 — Emisija narodne muzike i odjava programa

16,30 — Prenos Prvog programa Radio-Sarajeva

PRIJEDOR

12,00 — Zajednički program

13,00 — Nava programi

13,05 — Vijesti

14,00 — OMLADINSKI STUDIO

14,45 — Muzika i EPP

15,00 — Hronika dana

15,45 — Novo iz diskoprodukcije

16,00 — Odjava programa

SARAJEVO DRUGI PROGRAM OD 9 SATI

PORODIČNE TEME — ZAŠTITA ZUBA KOD DJECE

Mnogi su problemi kod zaštite dječijih zuba od promjene mlijeci zuba do pravilnog formiranja i ispravljanja mogućih deformacija. Kako razviti naviku redovne posjeće zubnoj ambulanti.

O ovom ćemo danas razgovarati sa dječjim Zubnim ljekarima, te sa djecom i roditeljima.

Očekujemo i učešće slušalaca za koje će biti rezervisan dežurni telefon.

Urednik je Nada Šćepović.

INFORMATOR

BANJALUKA

KOZARA — Indiana Džons (američki) u 11, 16, 18 i 20 sati.

VRBAS — Priča o ljepoticama (filipinsko-američki, erotski) u 10, 16, 18 i 20 sati.

PALAS — velika sala — Usamljeni tata (američki, komedija) u 10, 16, 18 i 20 sati.

ZA KRANJSKU GORU: 13,15.

ZA TUZLU: 05,35 i 15,45.

ZA DUBROVNIK: 20,20, 22,00,

24,00 (polasci u prolazu).

ZA MOSTAR: 06,00, 13,00 (preko Bugojna, Prozora i Jablanice) 11,26 (u prolazu) 22,00.

ZA BIJELJINU: u 11,00 (iz Prnjavora u 12,15 i Dervente u 14,40 sati).

ZA NOVI SAD: u 13,00 (u 14,05 iz Prnjavora, iz Dervente u 14,40).

ZA DERVENTU: u 12,00 sati.

ZA PRIJEDOR: u 4,4

DEŽURNA STRANA

IZGRADNJA SPOMEN-DOMA „PRVI KONGRES USAOJ-a“

TEMELJAC 27. DECEMBRA

BIHAC, 11. novembra - Na današnjoj sjednici Sekretarijata Odbora za izgradnju Spomen-doma „Prvi kongres USAOJ-a“ zaključeno je da kamen-temeljac za podizanje ovog omladinskog objekta bude postavljen 27. decembar ove godine. Izgradnja spomen-doma po predračunu stajaće 520 miliona dinara, a prema društvenom dogovoru troškove gradnje treba podjednako da snose grad Bihać, SR Bosna i Hercegovina, republičke i pokrajinske organizacije mlađih, odnosno Konferencija Saveza socijalističke omladine Jugoslavije.

D. M.

U NAREDNOM SREDNJOROČJU U PRIJEDORSKOJ OPŠTINI!

POSAO ZA 4.225 RADNIKA

PRIJEDOR, 11. novembra - Una-srednjorocju u proširenje i modernizaciju postojećih pravizvodnih kapaciteta u 24 organizacije udrženog rada, razvoj poljoprivrede, male privrede i zanatstva u prijedorskoj opštini ulazi se 19,2 milijardi dinara i time stvoriti prostor dase dodatno zapo-

sli 4.225 radnika i stručnjaka. Ova sredstva će se osigurati narodnim zajmom, novim samodoprinosom i doprinosom iz dohotka.

To je danas rečeno na zajedničkoj sjednici Predsjedništva Opštinskog sindikalnog vijeća i Izvršnog odbora Skupštine opštine Prijedor.

Z. D.

NOVE KNJIGE PREDSTAVLJENA „ISTORIJA SKJ“

NOVI SAD, 11. novembra (Tanjug) - U Muzeju socijalističke revolucije u Novom Sadu danas je javnosti predstavljena „Istorijsa Saveza komunista Jugoslavije“, u čijoj je izradi - pripremanju prilogai končnom uobičajenju rukopisa učestvovalo gotovo 70 naučnih

BORCI NOVOG SADA ZAHTIJEVAJU SMJENJIVANJE SA KATEDRE DR PETROVIĆA

UVREDLJIV PAMFLET

NOVI SAD, 11. novembra (Tanjug) - Predsjedništvo Gradskega odbora SUBNOR-a Novog Sada danas je najočitije reagovalo povodom članka dr Dragoljuba Petrovića sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koji je pod naslovom „pomirimo prijatelje, neprijatelje su smreni“ objavio u „Književnim novinama“. U ovom napisu pamfletskog karaktera dr Petrović učesnike revolucije naziva revolverašima.

ZA PREDSEDNIKA IZVRŠNOG SAVJETA UNESKO-a

IZABRAN DR MARGAN

SOFIJA, 11. novembra (Tanjug) - Predstavnik Jugoslavije u Izvršnom savjetu UNESKO-a dr Ivo Margan izabran je danas na sjednici tog savjeta u

ZAGREB PRVI SNIJEG

ZAGREB, 11. novembra (Foto-Tanjug) - Jutros je uz kišu u Zagrebu prvi put snijegao ove godine. Prvi snijeg je bio dosta mokar, nije se zadržavao na kolnici, ali pred toga pričinio je prva zimska uzbudjenja u gradskom saobraćaju.

Vijesti o snježnim padavinama stižu i iz Slovenije.

Sotija za novog predsjednika Izvršnog savjeta te međunarodne organizacije. Dr Ivo Margan će se nalaziti na položaju predsjednika Izvršnog savjeta UNESKO-a u naredne dvije godine, do sljedeće generalne konferencije u Parizu.

PRED SUSRET JUGOSLAVIJA – FRANCUSKA

POZNATA JEDANAESTORICA

VRNJAČKA BANJA, 11. novembra (Tanjug) - Tim, koji će naš savezni kapiten Miloš Milutinović izvesti sutra protiv niškog Radničkog bice najverovatniji sastav našeg tima. To je danas, na konferenciji za štampu u hotelu „Zvezda“ u Vrnjačkoj Banji saopštio savezni kapiten Miloš Milutinović.

Evo izabrane jedanaestorice Stojčić, Miličić, Kapetanović, Radanović, Vermezović, Gudelj, Stojković, Sljaković, Baždarević, Zlatko Vujošević i Mirković.

U drugom poluvremenu će braniti Živtan Ljuković, što je možda i jedina dilema savezne kapitene.

MRKONJIĆ GRAD

RADNICI „GRADNJE“ OBUSTAVILI RAD

MRKONJIĆ-GRAD, 11. novembra - Radnici GRO „Gradnja“ iz Mrkonjić-Grada došli su jutros na posao, ali uobičajene djelatnosti nije bilo. Radnici mašinskih parka, mehanizacija i građevinarstva osnovni razlog obustave rada motiviran nekim štěćim dohociima. Prema devetmesečnom obračunu projekat primaњa u ovoj radnoj organizaciji je 19.925 dinara.

Ulijenavatu došli su petak na Zboru radnih ljudi ovog kolektiva, kada su radnici saznali da će i dalje primati umanjene lične dohotke, te da gubici su za devet mjeseci ove godine iznose 129 miliona 308 hiljad dinara. Poslje tog sastanka bez definitivnih zaključaka održana su dva sastanka Komitea za ONO i DSZ GRO „Gradnja“, na kojima su traženi rezultati ovakvog stanja u kolektivu. Prematrajući predsjednik Komitea za ONO i DSZ GRO „Gradnja“ David Stojanović, u toku noći doći će do još jednog sastanka Komitea za ONO i DSZ, te partiskog sastanka da bi se za sastanak Opštinskog komiteta, koji je zakazan za utorku u osam sati, pripremili podaci i još jednom procjenjile stanje. Inade, GRO „Gradnja“ zapošljava 630 radnika, a nagomilane nevoje nisu skrije datuma.

L. STUPAR

OD JUČE U BANJALUCI

SKUPLJI HLJEB

BANJALUKA, 11. novembra - Od danas, cijene hljeba i luksuznog peciva su znatno veće. Tako na primjer, banjalučki hljeb koji je koštao 62 sada je skuplji za 8 dinara. Obogaćeni crni hljeb je poskušao za šest dinara, a kruh „graham“ za tri. „Francuski“ hljeb od 300 grama sada košta 35 dinara.

Luksuzna peciva, kao što su pletenice, kifle i kajzerice u prosjeku su poskupjele za dvadeset odsto.

S. H.

SPORTSKA PROGNOZA

Sa 13. pogodaka ima 45 dobitaka po 273.878 dinara. Sa 12 pogodaka ima 1.896 dobitaka po 9.750 dinara.

VRJEME

IZVJEŠTAJ REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA BIH

HLADNO

ZA BOSANSKU KRAJINU: Umjereno do znatno oblačno sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 6 stepeni, dnevna od 6 do 10 stepeni.

ZA BANJALUKU: Umjereno oblačno i hladno, a još je moguća povremena kiša.

ZA DVA - TRÍ DANA: Još dan-dva zadraže se umjereno oblačno uz mogućnost slabe kiše, zatim će doći do razvedravanja.

ZODOSTAJ: Una - Bihać 10 cm-bistra, temperatura vode 10 stepeni. Sana - Sanski Most 134 cm - bistra, temperatura vode 10 stepeni. Vrbas - Banjaluka 65 cm - bistar, temperatura vode 10 stepeni. Vodostaj u porastu.



TV

UTORAK, 12. novembra

PRVI PROGRAM

- 15,50 - Pregled programa
- 15,55 - Dnevnik I
- 16,15 - Šta djeca znaju o zavičaju: Modriča - program za djecu
- 16,45 - PJ u košarci : Crvena zvezda - Šibenka, I poluvrijeme
- 17,25 - EPP
- 17,35 - Košarka: II poluvrijeme
- 18,15 - Literatura: znaci sa ekrama
- 18,45 - Spotovi nedjeljom - zabavno-muzička emisija
- 19,15 - Crtani film
- 19,30 - Dnevnik II
- 19,55 - TV spot
- 20,00 - Sveti i mi - unutrašnja politika
- 20,45 - Loto
- 20,50 - EPP
- 20,55 - „Samuraj“ - francuskiigrani film
- 22,35 - Dnevnik III
- 22,55 - Sjećanje na Tina Ujevića

DRUGI PROGRAM

- 17,55 - Pregled programa
- 18,00 - Sarajevska hronika
- 19,00 - Računala - naučno-popularna serija
- Dani JRT
- Televizija Priština
- 19,30 - Dnevnik na albanskom jeziku
- 20,00 - Šarenica - emisija za djecu
- 20,15 - Aktuelno-informativna emisija na albanskom jeziku
- 20,50 - D. Grubanović: jedan dan na Buvljaku - dokumentarni film
- 21,20 - Narodno vrelo - narodna muzika
- 22,05 - Primjeri turske književnosti u Jugoslaviji
- 22,35 - Vivien - zabavno-muzička emisija
- 23,05 - Priča o heroju - dokumentarna emisija
- 23,50 - Pregled programa za srijedu

I PROGRAM - 20,55 - SATI

SAMURAJ

- francuskiigrani film

Film nije, kao što bi se prema naslovu moglo pomisliti, Melvilova ekskurzija u teme iz japanskog srednjeg vijeka. Melvil je inspirisala jedna rečenica iz samurajskog Bušido-kodeksa koju je uzeo za moto filma: „Niko džungli“. Melvilov „samuraj“ je Džek Kostelo, plaćeni ubica. Prilikom izvršavanja jedne „narudžbine“ Kostelo je primijetio da je nepoznati način pokušao da izigra. Urutinskojraciji, sa ostalim sumnjivcima, uhapsen je ubica - Džek Kostelo. Alibi mu je sumnjičiv. Pijanistinja iz restorana u kojem se dogodilo ubistvo jedina ga je vidjela, ali na identifikaciji nije potvrdila da je on ubica... Policija je prinudila da Kostela pusti na slobodu, ali nastavlja da ga prati. Džef nastoji da otkrije „gazdu“ koji je pokušao da ga prevari i umakne policiju...

Uloge tumače: Ailen Delon, Fransoa Berija i Natali Delon. Režiser je Žan Pjer Melvil.

KURS U DINARIMA					
Zemlje	Valuta	Kupovni za efektivnu	Kupovni za devize	Prodajni za devize	
Austrija	100 šilinga	1570,27	1612,14	1616,98	
Belgijska	100 franaka	539,39	554,64	556,31	
Danska	100 krone	3040,04	3126,00	3135,39	
Francuska	100 franaka	3601,78	3714,74	3725,90	
Holandija	100 florina	9772,29	10048,62	10078,81	
Italija	100 lira	16,35	16,77	16,82	
Norveška	100 kruna	366,89	3773,66	3785,00	
SR Njemačka	100 maraka	11049,17	11332,48	11366,53	
Svajcarska	100 franaka	13461,95	13807,13	13848,61	
Svedska	100 kruna	3655,81	3770,46	3781,79	
Japan	100 jena	136,21	144,86	145,30	
V. Britanija	1 funta	414,03	422,36	423,63	
Kanada	1 dollar	205,37	215,69	216,34	
SAD	1 dollar	287,00	295,99	296,88	
Australija	1 dollar	188,97	198,46	199,06	

Kupovni i prodajni kursevi za devize primjenjuju se od 14 sati 11. novembra 1985. godine, a kursevi za efektivu od 6. novembra 1985. godine.

Miro
Mladenović
DAVID ŠTRBAC



GLAS

REDAKCIJA Ulica AVNOJ-a 93. Telefon: direktor i odgovorni urednik 34-417. Redakcija 37-979, 37-977, dektilografi 34-449. Oglašano u Ulici Veselinu Masloša 13, telefon 34-448. Teleks 45-208 YU GLAS, OOUR Novinska djelatnost Benjalučka, Žiro-račun broj: 10500-603-4106 kod SDK Benjalučka. Pretpisata za SFRJ:

jednomjesečna 800 dinara, tromjesečna 2.400 dinara, polugodišnja 4.800 dinara, godišnja 9.600 dinara, samo za „Nedjeljni Glas“ 1.660 dinara godišnje. Pretpisata za inostranstvo: jednomjesečna 1.600 dinara, tromjesečna 4.800 dinara, polugodišnja 9.600 dinara, godišnja 19.200 dinara, samo za „Nedjeljni Glas“ 3.320 dinara. Uplate na devizni račun broj: 10500-620-71000-552 kod Privredne banke Sarajevo, Osnovne banke Benjalučke. Rješenjem Republičkog komiteta za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu SR BiH broj 02-4153/82 „Glas“ je oslobođen plaćanja poreza na promet.